www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

گومانە یاخێکانی

کەڵات

(ئەڵوەن و ئەمبەر و ئەوبەر٢)

سەلام عەبدوڵڵا ئیبراهیم

١٩٩٩/٣/٨

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

پێشکەشە بە ئەوانەی لە کاتی نووسینی ئەم ڕۆمانەدا لە بەر چاوم بوون: دایك وباوکم،کلارا و لیسی، هاوڕێی خۆشەویست و ژنی قارەمان ئێرمگارد مویلەر(پتر لە ٢٢ساڵ لە ناو سلولی تاکەکەسی ئیمپریالیزمی ئەلمانی زیندان بوو)، و(ب)

بە یاران وخەونە هاوبەشەکەمان!

١٩٩٩/٣/٨

گۆێتنگن/ئەلمانیا

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

(١)

ئەم بەيانييە ژيان ونەمان يەك واتايان هەيە بۆ من! كە بێدار بوومەوە پێموابوو هێشتا خەوتووم وئاگام لە دنيا نييە، لە ناو خەوێكى قوڵدام، لە مردن دەچیٚ، لە نێوان هەردووكياندا مابوومەوە. هەڵبەت دەكرێت يەكێك ناوى لـیٚ بنێت ورِينە، وەك بڵێيت، ژيان ئامادە نييە باوشيم بۆ بكاتەوە وبە گەرمى پێشوازيم لـیٚ بكات، لەوە دەچێت پەلەكێش دەكرێم، دەزانم ئەو هيچ پێويستييەكى واى بە من نەبووەو نييە! رۆژێك لە رۆژان هێنايانم بۆ ئێرە، بەبیٚ ئەوەى زەمينەيەكى لەباردا هەبێت بۆ لە دايك بوونم، گەشكە بمگرێت وئۆخەى بكەم، زەمينەيەك كە لە پاشەرۆژدا پەشيمان نەبمەوە بۆ بە سەربردنى رۆژگار وشەوە تەڵخ و پرِ مەينەتەكان، بە بیٚ ئەوەى پرسيارێكيشم لـیٚ بكەن" خەرە مەلی خەرەگەت وە

چركەیەك دێت، لە هەر چركەیەكدا بێت، منیش كۆتاییم پێ دێت، باشە، كە زانیان كۆتاییم پێ دێت، بۆچی هێنایانم؟ نەدەبوو پرسیارێك لە خۆیان بكەن؟ ئەمەتە سەرئەنجامەكەی، نە پێشوازیم لـێ دەكرێت بۆ ژیانێك لایەق بە مرۆڤ، ئەو ژیانەی كە خۆم دەمەوێت، نە منیش دڵم پێی خۆشە، ونەیش قبوڵ دەكەم بەم جۆرە بژێم، لە بری ئەوەی ببین بە تەواوكەری یەكتری، خزمەتكاری یەكتری بكەین، دڵمان بە یەكتری خۆش بێت، كراوین بە دژ، كەسمان چارەی ئەوی تری ناوێت، نە ئەو دەیەوێت، نە من، بەڵام وا چارمان ناچارە، ئەو هەیە ومن هەم و هەست بە بوونی ئەو، خۆم و دەوروبەر دەكەم، لە دواییشدا دەبێ هەر خۆی لە باوەشە پان و بەرینەكەیدا بستێك جێگام بۆ بكاتەوە، نەیشیكا هەر بە قیر!

www.kurdistannet.org

یەکێکمان ژمارەی خۆمانمان بە دەستەوەیە، با بڵێین وەك ریزگرتنی بیٚ کارەکان لە ناو بەرێوبەرایەتی کار، چاوەڕوانی چارەنووسەکەمان دەکەین، یا دەچین بۆ بەهەشت یا بۆ جەهەنەم، لەو ناوەراستەشدا هیچ شتێکی تر نییە، هیچ بوارێك نییە بۆ بیرکردنەوە، هەمو شتێك پێشتر پێوراوە، مەلایەکەتێك ناوەکان دەخوێنێتەوە: فلاًن کوڕی فلاًن، بۆ دۆزەخ !

فلاًن کوڕی فلاًن: بۆ بەهەشت!

هیچ بەدرۆخستنەوەیەك یا پارێزەرگرتنێك، قسەی شایەتەك نایخوات: هەموو کار و کردارێکی مرۆڤ لە ناوچەوانی نووسراوە، بەرتیل داینیش نییە !

دەڵێن: پەتێك هەیە، ژێرەکەی دۆزەخە، ئەوەی ساڵحان

دەڵێن: تۆ مەتەریت، تەنها حاڵەتەکەت دەگۆڕێت، دوور نییە ببیت بە گوڵ و ئاشقان بۆنت بکەن، بە خاکێکی بەپیت یا بێ پیت یا بە پەپولەیەك!

دەڵێن: مردن نییە، ڕۆحت دەچێتە ناو گیانێکی تر وەلسەلام!

دەڵێن: مردووەکان، هەموو ساڵێك لە ڕۆژی کۆچکردنەکەیاندا دەگەڕێنەوە! مۆمیان بۆ دادەگرسێنین، ژوورەکەیان بۆ دەرازێنینەوە، ئەو چێشتەیانە بۆ لـێ دەنێین کە کاتی خۆی حەزیان لـێ بووە، ئەو باسانە دەکەین کە تێدا بەشداریان کردووە!

دەشڵێن: ڕۆژی حیساب هەیە، بەڵام لە سەر ئەم زەمینە ئەفساناویەدا، خەڵکەکە، یا دەڵێن" لەولاوەوە بچێت، حەوت

پاشا و مەلیك و فەرمانرەواكان زانیویانە كۆتاییان پێ دێت وبە بێ سێ و دووكردن پرۆتیناتەكانی گیانیان بە هەمان شێوە، وەك پرۆتیناتەكانی لەشی دوژمن و دیلەكانیان، گەدا یا هەر گیانلەبەرێكی تر، دەبن بە كرم و هەر لەو جێگایەی تێدا دەنێژرێن، پاشماوەكانیان بۆ ماوەیەك لەوێ دەمێنێتەوە وهیچ شتێكی تر روونادات، هەر هیچ!!

ئەم راستییەیانە پێ قبوول نەبووە، بۆیە بە درێژایی مێژوو سەدان ئەفسانەیان لەمەڕ مردن دروست كردووە، ولە هەر جێگایەك بە شێوەیەكی تر! بەڵام هیچ كام لەو ئەفسانەیانە تەسكینیان بە هۆشمەندی مرۆڤ نەهێناوە...

بێجگە لە هەندێ لەو باسە بێ سەمەرانە، دەسەڵاتدارەكان هیچ هۆیەكی تریان بۆ نەماوەتەوە، ئەوەندە كەللە پوتانە

وژیانی کابرایەکی وەك من "وە پەڕێ سەری بڕیەی" بەم بەیانییە ئەوەندە ناهەموار بکەن!

ـ ئەی تۆ بۆچی باوەشی بۆ ناکەیتەوە؟ بۆ بە گەشبینییەوە ناچیت بە پیریەوە؟ بۆ ئەوەندە ڕەشبینانە بیردەکەیتەوە!

من بیر لە شتی وا ناکەمەوە، من باوەشم هەمیشە کراوەیە! هەر وا من هەمیشە گەشبینم بەوەی کە ڕۆژێك دادێت هەموو کەسێك دان بەم راستییە دەنێت: ماڵی دنیا هیچە، کێ مرد و شتەکانی لە گەڵ خۆیدا برد، جا بیشیبا چی لـێ دەکات؟ کەس چیتر بیر لە فەرمانڕەوایەتی ناکاتەوە! بەڵام ئەو ڕۆژە هێشتا نەهاتووە، ومرۆڤ وای لـێ کراوە مرۆڤ بخوات! ئەم بەیانییەش، پاش ئەو وڕێنەیە یا ئەو بەسەرهاتەدا، با بڵێم پاش ئەو خەوە نائارام و خەونە هەراسانەدا، دیسان چاوم

لە حەیبەتاندا خەریکە ڕاوەستێت، خۆیشم خۆزگە بە ڕاوەستانی دەخوازم! کە هاتمە سەرخۆ، چاوم بە دەوروبەرەکەم کەوت و لەبەر خۆمەوە وتم"دیوارەکان، وێنەکان، کتێب وگۆڤارەکان بەیانیتان باش" وەهەر بە خۆم وەکو کابرای جوتیار کە دە قوتابی زانکۆ مێوانی بوون، هەموو رۆژێك بە پیجامەکەی بەریانەوە لە خەو هەڵدەستان وخاولێکانیان دەخستە پشت ملیان و یەك لە دوای یەك بە ریزەوە بەیانی باشیان لـێ دەکرد، تا بەیانییەك هات پێیانی وت" کورە دەباشە باش ...باش، بەیانی باشی چی؟ باشی لە کوێ هەیە؟ کێ باشە؟ هەموو دنیا قوڕی چوگە سەر"، منیش ئێستا گەر باشی هەبوایە، لە سەر ئەم جێگا وشوێنەدا چیم دەکرد؟ نە قەڵەباڵغییەك، نە گەرمی رۆژ ونە هەراوهوریای منداڵەکانی گەڕەك، و ئەم بەیانییە

ئۆفم دەكرد، نە چاوم هەر جارێك بە بینینی كارەساتەكان

كوێر دەبێ، ونە گوێم لە هاوار وسەرەهەڵگردنی یاران دەبێ!

ئەوەتە وێنەكەیان لەبەر چاومدایە...

ـ ئەرێ خۆشیتان بینی لە ژیان؟

ـ نەخێر ! جا دایك و باوێك كوڕی وەك تۆیان هەبێت خۆشی

لە ژیان دەبینن؟

ـ ئەی ئاسودەیی؟

ـ نەخێر! تۆ جارێ زوانت ببڕیت باشترە؟

و هەر وا وڵامەكان تەنها، نەخێر .. نەخێر .. نەخێر .. ئەو

ڕۆژەیش كە بە مامۆستا سوعادم وت"ڕۆژ زۆر كورتە!"

مامۆستا، چەقۆی گەص بڕینەكەی دەستی هێنایە خوارەوە

و بە نیگایەكی كزومات وتی: چۆن وا دەڵێی، شەو

هەرنایەت، ڕۆژ زۆر درێژە!" هەردووكیشمان یەك بۆچون

www.kurdistannet.org

له ژێر باری ئەم نەهامەتیەدا، له ناو ئەم ئەزمونە خەتەرناکەدا، ئەڵوەنیش بەم بەیانییە لەو لاوە هاتووەو یەخەی گرتووم: بۆچی تۆ له کوێی ؟

ئاخر بڵێ هەی ماڵ خراپ، من جوزانم له کوێم، پاشان ئەگەر پێی دەڵێم " له لای تۆم، گوێم له سیمفۆنیا نەمرەکەتە، له ناو ماتەمی خۆشەویستەکاندام، هەر وەی، ئەگەر دەڵێم له وێدام، له پشت یاڵە هەزار بە هەزارەکاندا، ئەوا دوو وەی، برینی دەکولێنمەوە، سەرهەڵگردنەکەی دەریا و ئۆقیانۆسی بە بیر دەهێنمەوە"دارێکه و هەردوو سەرەکەی بە گووە".

ئاخر ئەگەر چارە ڕەشی من نەبێت، بۆچی ئەڵوەنی باوان، ئەڵوەنی لانکەی منداڵی، ئەڵوەنی دەنگ و رەنگی سەرتاپای جیهان لەم کات وسات وجێگەیەدا ئەم پرسیارە له من دەکات؟ ئەی خۆ من تاقە کەس نیم له ناو دەروونی خۆیدا بۆ

دووره‌وه‌ وه‌ك ساوایه‌ك پرسیاری لـیٚ ده‌كه‌م: ئه‌م شه‌و ده‌تگه‌میٚ ؟

ـ ئه‌ی سبه‌ی، یا دوو سبه‌ی؟

ـ ..

ـ بۆ چه‌ند رۆژێكی تریش بێت، ده‌توانم خۆم راگرم؟!

ـ ..

ـ ئێمه‌ كه‌ی گفتی وامان به‌ یه‌كتر داوه‌؟ باوكم گه‌مه‌م كرد!

شه‌وان دێت وده‌ڕوات ئه‌ڵوه‌نم لیٚ ده‌رناكه‌وێت.

پرسیار له‌ ئه‌ڵوه‌نیان ده‌كه‌م" منیش وێرانی ئه‌ڵوه‌نم"

پرسیار له‌ بای شه‌ماڵ ده‌كه‌م" منیش عه‌وداڵی ئه‌ڵوه‌نم "

پرسیار له‌ با و باران ده‌كه‌م" منیش شه‌یدای ئه‌ڵوه‌نم"

پرسیار له‌ بته‌كانی هیندۆ ده‌كه‌م، له‌ مانگاكانی هیند، له‌

www.kurdistannet.org

ماڵ خراپەکان من تینوومە تینوو، ئەی هاوار، من جامی
شەرابی سەرمەستیم دەوێت .. ئەڵوەن، ئەڵوەن، ئەڵوەن،
مە ئەڵوەنە سەر شیتە توام؟

پێم دەڵێن: تبت یدا أبا لهب .....
پێم دەڵێن: دەریا بوو بە دوو شەق .....
پێم دەڵێن: عیسا کوڕی خودایە...
پێم دەڵێن: دەبێ بخور داگیرسێنیت
پێم دەڵێن: چوارمشقی دابنیشە، کۆنستراتسیون بکە .....
پێم دەڵێن: بارە باری مانگا دەنگی خودایە....
هەر دەڵێی گوێزم بۆ دەژمێرن، لە مرۆڤبوون وکەسایەتیم
کەم دەکەنەوە و لەبەر خۆمەوە گۆرانی" هەی لە من یاخی،
هەی لە من یاخی، تۆ گوڵی ناو باخی" دەڵێم ...

حەسرەت كێشانی ئەڵوەنیان زەینم كوێر دەبێت، دەگەڕێم بۆ جیهانێك، بوونێك لە دەرەوەی شەو و ڕۆژە زاڵە ئاساییەكان، ئەمیش هێشتا لە دایك نەبووە، نامۆیی تەنی پێ چنیوم، لە پارچە پەڕۆیەكی سەر سیركەوانەكەی كۆڕدەرە دەچم!

((بەم بەیانییەشدا منداڵەكان لە كاتژمێری حەوت لە خەو بێدار دەبن...بەڵام من چاوم پێیان ناكەوێت...

ـ چی تیایە، با نەیانبینیت، ملیونان منداڵی بێ باوك هەیە، یا باوكیان لە بەرەی جەنگە، یا بە جێیانیان هێشتووە!

ـ وایە، بەڵام من هەم !

ـ وای دابنێ بوونت نییە!))

ـ ئاخر هەم، ئەمە خۆمم" بوونم هەیەو وا وەك شایەتێك پێ لە سەدەی بیست و یەكی پاش تریبلیون بلیون ساڵ دەنێم"

ریستۆرانەکەی ناو سەنتەرەکەی برۆکسل پێم بڵێت: تۆ بۆت نییە بێیت بۆ ژوورەوە …

ـ بۆچی؟

ـ ببورە بۆت نییە !!

حەمید: چۆن شتی وا دەبێت؟ ئەوانە خاوەن شارستانییەتن، چۆن بەو شێوە نا ئینسانیانە هەڵسوکەوت دەکەن؟

ـ با ! خۆیشم گێژ بووم! سەر مێزکان بە گوڵ و مۆم رازابوونەوە و کابرایەك پیانۆی لـێ دەدا، ئاووهەوایەکی رۆمانسی بوو، منیش لەو کاتەدا پێویستیم بەوە هەبوو" زۆر ماندووبووم، کەچی بەو شێوەیە لە گەڵمدا جولآنەوە !

ـ دیارە پارەت پێ نەبووە

ـ نەیانپشکنیم تا بزانن پارەم پێیە یا نا" نەخێر ئەو جارە

www.kurdistannet.org

ـ نەخێر، جل و بەرگێکی ئاساییم لەبەر بوو، بەڵام کەرەواتم لە مل نەبوو، من چی بکەم بە کەرەوات؟ ئەگەر بیبەستم هەست بە خنکاندن دەکەم! تۆ بڵێیت لەبەر نەبەستنی کەرەواتی گەواد دەریانکردبێتم؟ بڕوا ناکەم، خۆ بە کەرەوات نان ناخۆم!

کاکە شارستانییەت لەلای مەنسور کەواوچی و شەمە جگەرییە، ئەوەی بۆ لایان بچوبا، بەدڵ و بەگیان بە خێرهاتنیان دەکرد" ئەحواڵیان دەپرسی و نانەکەیشیان دەداییێ" هەندێ جاریش هەر لەسەر حیسابی خۆیان!

دەستیشیان تەنها خوێنی کاوڕ و مانگای پێوەوە بوو، وەك ئەمان نین" خوێنی مرۆڤی ڕەش و سپی لە نێوان پەنجەکانیان چکە دەکات!

هەمید: ئەوە جاران بوو، پێشی سەد ساڵ، ئێستا وا نیین،

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

(٢)

بەڵێ؟ ئەوە كێ بوو؟ ...چی؟ بەراست؟ بڕوا ناكەم ! دەی با جارێك وا بێت! ڕۆژیان دێت!

ـ تۆ گوێی نادەیتێ!

ـ من گوێی نادەمێ؟ ئای كە سەیرە!وا بووم بە كەباب!خۆزگەم بە ئەقڵت مام هەمید!

www.kurdistannet.org

وهەردوو دەستی لە گیرفانیدایە، بۆیە لێی تورە دەبێت و بە هاوارێك پیێ دەلێ: سەگ باوك، دۆرانمان، کەچی تۆ هەر وا دانیشتووی و هیچ هاوار وناسزاییەك ناکەیت، تۆ هیچ گوێی نادەیتیێ!

شەریك: من گوێی نادەمیێ؟ هەردوو دەستی لە گیرفاندا دەردەکات و دەیانکاتەوە !کابرا لە داخاندا هەردوو گونی هەڵکەندبوو و هەر دووبارەی دەکردەوە: من گوێی نادەمیێ؟

جا هەمید ئەفەندی، من گوێی نادەمیێ؟

ـ گەر وەفاتان دەوێت، فەرمون ئەوە جوانی!

ـ جوانی چی؟ جوانی ماوە، تۆ چی ئەزانیت، کامە جوانی؟

تۆ لێرە نیت، هێشا لەو دوورەوە هەر خەو دەبینیت، هەستە ... هەستە لە خەو، بێرە هۆشی خۆت !

((ئێستا منداڵەکان دەڕۆن بۆ قوتابخانە و باغچەی مندالآن، چەند حەز دەکەن بەنۆرە هەتا ئەویّ بە قەلآدۆشکانی بیانبەم“ چەند حەز دەکەم چاوم بە پێکەنینەکانیان بکەوێت!

ـ نابێت!

ـ بۆ نابێت؟

ـ وتم نابێت، بەستا! تۆ بە جێت هێشتین!

ـ من تۆم بە جیّ هێشت، نەك ئێوە!

بە هەموو هێز و سەبرێکمەوە هەوڵم دا بمێنمەوە، هاتوهاوارەکانیم قبوولّ دەکرد، هەر جارێك پێم دەوت:" تۆ راست دەکەی" ! بۆ ئەوەی کۆتایی بە هەراکانی بهێنم“ چەند جار فرسەتم پێدا، نەختێك لە شەڕفرۆشتنەکانی کەم بکاتەوە، بەلآم ئەو وەك دەسەلآتدارێك هەڵسوکەوتی

ـ سالاری؟

ئەوە برایم باجەلأن ودایکی ئیباو ومەلا عارف" ئەوە دادو و زەکی ودایکی وەلی مەحمود حاجی و کەنعان وباوك عەدنان عەزیز،رزگار، ئەوە خالۆ رەزا و مورتەزا و سەی تالب....

((منداڵەکان بۆ ماڵەوە دەگەڕێنەوە، من بۆم نییە دەستیان بگرم و بە دوای یەکتر را بکەین، یا خواردنەکەیان بۆ گەرم بکەمەوە و پێکەوە نان بخۆین، بەبێ زۆرکردن،وفەرمان کردن: دەبێ هەمووی بخۆیت .. ها دیسا ئەو ناوەت پیس کرد!)).

ـ پەندی پێشینان؟

ـ ئەوە گەردانەی ئەلۆەن.

((مێوانداری کراوم بۆ ڤین، حەز ئەکەم منداڵەکانیش لە گەڵ خۆم ببەم.

www.kurdistannet.org

ـ ئەگەر حەز دەكەیت تۆش وەرە ! ؟

ـ نایەم!))

ـ نموونەی ستەم و زۆرداری؟

ـ ئەوە سەد گۆرنیكا! هەموو رۆژێك تاوان، هەموو رۆژێك دەركردن" هەڵواسین" سەرنگوم كردن" زیندانكردن" سەرهەڵگردن" ماڵ وێرانكردن" وباغ سوتاوێك !

((منداڵەكان دەڵێن: كەی بۆمان هەیە لە لای باوكمان بمێنینەوە! با لە دوو یا سێ هەفتە جارێك لە لای من بمێننەوە.

ـ نابێ !

ـ ئەزانی چی؟ شیرین لەسەر دیواری ماڵەكە، وێنەی من و

ـ نازانم، بەڵام جارێکی تر بۆت نییە بهێڵی لەسەر دیواری ماڵ رەسم بکات!))

ـ پێڵاوتان دەوێت ؟

ئەوە کاکەییە کلاش دۆزەکەی بەرامبەر دوکانەکەی خاڵۆ ئەحمەد" لە تایەی ئۆتۆمبیل کلاشی دروست دەکرد" کە باری ژیانی لێژ دەبوو دەیگوَ" شەریکەی باتە وکلاش هەرسینی ئیران وە کۆی زوخاڵ بوگ، یانە ماڵمان رمانن، عالەمەگە لە ری دەرکردن..." " چوپی تایەکەشی بە منداڵەکان دەفرۆشت" دار لاسیقیان پیَ دروستدەکرد بۆ راوە ریشۆڵە وکۆتر ومەلوچک....

((منداڵەکان دەچونە ناو جۆلانەکە و دەیانوت: با پێکەوە بۆ

www.kurdistannet.org

ـ ئەوە ئەلۆەن وئەم بەر وئەو بەر، ئەوە نموونەیەکی لە بەرچاو بۆ هەموو سەردەمەکان: ڤینۆس ...

((شیرین: من لێرەوە تا ئەمریکا خۆشتم دەوێت!

ـ من لێرەوە تا ئەوپەڕی ئەمریکا خۆشدەوێت!

ـ ژیان: من لێرەوە تا کوردستان خۆشدەوێت

ـ من لێرەوە تا لای خۆر خۆشدەوێت))

ـ سۆزی دایکایەتی؟

ئەوە نوقلە گیان، ئافرەتێکی ئاسایی وەك هەر دایکێکی تر" وەك شوێن پێ هەلگر" شار بە شار و دێ بە دێ بە دوای کوڕەکەی کەوت نە لە لافاوی سیروان سلّیکردەوە" نە لە زریپوشی شەوە و نەیش لە ساواك و پاراستن! ئای سەرشێتی وێران بوو! لە بیرتە سەردانی

www.kurdistannet.org

خۆی نەناسیبێتەوە؟ ئەوە چییان بەسەر هێنابوو؟ چییان بەسەر من هێنابوو؟

((باوکە، دایکم وتی، باوکتان ئێوەی خۆش ناوێ! تەنها وای پیشان دەدات!

ـ دایکی خۆم، من ئێوەم لێرەوە تا لای خۆر و لە وێوەوە تا ئێرە خۆش دەوێت“ ئێوە گوڵەکەی باوەن!))

ـ دا؟ یەکسەر باوەشت لە مل کردم“ نەمهێشت قسەیەك بکەی“ خێرا پێم وتی :دەقەیەك پێش ئەوەی شتێك بڵێیت ،دووساڵ زیندانی کراوم وناوی کەسم نەهێناوە، باشە؟"

دایك: باشە کورم، بەڕاست؟

ـ بەڵێ

www.kurdistannet.org

دیوانییه“ له بیرت ماوه ئەو جاره لەبەر دەرگای زیندانەکەی
دیوانییه سەربازی بەر دەرگاکە هەموو خواردنەکەی رشت“
بە دەستی بەتاڵەوە چووین بۆ سەردانی باوکم؟ ئەی
جزدانەکەم کوا؟ ئەوەی باوکم بەزەنگیانە کۆترێکی ئاشتی
دەنوك سووری لە سەر چنیبوو، دەورووبەری بە زەنگیانەی
شین، لە سوچی سەرەوە بەدیوی چەپ، لە تەنیشتی
زەنجیری داخستنەکەی، ڕۆژی چنیبو و دیوەکەی تریشی
ڕەنگی ئاسمانی! لەو کاتەوە نە ڕۆژمان هەڵهات و نە
کۆترەکە دای لە شەقەی باڵ، هەرچەند بە دوای را دەکەم،
چەپڵەی بۆ لێدەدەم بەڵکو بفڕێت، بەڵام هیچ، ئەڵێی لە ناو
قەفەسدایە“ ئەڵێی باڵیان شکاندووە! ئەوە ئێستایش
کۆترەکەی سەر جزدانە بە تاڵەکەی باوکم نەهاتووەتە فڕین“
خۆی کۆترەکە بوو، دەیویست بۆ ئاسمانی بێ سنور بفڕێت،

www.kurdistannet.org

هێمنی باسی ڕۆژە ڕەشەکانمان دەکرد((ئەو دایکەی وا پێش ئەم دێرە قسەم بۆ دەکرد و ئەویش وەڵامی دەدامەوە و پرسیاری لێ دەکردم، کۆچی یەکجارەکی کرد! کۆچێکی زۆر سەختی کرد، وەك ژیانی! من مەرگیم لە بیر چووەتەوە، پێم وا بوو زیندووە، ئەی مرۆڤ!!)) لەو کاتەدا مەحمود وارانی کە وا پێشتر وتبوی:" ئەگەر کەس وکارەکانمان هاتن، نابێ بگرین، دەبێ زۆر ئازایانە هەڵس وکەوت بکەین، کە چی کاتێك خوشك وبرا و خالد سەوزە بە گریانەوە خۆیان کردە ژوورەوە، باوەشیان پێکرد، مەحمود وتی: دە نەگیرن... کورە ئویشم نەگیرن... بەسە نەگیرن... ئێ دە بەسە گیان باوە مەگیرن، ئەگەر بگیرن منیش گیرم ها..."ودەستی کرد بە گریان و باوکە ڕۆ...!

. کەنعان خەیاتیش کە زۆر بێ "تاوان" بوو، نەیدەزانی چی

گریامه .."“ باش بوو که باوکی هات بۆ سەردانی،
پێوت:رۆڵە مایدە؟ هەزار شوکر،کورِم کەنعان هیچ ئەرِام
مەویش، چەند جار وەتمە پید نەچوو ئەرِا سلێمانی ،هەر وە
قسەم نەکردید” گیانەگەی باوە بویشە پیم، چەند ساڵ
حوکم بیدە ؟
کەنعان: وە گیانەگەی باوە، وە سی جزمەی قورعان باوە
دوو ساڵ حوکم بیمە !
باوك: بویشە پیم، بەیاناتەگان لە کورە ئەشاردیدەو؟
کەنعان: بەعزە جار ئەخستمەیانە ناو دشپولەگە و بەعزە
جار ئەخستمەیانە ناو تایەر سپیرەگە. ...

لەبەر ئەوەی کەنعان بەرگدووری دەکرد، و چاوی بە ئەفسەر
و سەربازەکانی موخابەرات و ئەمن دەکەوت، ببوو بە

www.kurdistannet.org

هەواڵێکی بە شێوەیەك تام و خوێی دەکرد“ لەلای هەر کەسێکیش بە جۆرێك دەیگێرایەوە“ هەندیٚ جاریش هەر بە خۆی دەیوت: درووکەم “ عالەمەگە گوناحە، با توزی دڵیان خۆش بکەم! کاتێك حوسێن گوێی لیٚ دەبوو پێکەنینی پیٚ دەهات“ حوسێن چاوەڕوانی شتێکی تری دەکرد: دەیویست بەشە نەوتەکەی پیٚ بدرێت وهەر لەبەر ئەوە زیندانیان کردبوو“ ڕۆژێکیان لە بەردەم بەنزینخانەکەی (شێخ عومەر) رادەوەستێت و هاوار دەکات: ئەو هەموو نەوتە هەیە، کوا بەشەکەی من ... بۆچی من هیچم نییە ؟ ئیتر دەیگرن و پازدە ساڵ مەحکومی دەکەن زیندانییەکی تر هەبوو نەیدەزانی بۆ گیراوە“ کە پرسیاریان لـیٚ دەکرد: لەسەر چی گیراوی؟

کابرا: قەڵەباڵەغێکە لای کێیە؟

www.kurdistannet.org

کابرا: وتیان ئێمە بە کۆمەڵ کار ئەکەین منیش وتم وابێ باشە منیش لە گەڵتان دەیکەم! قسەی عەنتیکە عەنتیکەیان دەکرد، باوك مردگیان دەهێنایە پێکەنین" ئەو جارە کادرێکیان کۆبونەوەی پێ کردین، وتی" داروین سەلماندویەتی کە ڕەچەڵەکی مرۆڤ مەیمونە، لەم کاتە مامە عەول وتی " مامۆستا کە واتە من لە مەیمونە سوورەکەم!"...

ئەی قەهار؟ بالاً بەرزە بە خۆکە" دڵی لە شوشە دروستکرابوو" کەسێك باسێکی دڵ تەزێنی بکردایە، ئەم یەکسەر چاوی خوڕەی دەکرد" هەفتەیەك ئەشکەنجەیان کردبوو، پێیان وتبو" گەواد دانی پێ بنێ، تۆ جاسوسی بۆ

www.kurdistannet.org

ببێت، هەڵواسین لەم حاڵە باشترە، پێم وتن: لە بەر ئەمە لێم دەدەن؟ بەسە لێم مەدەن" بەڵێ من جاسوسم! و بۆ دە ساڵ مەحکومیان کردم" قوڕم بەسەر، ئەم دە ساڵە بە چی دەچێتە سەر، ژن و منداڵەکانیشم سەرگەردان بوون!"

قەهار هەموو رق و قینەکەی ئاراستەی ژیانی شار دەکرد، دەیوت: دەربچم، یەکەم جار ئەرۆم دەوارێك بۆ خۆم دەکڕم و چەند سەر حەیوانێك و لە گەڵ ژن و منداڵەکانم لە دەشتەکان دەژێم "وە نعەل ئەبولمەدینە و یابو للی خەڵفە" لەولایشەوە حەمید بەرقوق کە گوایە جاسوسی سۆڤێتە، دەیکرد بە گاڵتە و گەپ لە گەڵ خالد وەهاب و ریاز" پێکەوە دەیانوت" یا قەهار، عەرەب وێن، تەنبورە وێن" هەڵبەت هەر ئەم وای نەدەوت، حوسێن کلاسیکیش،

دانابوو، له سەری پاڵی دەدا و پێی دەنایە سەر یەك، سبیلێکی درێژیشی بە دەستەوە دەگرت و سەماوەرەکەی بۆ دادەگیرساند" هەناسەیەکی بۆ هەڵدەکێشا ودەیوت: کوڕگەل ئی جارە دەرچم، چەند سەر حەیوانیگ ومامر و کەڵەشیر سینم و لە دەشتەگەی توڵەفروش دەواریگ هەڵدەم و ئەڕا خۆم مەعیشەت کەم! " ئەحمەد ساڵح پێوت:"واز بار لەی خەیاڵ پلاٚویە، عالەم رەسێسە کورە و تو باس چە کەی"" کاتێك خالد وەهاب سمێڵی تاشی،حوسێن چاوی لێ زەق کرد وپێی وت: هەی بی شەرەف شواربەگەد ها کو؟

خالد بە پێکەنینەوە: حوسێن عاجز نەو،گیانەگەی باوە وە کلاٚش هەرسینی لایەگی تاشیم و لاگەی تر ریاز تاشییەی ئەڕام وخسمەیانە ناو تەنەکە زبڵەگە! حوسێن بەم قسەیە زەرد و بۆر بووەوە، تێر جوێنی کرد، دوو مانگی رەبەق لە

بەشی "قوتابخانە" پڕ بوو، قەرەوێڵەی دوو قاتییان هێنا، دەبوایە لە بەینەکانیشدا جێگا بۆ خۆمان بکەینەوە، رۆژێکیان فوئاد بانگی کردم، کە گەیشتمە تەنشتی، دەبینم کەسێك لەو دیو پەنجەرە بۆیاغ کراوەکەوە دەڵێت: براگەم مە کرماشانیم، ئەسیر کریامە، مەترسیێ بویژ، تو کورەیید؟

فوئاد: مە خەلقە ...

تومەز ئەوە دەنگی برایەکمە، بردویانە بۆ بەرەی جەنگ، نە رق و نە قینە لە نێوانماندا هەبوو، دوو برا بووین، ئەو گیرۆدەی دەستی شەوەی ئەو دیو ببوو، نە ئەو جەنگی دەویست، نە من" بە من بوایە لە بری تۆپ باران، ئەو دیوی سنورە بەسەر داسەپاوەکەم گوڵ باران دەکرد، ئەویش لە بری کوشتن، ئەم دیو سنورە بەسەر داسەپاوەکەی خەندە باران دەکرد ..

خێرا دەسگیرکران، دەبوایە وەك من سیاسەت بکەن!

سەباح صلێوە کرێکار بوو لە سەر شوعێتی دەسگیر کرا بوو، لە کاتی دەسگیرکردنەکەیدا هاوسەرەکەی دوو گیان بوو، تازە لە ژووری هەڵواسین رزگاری ببوو، حوکمەکەیان کردبوو بە حوکمی موئەبەد، بە بێ باکییەوە دەیوت:" مننەتیان بە پێلاوەکەم، با ئەو فاشیستە خوێریانە هەڵمواسن!... من نازانم حزب بۆ لە گەڵ ئەم جەلادانە بەرەی بەست" حزب نەیدەزانی ئەمانە خوێنرێژن؟ ئەی لە شەست وسێ چییان پێ نەکردین!"

خۆشی سەردانی هاوسەرەکەی ببوو بە دوو خۆشی: خۆشی ئیعدام نەکردنی هاوسەرەکەی ولە دایك بوونی سەلامی کوڕیان.. ئەو جارە ماڵەوەیان گۆشتی بەرازیان بۆ هێنابوو و ئەمیش هەر وا لەو ناوە دایناوبوو" پێیوابوو کەس بێزی

www.kurdistannet.org

هەڵبەت "دار هەڵبگرە، سەگی دز دیارە" ئەویش وتی:" هەی هەی، خۆش موسلم... نۆشی گیانتان بێت، بەماڵەوەمان دەڵێم ئەم جارە گۆشتێکی زیاتر بهێنن!"

باوکی خالد هەندێ جار بە هێواشی حەیرانی بۆ دەوتم" شەرمی دەکرد گوێیان لە دەنگی بێت، تەمەنی حەفتا و دوو ساڵ بوو" تاوانەکەی: باوکی پێشمەرگەیەکە!

سزا: بیست ساڵ زیندانی!

حوسێن، کرێکاری شەرکەتی تەماتەی دهۆك: بێ تاوان!

سزا: پازدە ساڵ زیندانی !

حەسەن، شوفێری پاسی گشتی دهۆك: بێ تاوان!

سزا: پازدە ساڵ زیندانی!

دوو کەس لە پرۆسێسی ئەمانە سزای ئیعدام دران" پێکەوە

www.kurdistannet.org

حاكم : ئەمە قسەكانی تۆیە، هەمووی راستن؟

زیندانی: بەڵێ! ! !

كێ خۆی گێل دەكات، بڵێت : نەخێر ئەو قسانە هەمووی درۆن، راست نین، هەمووی لە ژێر زەبری ئەشكەنجە وتوومە بۆ ئەوەی لە لێدان رزگارم ببێت، عاقیبەتی قسەی وا بە خراپتر بەسەر خاوەنەكەی دەگەرێتەوە، زیندانێكە سەر لە نوێ بۆ هەیئە خاسە دەگەرێننەوە، لێدانەكە سەر لە نوێ دەستی پێ دەكات" كەسیش نازانێت لەوێدا چەندی تر دەخایەنێت تا سەر لە نوێ مەحكەمە دەكرێت، پاشان كێ ئامادەیە سەر لە نوێ بۆ هەیئە ببرێت؟ كەس! بۆیە چاكترێكە مرۆڤ ئەو وەڵامە بدات كە ئەوان چاوەڕوانی بیستنین: بەڵێ وایە !

حاكم: هیچ لاریەك هەیە لە مامەڵەكردنت؟

یەکێك لە سزا دراوەکان بە هەڵواسین عارەبی نەدەزانی" حاکمەکە پێوت:مەحکەمە بڕیاری سزای ئیعدامی دای" ئەم وتی: ئا، بەڵێ ! !
کە زانییان تێنەگەیشت" بە وەرگێرە گەنجەکەیان وت، سزاکەی بۆ وەرگێڕە، ئەویش هاتە تەنیشتیەوە، وپێی وت: کوڕم تۆ عیدام دەکرێیت، باشە؟
زیندانیێکە: بەڵێ باشە !

پاش ئەم تاوانە بردیانین بۆ زیندان" لە ناو ئۆتومبێلی پۆلیسەکان ئەوەندە تاریك بوو، کەس کەسی نەدەبینی یەکێکیان وتی: من تازە ئیعدام دەکرێم، ئێوەش ناتوانن هیچم بۆ بکەن، من ئاگام لە هیچ نییە، برا ڕۆ کێ نانی منداڵەکانم دەدات، بە کێ بڵێم ئاگای لێیان بێت، فرمێسك

نەدەوترا، هەر یەكێكمان رق وقینەیەكی بێ وێنەی لە دڵدا بوو، ئەشكەنجە وزەی كەسی نەهێشتبوو...

ئوستاد نیهاد، هەمیشە پەلە پەلی بوو" ئیژی مینەی موختار كەیگن"، وەكو گوللە دەرۆیشت، خێرا خێرا جەمی خواردنەكەی دەخوارد و بە پەلە پەلیش قسەی دەكرد، هەندێ جاریش زمانی تەتەڵەی دەكرد، بەو تەمەنە وەرزشی دەكرد، لە هەندێ گەنج باشتر رایدەكرد، زۆر لە ئەندازیارەكە باشتر بوو، ئەم كابرایە وەرزشی ملی دەكرد، جلوبەرگی وەرزشی لەبەر دەكرد، و لەبەرچاو هەموو زیندانییەكان بە سەعات ملی دەسوڕاند و ئەم دیو و ئەو دیوی پێدەكرد" ملی بەقەد ملی بەرازێكی لێ هاتبوو، نیهاد ئەفەندی گوایە لە كەركوك نارنجۆكێكی لە ناو سینەمایەك تەقاندۆتەوە! بەڵام ئاگای لە هیچ نەبووە، بە درێژایی یەك

نیهاد: ئێوه دەبێ داوای عەفو لە من بکەن، لە هیچ و خۆڕایی دارکاری دنیاتان کردم ،ئەشکەنجە لە دوای ئەشکەنجەم دەدەن، هێشتا من داوای عەفو لە ئێوه بکەم... ! کە باسی عافواتیش بهاتبایە، نیهاد دەیوت: من دەرناچم ، ولێرە دەمێنمەوە هەتا ئەو سەگ بابانە خۆیان داوای عەفوکردنم لێ دەکەن! لە شەوی پێش رۆژی سەردانی کەسوکار و برادەر و ناسیاو، نیهاد گوایە ریشی دەتاشێت، بەلاّم هەموو روومەتی خەلّتانی خوێن دەکرد" هەر جارێکیش هۆیەکی دەهێناوە!

نیهاد: دەستم زیاد رۆی ... تیغەکە زۆر تیژ بوو... قسەیان لە گەلّ کردم... بیرم دەکردەوە... " ئێ خۆ بویش زەویگە چەفتە و تەواو!"کاتێك بەو حالّە لە بەردەم نەوزاد

ڕۆژی سەردان هەرچەند دەگمەن بوو، لە لایەکەوە ڕۆژێکی خۆش بوو بۆ ئەوانەی سەریان لێ دەدرا، و ڕۆژێکی سەگ باوك بوو بۆ ئەوانەی کەمتر سەریان لێ دەدرا یا هەر بە جارێك سەریان لێ نەدەدرا، سالأنێکە لە زیندانن، کەس وکاریان چیتر خولقی سەردانیان نەمابوو، یا لەبەر دەست کورتی، چونکێ سەردان پارەی دەوێت، ئەمانە پێکەوە پیاسەیان دەکرد و دڵی یەکتریان دەدایەوە یا وایان پێشان دەدا وەك بلێی هیچ نەبووە وگوێی نادەنێ و مەسەلەکە ئەوە ناهێنێت، بەلأم لە ناوەوە دەسوتان، وەك من چۆن هەندێ جار ئێسقانیشم دەسوتا، هیوایان دەخواست کەسێك سەردانیان بکات، ڕۆژێك بوو، وەك ئەم بەیانییە نەدەچووە سەر! زیندانەکە ئەوەندەی تر ڕەشتر دەبوو!

بە خاتری شینایی نێوان مۆم و ئاگر، یا بۆ خاتری سۆزی بەردە بێ سۆزکراوەکانی ئەلوەن ، کە وا کاتێ بۆ ناو ئەلوەن هەڵدەدران، دەفرین و بە هەمو هێزێکیانەوە خۆیانیان دەخستە باوەشی، بیکە بە خاتری "موغربی موغاربان" تۆ باسی دایکە کراس ڕەش لەوەرەکان بکە، ئەوانەی سەرپۆشی ڕەشیان لەسەر بوو، و پێلاوی لاسیقیان لە پێ بوو، پێنوس هاوار بۆ تۆ دەهێنم، کڕنوش دەبەم، بە تەنها بە جێم مەهێڵە، باسی کزی دەنگیان بکە، بیکە بەخاتری حورمەتی ئەم فرمێسکانە، قەڵەم تەنها تۆ شایەتی وێران بونمی، باس بکە، بنووسە، بنووسە، بنووسە ئەلوەنەکەم، هەی ئەلوەنی ئاوازی ئاوازەکانم، بنووسە، گەر دەتەوێت هاوار بکە، شیوەن بکە، بڵێ، چۆن نزیک دەبوونەوە“ چۆن بە چاوێکی کز، بە چاوێکی کز و خەمگین،

پرسیارەکەیان بێت: کوڕکەمتان بینیوە؟ ناوی ... خەڵکی ... باڵای ... ؟

وڵامی چی بدەمەوە؟ زبان و دەنگ لە کوێ بهێنم" بڵێم نەخێر دایە گیان".. دایە گیان نەخێر نایناسم" دایکەکەم من ئەوم، من کوڕەکەتم" گەر قبوڵ دەکەیت من بە کوڕی خۆت قبوڵ بکە، من ئەڵوەنیم دایکەکەی دایکم، ئەڵوەنی، بەچەی ئەڵوەنیش کوڕی گشت دایکێکە" دەسە پیرۆزەکەت بێنە ماچی بکەم" فرمێسکەکانت بە گلێنەی چاوم دەسڕمەوە" دایە" دایە، هەناسە ساردەکەت بە گڵا پونگەکانی جۆگەکانی ئەم بەر و ئەو بەر سارێژ دەکەم" پرسیارەکەت بە قوڕگە وشك بووەکەم وڵام دەدەمەوە" بە باوەشێك ئەستێرە" گەر رازی دەبێت ئەوە،عادل، عەزیز،

کوڕت“ ئەوە هەموو چیاکان“ ئەوە کەلاّتی عەزیم“ باوکی هەموو چیا وهەور وگومانەکان“ هەر هەموویان بۆ تۆ!

دایکەکان هیچیان نەدەویست“ ویّلّی کوڕەکانیان بوون“ کۆلّیان نەدەدا لە پرسیار کردن!

ـ براکەم ، .. دەناسیت؟

ـ کوڕەکەم، ... بینیوە؟

بە سەرپۆشەکەیاندا رومەتیان دەسڕییەوە ... زەمین لەبەر نائۆمید بوونەکەیان دەلەرزی“ وشەیش زەلیلە لە دەربڕینی چرکەی چاو دانوقاندن و سەرداگرتنیان لە کاتی بە جیّ هیّشتن و گەڕان بە دوای کەسیّکی تر و دوبارە کردنی هەمان پرسیارە دووبارە کراوەکان!

.. ی...اااااا غەوزەکەی بەغدا، هاوار، هاوار، هاوار پەنا بۆ

دەستم بە دامێنی تۆ غەوزەکەی بەغدا" دەخیلت بم فریاد،
فریاد رزگارم بکە لە بینینی نیکا شکستەکانی دایکە
عەرەبەکانم، لە بیرمیان ببەرەوە" ئەمە حالّ نییە تێدام بەم
بەیانییە" لە ناو ئەم حوجرەیەدا:

من تەنها و مەرگ تەنها !

من تەنها و شکست بونی مرۆڤ!

ـ تف لەو ولآتەی وا زیندانی تێدایە.

ـ کورە غەوزی چی؟ کە حاجی عەوڵلا لە دوورەوە چاوی بە
تۆ دەکەوت لە رێگاکەی میلان، دەیوت" هۆ .. هۆ ... هۆ
ئەوە زوڕنا لێدەرەکەی جەهەنەم هات، سەگە سوورەکە
هات؟

www.kurdistannet.org

تینی رۆژ له ناوچەوانی بەبێ پرسیارکردن دەبینرا“
گۆچانەکەی دەستی دەکەوتە پێشی“ دەچوینە ماڵەوە“ و
پێکەوە چاکەمان دەخواردەوە... “ باسی راز و
نیازەکانمان دەکرد“ گەمە و گاڵتەمان دەکرد“ کە قورئان
هەڵگرەکان“کە ئەولادی ئەو قوریشییە بازرگانەی وا کچی نۆ
ساڵی زەوتکردە“کە سەعد و خالد و بەکر وعەلی و حەسەن و
حوسێن شالاوی ئەنفالیان هێنا“ حاجی عەولایان لە گەڵ
خۆ برد“ لە ناو مۆلگاکەیان قایمیان کرد“ لە شەوێکدا پێیان
وت: برۆ بۆ ماڵەوە!!
حاجی عەولا: ئاخر بەم شەوە بۆ کوێ برۆم“ نە پارەم پێیە“
نە ماڵی ناسیاوێك دەناسم“ با ئەمشەویش لێرە بمێنمەوە!
کە رۆژ ببووەوە“ حاجی خۆی کۆکردبۆوە“ بەلام بەر نەدرا“
گولەباران کرا..

ئێستا بەم بەیانییەدا،گوێم لە دەنگی هۆرەکردنەکەیتی بۆ مالْئاواییەکەی قازی“ سەری نەوی کردبوو“ گۆچانەکەی دا بە بەر خۆیدا و بە چەماویەوە رووی کردە یالْەکە: هۆ، هۆ هۆ،هۆ “ هۆ برا اااا ، براااااا هۆ...

تفەنگەکەی شانت، پەنجا پیاو بوو بە دواتەوە هۆ هۆ هۆ برا...

یالْەکە وکوچکی خڕەکە وجۆگە ئاوە درێژەکە کە حاجی بە تاقی تەنها بۆ ئەو بەری رونیّ هێنابوو دەنگیان لێوە دەرنەچو“ هیچ مەلێك نەدەفڕی“ روخسارەکان تەنها سکوت بو و مەرگ و گیانی هەناسە و جولْە لـیّ بڕاوی تا ئەبەدی حاجی   من لەویدا بۆ یەکەم جار چاوم بە مەرگ کەوت ..

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

ئەزانن چی؟ " تیئۆرەکان رەنگیان بۆرە ... بەلاّم داری ژیان هەمیشە بە سەوزی دەمێنێتەوە ! ! "

من ئێستاش هەوم، هەروا غەوزیش شوعی زەمانی خۆی بوو! ئەوساکە سنگم دەرگای غەوز بوو“ بۆ کوێر و شەل و پەککەوتوو نەدار وبرسییەکان کراوە بوو“ بە خۆڕایی شۆربایان دەخوارد . لە یادمە، لە تەنیشتی دەرگاکەی ژوورێك هەبوو، پیاوێکی بە تەمەن“ کراس چەرمی،ردێن سپی لێ دادەنیشت“ نوری لێ دەباری، پیاو حەزی دەکرد تەماشای بکات“ هەر جارێك لەوێ تێپەڕیبام، رادەوەستام و تێر تێر تەماشایم دەکرد“ لە نهێنی دەچو، چەند جارێك لە پێشی دەرگاکەی دەهاتم و دەچوم، دەمویست بزانم چی

www.kurdistannet.org

ـ کورِم ئەمە فرەزانێکی گەورەیە، مووریدێکی بەناوبانگیغەوزە ..

هەندێ جار بەو دایکانە دەوترا: دایە گیان دوور نییە، کورِەکەت لە پشت ئەو دەرگایەیەدا بێت کە وا بە رەنگی سوور لەسەری نوسراوە: لاگەر!

ئەوە لاگەری کالاَ وکوتالَ نەبوو" لاگەرێکی بەشەری بوو! هەندێکیش هەبوو درۆی سپییان بۆ دەکردن" یا دلَیان دەدانەوە! دایکێکی زۆر دەهاتن بۆ پرسیاری جگەرگۆشەکانیان" دەیانویست تەنها چاویان پیَ بکەوێت، لە باوەشیان بگرن، بە سەریانەوە بگرێن، دلَیان بدەنەوە و هیچی تر .

www.kurdistannet.org

لەم رۆژەدا هەندێ لە وانەی هاوسەریان هەبوو" پەنایان دەبرد بۆ دۆست و برادەرەکانیان" لە کاتی پێویست پارەیان دەدا، بۆ ئەوەی وەك چاودێرێك لە بەردەم ئاودەستەکە راوەستن و خۆشیان لە گەڵ هاوسەرەکانیان بۆ ناوی برۆن" بە پەلە پەل تێکەڵاوی یەکتر ببن .

ـ خۆت داکەنە، دەی خێرا... خێراکە ... هەموی دامەکەنە ... ئەوەندە بەسە ! هەناسەیان سوار دەبوو، بەحاڵ دەنگیان لێ دەردەچوو ...تکات لێ دەکەم خۆت راگرە، دەنگ دەرمەکە .. تۆ جارێك خێرا .. تۆزێکم ماوە .. " کەس نەهات؟"

ـ تۆقت دەرچێت، خەریك بە بۆ خۆت، نەخێر کەس" لێدە بۆ

ئا... ئا، وەتەن ئاودەستخانە بوو" بۆنی گوواوی لێ دەهات"
ئالآکەیشی ئەو دەستەسرِلە بوو، کە زیندانی و هاوسەرە
شکست و خەمبارەکانیان خۆیانیان پێ پاك دەکردەوە!

ـ ئەی یاسا؟

ـ شەرمەزاری و تۆقین و تەل بەند!

ـ رەوشت؟

ـ رەشاشی پۆرسەعید و پەتی خنکاندن !

ـ زانست؟

ـ بە کۆمەڵ کوشتن و رەش بگیر!

ـ بیروباوەر؟

ـ یەکگرتن، ئازادی، سۆسیالیزم ... دەوڵەتێکی بە هێز "
شارستانییەتی نەتەوەی عەرەب" سەرۆکی گەورە و مەزن !

ـ خۆشەویستی؟

www.kurdistannet.org

ـ خەون؟

ـ بەڕێوبەرایەتی ئاسایشی گشتی .

ـ پێکەنین؟

ـ پیلانێکی دوژمن

ـ سروود؟

ـ یەکێتی پارچەکانی وڵاتی عەرەبی

ـ فەلسەفە؟

ـ گەلی عەرەب نامرێت!...

نەوزاد ئازەری، کارمەندی ئۆرزدی باك لە کەرکوك وفایەق تازە ببوون بە زاوا، سەریان دادەنا لەلای یەك و هەر خوتە خوتیان دەهات وهەندێ جاریش لە داخاندا بۆ خۆیان بە ئەم

www.kurdistannet.org

سەریان هێنام“ ئاخر ئەمە حاڵە! پاش حەوت ساڵ تێدەچم! کێ دەزانێت چیم بەسەر دێت کێ دەڵێت ئەو هەتا ئەو کاتە چاوەڕوانیم دەکات !

فایەق : براکەم حاڵی چی، بۆ حاڵ ماوە، بەڵام ئەڵێی چی، ئەمانە وەحشن وەحش و توشمان بوون، دەی کورە ئەمەش تەواو دەبێت! تۆش پێویست ناکات ئەوەندە رەش بین بیت“ پێویست ناکات لە ئێستاوە ختورە و ترسی بە جێ هێشتن لە دڵ بگریت“ ئەزانی تۆ قسەی قۆر دەکەی، مرۆڤ دەمێکە بە تەنها بە جێ هێڵراوە، پاشان ئەو مافی خۆیەتی چاوەڕوانی دەعبایەکی وەك تۆ بکات یا نەکات “ تۆ جارێ بڕۆ سمێڵ قەڵەمێکەت بگۆڕە، یا هەر وەك خالد بیتاشە !

فایەق: وا ئەزانی تاپۆت کردووە؟ راستە ناخۆشە، بەڵام ئەڵێی چی، ژیان وایە!

هەندێ جاریش فزەیان لێوە نەدەهات" کەسیان ئاگای لە وی تر نەدەما، دەتاسان" روخساریان جارێك مۆن دەبوو و جارێك بزەی خەندەیان دەهات!

نەوزاد: بە کوێ گەیشتیت؟

فایەق: نازانم، ئەی تۆ؟

نەوزاد: لە لای ئەو بووم، باسی شاییەکەمان بۆ یەکتر دەکرد!.دنیایەکمان پێك دەهێنا لە هەموو رەنگەکان (بێ دەنگی)... نەدەبوو رۆژێك .. سەعاتێك درەنگ تر بمگرن؟.سەر رومەتی تەر دەبوو... برا، ئەگەر نەگریم چی بکەم؟ ئەوجا گریان چ سودێکی هەیە؟ سەدساڵی تریش

کەوتووە“ تاقە تاوانی من ئەوەیە، مرۆڤم، وەك هەر مرۆڤێکی تر، تەنها نەمدەویست ببم بە دەنگیان، ئەمەش زۆر بوو بۆ ئەوان“ با با، من هەر بەراستی گیڤارەیەکم بۆ خۆم، دەنا بۆ دەمگرن؟ لەمن دەترسان بۆیە زیندانیان کردم“ بە گرتنی من چی گۆڕا؟ هیچ ، هەر هیچ! چۆنە ئێستا بۆ لای بەرێوەبەری زیندان برۆم، پیێ بلێیم: کە بە گرتنی من هیچ نەگۆرێت بۆچی ئازادم ناکەن؟ هەروا منیش تاقەتی زیندانم نەماوە، بەسە ئیتر" ئەگەر هەوەسە، بەسە"، دەمەوێت بۆ لای هاوسەرەکەم برۆم، ئەو چاوەروانم دەکات! ئەرێ فایەق چۆنە بلێ: باشە، فەرموو، بە خێر بچیت، داوای لێ بوردن دەکەم“ هیوادارام دڵتان لە ئێمە نەرەنجێت، سەلاوم هەیە بۆ هاوسەرەکەت!

www.kurdistannet.org

تێرت دەکات" دوریش نییە بلێیت شێت بووی و بە دارکاری بتبات بۆ ناو زیندانە تاقە کەسێکان! ئەوجار چی دەکەی؟...

نەوزاد: ئەگەر وام لە گەڵ بکات ، بە هاوارێك پێ دەڵێم" قوڕت بەسەر نەکبەت، تۆیش زیندانیت، دڵت بە چی خۆشە؟ ئەوە نییە تۆیش شەو و رۆژ لێرە بەسەر دەبەیت" تۆ گاڵتە بە خۆت دەکەی"" فایەق جا وا نییە؟ جیاوازێکە هەر ئەوەندەیە، ئەو جلوبەرگی سەوزی لە بەرە و من جلوبەرگی بۆریان لەبەر کردووم " ئەو رازییە بەو رەنگە ، بەڵام من بە زۆر لەبەریان کردووم" من بە زۆر بۆ ئەم جێگا بێ تام و لەزەتە هێناویانم" ئەو خۆی بۆ ئێرە هاتووە" های های" باشە ئەو کابرایە بۆ ئەوەندە کەرە؟ کەر لە چاوی ئەو پاشایە" هەموو شتێکی ترسناکیان لـێ چاوەڕوان دەکرێت !

فايەق:گرنگ ئەوەیە مرۆڤ نەکوژێتەوە، هەر وا بە گیرساندنەوە بمێنێتەوە" ئەوان مەرگ بلاٌودەکەنەوە، ئێمە ژیان! ئەمە هەموو مەسەلەکەیە!

نەوزاد: گیرساندنەوەی چی؟ تك...تك.. تاك ...تك ...تاك... دەبێ بە درێژایی حەوت ساڵ لە سەر ئەم جێگایە بە تەنهایی بە سەر ببەم" کات دەڕوات و ناگەڕێتەوە" منیش دەبێ دووبارەی هەمان شتە دوبارەکراوەکان بکەمەوە" لە دەرەویش شتێکی وا ئومید بەخش بەدی ناکرێت.. !

فايەق: نەوە کەلە زل" پێموابێت، ئەمانە پێشتر زانیویانە ئێمە حەز لە چارەی زیندان ناکەین، بۆیە لە بن ملیان گرتین و بۆ ئێرە هاوردیانین!...

فایەق(هونەرمەند)   کوڕی   کرێکاری   نەوت

سازی:"تاوانبار"!!

سزا: حەوت ساڵ زیندانی!

چارەنووس: پەنابەر لە نەمسا

نەوزاد مەحەمەد: بێ تاوان!

سزا: حەوت ساڵ زیندانی!

کەنعان شیرزاد، کوڕیکرێکاری نەوت سازی: بێ تاوان

سزا: حەوت ساڵ زیندانی!

تاوانەکەی ئەوە بووە،ڕۆژێك براکەی میوانی هاتبوو ئەم چایی پێشکەش کردبوون!

کەنعان: خۆزگا لە جیاتی چای، قوزەڵقورت بیامە پییان، ئەوە کەی چای بێ" ئاگری بی و چویە عومرم" من جوزانم!

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

مەحمود سەوزئەلی (کرێکاری بارهەڵگر): بێ تاوان .

سزا: دوو ساڵ زیندانی

چارەنوس:...

جەهاد(کرێکاری هوتێل): بێ تاوان

سزا: دوو ساڵ زیندانی

چارەنوس:...

عادل باوە موراد(سەربان): بێ تاوان!

سزا: دوو ساڵ زیندانی!

چارەنوس:...!

عومەر مەنسور(سەربان): ...

سزا: دوو ساڵ زیندانی!

چارەنوس: بێ کار

عەزیز مەلا حەسەن(کوڕی دوکاندار)،قوتابی ئامادەیی:

خالد وەهاب(کوڕی کرێکار)، فەرمانبەر: تاوانبار! !

سزا: پازدە ساڵ زیندانی!

چارەنووس: لە سلێمانی تیرۆرکرا!

تالیب مەحەمەد(کوڕی کرێکار)،یاریدەری پزیشك: ...!

سزا: دە ساڵ زیندانی!

چارەنوس:...!

ئەحمەد ساڵح(کوڕی کرێکاری نەوت سازی)،فەرمانبەر:...

سزا: دە ساڵ زیندانی!

چارەنوس:...!

ریاز سەلاّح(کوڕی ئاسنگەر)، قوتابی زانکۆ: ...

سزا:حەوت ساڵ زیندانی!

چارەنوس:...!

مەحمود وارانی(کرێکاری دارتاشی): ...

www.kurdistannet.org

سزا: دوو ساڵ زیندانی!

چارەنوس: پەنابەر لە ئەڵمانیا.

عەبدولخالق غەریب(کوڕی پۆلیس)،کارمەند:...

سزا:حەوت ساڵ زیندانی!

چارەنوس: بازرگانی دۆڕوا!

حوسێن قاسم (کرێکار): تاوانبار!

سزا: پازدە ساڵ زیندانی!

چارەنوس: بێ کار.

فوئاد عەلی(کارمەند): تاوانبار!!

سزا: حەوت ساڵ زیندانی!

چارەنوس: ...!

تالب رەئوف قەیتەران:...

سزا: پازدە ساڵ زیندانی!

www.kurdistannet.org

چارەنوس: شەهید.

جومعە عەزیز(کوڕی هەژارێك)،کرێکار: تاوانبار! !

سزا: پازدە ساڵ زیندانی!

چارەنوس: لە ئێران کوژرا!

ئەکرەم(کرێکار):...

سزا: پازدە ساڵ زیندانی!

چارەنوس: لە کاتی خزمەتی سەربازی گولەبارانکرا

مەحەمەد جاسم(بنەماڵەیەکی هەژار): بێ تاوان!

سزا: حەوت ساڵ زیندانی!

چارەنوس: لەکاتی سەفەر بۆ مۆڵگەی سەربازی، لە ناو ئۆتومبیل سوتا.

خەلیل جەلال: (کرێکار):...

سزا: دوو ساڵ زیندانی!

www.kurdistannet.org

چارەنوس: پەنابەر لە سوید.

حوسێن سەید(کوڕی مەلا) کرێکاری دارتاش: ...

سزا: حەوت ساڵ زیندانی!

چارەنوس: ...

یەکێك وەك عادل و مەحمود بەیناو بەین بەر لووتی (...) دەکرت و زمانیان کول دەکرد!

عادل پێی دەوت: وەڵلا گشتی تاوان مشکێگەدە" ئێ داکەنەی ئیتر، ئێژی مەیمونی!

مەحمود سەوزئەلی: وە حەماڵێگە رازی بیم، تو بەدبەختم کردید، بەلاَم گەردەنەت ئازاد بود" تەعزیبەگەیان خەر ئەتراند!

www.kurdistannet.org

زۆربەی برادەرەکان لە ناو زیندان دەمێننەوە“ بە تەنها دەرچوون تامی نییە وەك ئەوی بە کۆمەڵ بەربوون“ دەرەویش زیندانە، زیندانێکی گەورە، و دەنگی بۆمباکردن هێشتا هەر کپ نەببوەوە“ ئەوە نییە ئێستایش لەیرە و لەوێ دەنگیان دێت“ ئەڵێی برا ئەگەر جەنگ نەبێت“ گەنم سەوز نابێت! نان تەنها بە جەنگاوەران دەدرا“ شەوە دروشمی "هەموو شتێك لە پێناوی جەنگ" دا هەڵگرتبوو“ شارستانییە سپی رەنگەکان، ئەوەندە تۆپ و فیشەکیان بەرهەم هێنابوو(هێناوە)“ بەشی چوار جەنگی جیهانی تر دەکات، ئەڵێی دیموکراتییەت لەسەر نوکی فیشەکەکان بەرێوەوە دەچێت!

ـ ئەی خۆ ئەمان نەهاتوون بە زۆر چەکەکانیان بە وان

ـ ئەمانە دروستی دەکەن“ ولە هەر جێگایەك دەسکردەیەکی خۆیان قیت کردۆتەوە“دە گیروگرفتیشیان سازداوە“ بازار هەی بازار“ هەزار پییانۆ دەکەن بە قوربانی باڵی فرۆکەیەکی جەنگی!

... لەولایشەوە،گوگوختییەك فێر ببوو هەموو رۆژێك لەسەر دیواری گۆرەپانی زیندانەکە دادەنیشتەوە، دووریش نەبوو هەر جارێك گوگوختیەکی تر بوو‌بێت“ کە دەفرِی هەموومان ئاواتمان دەخواست ببین بەو گوگوختییە بەڵام پۆلیسی سەر بورجی چاودێریکردنەکە خەندەی سەر لێوەکانی سارد دەکردەوە“ نەیاندەهێشت لە گەڵیاندا بفرِین“ باڵەکانیان دەشکاندین بەڵام هیچ هێزێك نەبوو رێگا لە خەونەکان بگرێت، شەوان خەون حوکم رانی دەکرد“ بە نهێنی

باوەشی گەرمی بۆ دەکردمەوە"کێ دەڵێ من زیندانیم؟"زۆربەی شەوان لە لێواری ئەڵوەن شایی ولۆغان بوو، کە بێدار دەبومەوە لە قەرەوێلەکەوە سەرم دادەگرت، پێش ئەوەی بەیانی باش لە فایەق و نەوزاد بکەم، خشەیان دەکرد لە پێکەنین!

فایەق: ها ؟ دیسان؟

ـ ...

نەوزاد: ئەڵلاهو سیکەم ئۆغلاَن!

ـ فایەق:ها... ها... ها... فرۆید وتی...!

کورە فرۆیدی چی، فرۆید کەلە شەکری شکاندووە!مرۆڤ لە واقیعدا لە ئازادی بێ بەش بکرێت، بە خەون پێدەگات "خەون مانێفێستی زیندانێکانە" خەون، پەپولەیەکە" سوڵتانێکی جەربەزەیە کەس نییە بتوانێت زەفەری پێ

ئەوە ئەڵوەن، ئەوە پردی ڕۆح“ ئەوە ئەوینەکەی تەمەن“ هەر یەکتری لە باوەش بگرن تا خەوتان لێ دەکەویت“ ئەوە نان و ئاوی هاوبەش، ئەوە ئاوازە باڵا بەرزەکان“ ئەوە کەلاًت، ئەوە بلوێرەکەی ڕەحیم، ئەوە ... ئای چەند بەختەوەر دەبووم“ گەر پاسەوانەکان بیانزانیبایە، هەم خۆم و هەم خەونەکانمیان لە گۆڕ دەنا " سوپاس بۆ نهێنی پاراستنی هەردوو لامان" با جەلادەکان هەر بۆ خۆیان بلێن: تۆ زیندانیت“ تۆ لە ژێر دەسەلاًتی ئێمەی “ ژیانت بە دەستی ئێمەیە“ نق بکەیت ، نقێنت دەبڕین!. ئەم قسانە هیچ نرخێکی نەبوو“ هەندێ جار وام دەزانی خەو دەبینم، کە زیندانییە سیخورەکە شەڕی پێفرۆشتم، خۆیشم نەمزانی چۆن لە بەردەم هەموو زیندانێکان سەرو گوێلاکیم داگرت، بەلاًم پاشان شەلاقێنێکی وایان پێکردم، نەمدەزانی لە

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

پێکەوە رامان دەکرد، لە تۆی دیوارەکانەوە دەردەچوین ودەرۆیشتین“ بە پەلەی تیشك هەموو دنیامان دەبینی ..

دەڵێن: خەون راستی مرۆڤە !

دەڵێن: نەخێر خەون مامانی مرۆڤە !

دەڵێن: خەون خۆ هەڵخەڵەتاندنە !

دەڵێن : وا نییە مرۆڤ خەونێکی لە بن نەهاتووە !

دەڵێن: هەردووکیان یەك شتن، نە خەون دەتوانێت بەبێ مرۆڤ بژێت، نەیش مرۆڤ بە بێ خەون!

دەڵێن: گەر خەون لە ناو مرۆڤ مرد“ مرۆڤیش دەمرێت !

ـ" ئاگاداری .. ئاگاداری: یا ئەهـ...ال...ی مەدینەت...
ئەلکیراااارام، چەند دەتوانن خەونەکانتان بەرین بکەن، تا

www.kurdistannet.org

ئەڵوەنیش بەر روخساریان بکەوێت، گوێی هەموویان بە
ئاوازەکانی شمشاڵەکەی رەحیم پڕ بکەن . ..

جارێك پیلانی زیندان شکاندن هاتە پێشەوە، ئەسعەد وتی:
هەمانەی غازەکان بە کار دەهێنین ... یەکێکی تر وتی:
دەتوانین بە شەو بەسەر دیوارەکەوە باز بدەین . بەلاّم هیچ
رووی نەدا....
(جەلادەکان،
ئەم شەو سلولەکەم
بە وشەی ئازادی دوو گیان کرد!(زیندانییەکی تشیلی
نەناسراو)

لەولایشەوە شەوە چاك و خراپەی مێژووی گەلی عەرەبی

www.kurdistannet.org

دیار بوو“ ئەتگۆ هەر بۆ ئەوە دروست بووە ببێت بە ئامیرێك بۆ پەت خستن بە ملی مرۆڤ“هێشتا قوربانییەکانی پەلەفرتکێیان دەکرد، ئەو سەعات و پارچە ئاڵتونەکانیانی دەدزی“ پارەکانیانی دەخستە گیرفان.

چۆن دەیتوانی بژێت؟ مەبەستم، چۆن ژیانی رۆژانەی بەسەر دەبرد؟ پێدەکەنی ؟ خۆشەویست یا منداڵی هەبوو؟ ئەی برادەر و دۆست؟ ... پاسەوانەکانیش قسەیان لە گەڵ نەدەکرد، تەنانەت لێیشی دەترسان! ئەو جێگایە ئەوی لێ بنوستبا کەس لە سەری نەدەنوست! ئەوە کێ وای لێکردووە ببێت بە ئامرازی کوشتن؟

محێدین: گرفتەکە ئەمانە نین! گرفتەکە ئەوەیە، بۆچی

www.kurdistannet.org

زیندانن، بەبێ وی ناتوانن هەبن" ناتوانن درێژە بە تاوانەکانیان بدەن" بۆیە دەبێ بەبەردەوام تاوان بەبەرهەم بهێنن!

((باوکە ، بۆچی گورگە بەدخۆکە ناکوژن؟

دایکی خۆم،هەوڵی کوشتنی دەدرێت، بەڵام گورگە سپییەکانی هاو خووی زۆر دندانیان تیژکردووە، بۆیە هەتا ئێستا زەفەری پێ نەبراوە، بەڵام بۆ کوێ دەچێت، هیچ جارەی نییە!))

www.kurdistannet.org

(٣)

ئەم بەیانییەم لێ بووە بە زیندانێکی گەورە، هەرچەند بەر تەسك ترە لە زیندانە ئینفرادێکان” لە تووی خانەیەکی ناو مێشکمدایە، بەڵام جێگام تێدا نابێتەوە، بە عەمەلیاتیش دوور ناخرێتەوە هەر بۆیە منیش یاران، یارانی زیندان شکێن، شکێنەری هۆکانی زیلەت: دڵ هەر یەکیگە و سەوزە بردگەسەی!

سەوزەیش دوورە ...و" خێڵی دوژمن دەوری داوە..."

ئەم بەیانییە دەمزانی توانام بە سەر گۆڕینی شتەکان ناشکێت، سەردەمی پاڵەوانچێتی هرقەل و عەبدوڵلا و شەمشون و رینگۆ و عەنتەر ئەبن شەداد دەمێکە بەسەر

لەم سەردەمەی ئێستادا“ زەمین ئەوەندە بچوك بووەتەوە، دەوڵەتەکان بوون بە گەڕەکی بچوك“ هەندێکیان بە گەڕەکی بن بەست“ دەریا وئۆقیانۆسەکانیش پیس کراون، وەکو سەرچاوەکەیان بەر تەسك بونەتەوە“ مرۆڤیش هەست بە جیَ تەسکی دەکات، بەلاًم نەمدەزانی بۆچی پاش هەمان بەزمە قۆڕەکان: میزکردن، دەست ودەموچاو شۆردن ونابەدڵی چا لیَ نان و خۆزگە بەوەی کیسە چایەکە ببێت بە کیسە قاوە“ بیریێکی چلکن و قیزئاوەر بە مێشکدا هات: ئەمڕۆ مێژوو کۆتایی پیَ دیێت! دەبیَ کۆتایی پیَ بیێت“ خۆت کۆکەرەوە، هیچ داد و بیێدادیێك نایخوات، هاواریش بکەیت، کەس گوێی لـیَ نابێت“ گوێشیان لـیَ بیێت، کەس نایەتە دەنگتەوە، وەك کاکە کۆمار“ لە ناوەراستی ماڵە بەرزەکانی (گرۆنە)کە لە لایەنی کەمەوە لە هەر خانویەکی دوو سەد

چرایەکی خۆشەویستی و دۆستایەتی کوژایەوە وجاریکی تر چاومان پێ ناکەوێتەوە.. وتیان: جوێنەکانیشی خۆشەویستی بوون" کەس نەبوو خۆشی نەوێت" خزمەتی هەزاران کەسی کرد، بەلآم کە بە هاواریش داوای یارمەتی کردبوو، کەس بە هانایەوە نەهاتبوو" بە تاقی تەنها خۆی و هاوارەکانی لە ناو بەفرەکە خەویان لێ کەوت" سیریلانکای پرسە بار ئەوەندەی دی پرسەبار کرا...ئای لەم سەردمە وێران بووە ..تازە کێ پاش کارکردنی شەوان، بیرەکەی بەدەستەوە دەگرێت وبە دەنگی بەرز سەلآو لە ناسیاوەکانی دەکات" ژیان بە شەقامە مۆنەکان بدات ..تازە کێ لەسەر شەقام بمبینێت و بە گەمە پێم بلێت" ها کەی زیندانت دەکەن ؟" کەس، تەنها کۆمار بوو، ئەویش رۆی" روخسارێکی شیرین" مرۆڤێکی گەورە بەبێ دەنگی مالئاوایی

دەڵێن: فاشی لە وڵاتەکەمان نەماوە، کاتی خۆی هەبوون و لە ناوبران!

دەڵێن: ئەوانەی بە کاری وا هەڵدەستن، منداڵکارن، پەیوەندیان بە سیاسەتەوە نییە!

دەڵێن: ئەوانە چەند کەسێکی تێنەگەیشتون!

دەڵێن: دەبێ بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە، ژمارەی فەرمانبەری کاروباری کۆمەڵایەتی زیاد بکەین!

هەیشە دەڵێت:سیستێمەکە بە شێوازی جۆراوجۆر ئەو تاوانبارانە بۆ کارە ترسناکەکەیان ئامادە دەکات!

دەڵێن: ئەوانە رۆشنبیر و چەندین رۆژنامە و خاوەن پارەوپوولیان لە گەڵدایە!

www.kurdistannet.org

ڕۆحمان دەرچو، گیانمان دەرهات، بەسە! "مردن لەم حالّە باشترە"! بووە بە تەوق بەسەر عالەمەکە و واز ناهێنێت، هەر ئەڵێی سەرۆکی وولآتانن" هەتا نەمرن یا نەتۆپێنرێن واز ناهێنن" ئەوە چەندین سەدەیە ئەم قۆناغە بە دوا پلەی گەیشتووە، کەچی وا هەر ماوەتەوە" هەرچەند هەوڵدەدرێت کۆتایی پیێ بهێرێت، کۆتایی پێناهێنرێت، ئیبرایم ئەسوەد گوتەنی" ئیژیکیسە خواس"" بە لافاو خوێن دەدرێت" بەلآم هەتا ئێستا هەر هیچ! دلۆپ دلۆپ بەم بەیانییەدا بەر چاوم دەگرن،یەك ملیون، دوو ملیون... ، سێ ملیون، سەد ملیون... دوو سەد ملیون... هەزار ملیون دلۆپە خوێن خۆیان دەکەنە ژوورەکەم و دەرۆن، هەر هەموویان یەك شت دەڵێن: زیندان و پۆلیس ماوە؟

-...

داهاتومانن.

قوربانێکان،

دەهۆڵ و زوڕنای هەڵپەرکێکانی

دوارۆژمانن...

ئای، یاران گەر ئێوە نەبان!! ئێستاش زنجیریان لە گەردن دەکردین" خۆشیان ماسکە ئاسنینەکەیان بە ناو شارەکانیاندا دەگێڕا: "کێ هەوەسی جەنگ و بازرگانی هەیە دەبێ من بە ناو شاردا هەڵگرێ" پێش ئەوەی بۆ راوروتکردن و داگیرگرتن بەرێ بکەون، بە قفڵی ئاسنین بەر و دوای ژنەکانیان قفڵ دەکرد" تەنها رێی میز و ئاو بەدەست گەیاندنی بەر تەسك بۆ دەهێشتنەوە" وئەمجار رێگا دوورەکانیان دەگرتە بەر" بەو حاڵە بنەمای ئەم شارستانیەتە دۆزەخەیانە دامەزراند" کەللە پوتەکان دەڵێن"

ـ كوره ئەمانە "لەسەر ماڵم بدە لە باڵم" ن، جاران دەچوون راوە بەشەریان دەكرد" كۆتیان دەكردن و بە پاپۆر بەرەو باكور دەیانهێنان، كە بینیان لەوێ تەنها هێزی بازو نیە، كەرەستەی خاویش هەیە، دەستیان كرد بە لەشكركێشان، سەرباز و تۆپ و فرۆكەكانیان بەرێ خست، بەلاَم ئێستا زیرەكانەتر بیردەكەنەوە: بازارەكانیان بەسەر خۆیان دابەش كردووە" شەروشۆرەكانیان لەوێ دەگێڕن" ئاگرە سووره لە منەوە دووره"" بەلاَم هەر خۆشیان بە تۆپ و فرۆكە و كۆماندۆی تایبەت وەك ناوبژیكەر پەیدا دەبن" بانگەشەی "ئاشتی" دەكەن :

ـ لەشكری فەرەنسی دەچێت بۆ رواندا!

ـ لەشكری ئیتالیا دەچێت بۆ ئەلبانیا!

ـ لەشكری ئەڵمانی دەچێت بۆ یوگسلاڤیا" لە كاتی

ـ ئەمریکێکان دەچن بۆ ناوچەی نەوت و گاز!

هەمان خوی شەوەیان هەیە !

کە پێویستشیان بە دەستی کاری هەرزان هەبێت، بەئاشکرایی و ژێر بە ژێرخەڵکەکە ناچار دەکەن بە خۆیان رووەو باکور هەڵبێن" ئەگەر ژمارەی هەڵهاتووەکان زۆر بن" دەیانسوتێنن یا سنورداشیان دەکەن" زۆر بە ئاسانی ژیانیان لێ تاڵ دەکەن" لە دژیاندا دەیان بڕیاری یاسایی دەردەکەن ! رۆژنامەکانشیان هەموو رۆژێك ژەهرەکانیان بڵاو دەکەنەوە: پەنابەرێك لە دزی گیرا... باندێکی خارجی بە دوو کێلو هیرۆئین دەسگیر کران!... خارجییەك بە چەقۆ رەفیقەکەی خۆیی کوشت... خارجێکان پیسن... خارجیچکان نازانن ماشینی جل شۆردن بە کار بهێنن، خارجییەك ژنەکەی کوشت... خارجییەك منداڵەکەی رفاند

هەڵبەت خۆشیان هەمان ئەم کارە درژانە دەکەن ... لەولایشەوە بە منیش دەڵێن" سەبرت هەبێت، بە پەلە نابێت، دەبێ سەبرت ببێت بە دەریا "!

ئەم سەبرە گواویە چییە؟ چەندی تر سەبر؟"چرا هەڵبگرە بزان گووی تێ ماوە"!

دەشڵێن لە گەڵ کۆتایی پێهێنانی ئەم مێژووە“ مێژووی ئەڵوەن دەست پێدەکاتەوە! وئەم بەیانییە لە موژدەی ئەو بەیانییە دەچێت کە وا مێژووەکەیان ڕادەگیرێت وبۆ هەتا هەتایە کۆتایی پێدێت“ خەڵك هاوار دەکەن: بەسە! بەسە ئیتر! ئەمە چ ژیانێکە“ ئاخر ئەمە کەی ژیانە، ئەمە نەنگییە! بۆیە ئەم بەیانییە لە بەسەرهاتێکدا دەچێت لە

www.kurdistannet.org

هاوسێکەی بەرامبەرم بە تەنها دەژێت" ساڵانێکە کەس بۆ
سەردان سەری بە ماڵەکەیدا نەکردوە" بۆ بە گژداچوونی
تەنهاییەکەی، بۆ پیاسەکردنە ئاساییەکەی سەر لە بەیانیانی
دەڕوات" بە قاچە باریك بووەکانی دەڵێت: وەرە با ئیمرۆش
بە سەر هەمان جێ پێکانی رابردوو پێ بنێین" بێ گومان
ئەوانیش بیرمان دەکەن، وەرە با دڵیان سەخڵەت نەبێت،
دنیا ئەوە ناهێنێت، با ڕۆژباشیان لێ بکەین، ئەوانیش دڵیان
خۆش دەبێتەوە"" قاچەکانی بە خۆیان ڕێگاکە دەناسن"
زۆر باشیش دەزانێت کە لە سەرە ڕێگاکەیدا پیرەژن و پیاوە
ناسیاوەکانیشی دەبینێت" دوا هەواڵی هاوسێ وماڵەکانی
دەوروبەر بۆ یەکتری دەگێرنەوە" دوێنێ، بە هاوسێکەم وت:
پەنجەرەی ژێرخانەکەت کراوەتەوە... کچەکەم چووە بۆ
سەفەر، سبەی دەبێ گوڵەکانی ناو ماڵەکەی ئاو بدەم ...

www.kurdistannet.org

بۆ ماوەتەوە؟ باسی چی بکات؟ لە ناخی ناخەوەیدا دەزانێت ژیانی کۆتایی پێ هاتووە، بەڵام بەزەبری توانا جەستەییەکەی، ناچارکراوە هێشتا هەناسە بکێشێت" بەیانیان بە هەمان رێگا بۆ پیاسەکردنەکەی بڕوات، هەندێ جاریش بە بێ ئەوەی ئامانجێکی دیاری کراوی هەبێت ملی رێگایەکی تر دەگرێتە بەر ! لە نەنکەکەی خانم مایەر دەچێت کە وا پێش دوا رۆیشتنەکەی بە سێ ساڵ، واتە پاش دوا رۆیشتنی مێردەکەی، هەموو رۆژێك دەیوت" مەرگم هاتووە... نامەوێت چیتر بژیم" دڵم دێشێت، فریام بکەون وا کەوتم" رۆشنایی چاوم نەماوە..." بەڵام ئەو کاتە رۆی کە قورساییێکەی بوو بە بیست "کێلو" تەنها ئێسقانەکەی مابووەوە" پێستەکەیشی دەڕزی! مردنەکەی ئاسایی نەبوو، هیچ بە دووری نازانم بە هەمو هۆشێکەوە لە خواردن مانی

دووریشی نازانم له ناو گۆرەکەیشی هەناسەی تێدا مابێ" ئەو کاتە مردبێت کە ئیتر ئۆکسجین لە ناو تابوتەکەی نەمابێت!

بە درێژایی سی ساڵ مەرگی خۆیی دەخواست" بەیانییەکانی لێ ببوون بە بار بەسەریەوە" مەبەستم ئەوەیە هەموو رۆژەکەی لێ ببوو بە بار بەسەریەوە" کەس نەبوو لە گەڵیدا بدوێت" کچە خزمەتکارەکە نەبێت" ئەمیش لە هەفتەکەدا دوو جار بۆ جلوبەرگ شۆردن و پاککردنەوەی ناو ماڵەکەی بۆ لای دەهات" خێرا کارەکانی جێبەجێ دەکرد و دەرۆیشت" تەنانەت نەیدەویست کەسیش ببینێت" مەرگ ببوو بە تاقە بابەتی بیرکردنەوەی" لە ناویدا دەژیا" بە درێژایی رۆژ لە ژووری نووستنەکەیدا لەسەر جێگاکەی رادەکشا"هەندێ جار دەیگۆ: نازانم بۆچی نامرم و رزگارم بێت لەم ئەرکە دووبارەکراوانەدا" ژیان بۆ من هیچ واتایەکی

کەس ناکەم، کەسیش چاوەروانی من ناکات، نازانم چی بکەم، سەری با دەدا ..

سەربادانەکەشمان زیاتر پرسیارە: بۆچی رێ دەگیرێت لە ئاشنا بوونی دەنگەکان؟ مرۆڤەکان دەتوانن بە دەست و قاچیش یەکتری حاڵی بکەن، بەڵام بۆچی ئەم هەموو لەیەك تێنەگەیشتنە روو دەدات؟

- نەخێر تێ نەگەیشتن نییە، پێشبڕکێیەکی خوێناویە وزۆر بە باشی لێی تێ دەگەن!

لە راستیدا کە رۆژ دەبێتەوە، دەبێ هارمونی ودڵداریەکی نوێ لە نێوان مرۆڤ ومرۆڤ“ لە نێوان مرۆڤ وسروشتی چڕ و پان وبەریندا ودەنگی چۆلەکەکان بە شێوەیەکی تایبەتی

www.kurdistannet.org

" هەر یەكێك ساز وسەنتوری خۆی دەژەنێ " بە بێ ئەوەی كۆڕاڵی هەم ئاهەنگ پێك بهێنن“ ئەوەی بۆ یەكتر ناسین دەستپێشخەری بكات، گومانێكی زیاتری لـێ دەكرێت! دەلێن" ئەم كابرایە زۆر سەیرە، كەس لێی تـێ ناگات!" بۆیە چاكتر وایە مرۆڤ حورمەتی خۆی بگرێت و بە رێگای خۆیدا بڕوات... ئەو خۆی گیتۆزیرنی خۆی دەكات، دەبێت بە هۆی گیتۆزیرنی من، ئەگەر بمەوێت یا هەوڵ بدەم سنورەكانی، ئەو سنورانەی وا بۆ خۆی دایناوە بشكێنم، رێگام لـێ دەگرێت و بە گێرەشێوێن ناوم دەبات“ بە بێ ئەوەی هەوڵێكیش بدات بۆ ناسینم“ كە چی لەوێ ئەوەی لە ناو ئۆتومبێل یا چاخانە لە تەنیشتی كەسێكەوە دابنشێت یا پێكەوە كارێك بكەن“ دوو قسەیان لە گەڵ یەكتر كردبێت“ تا

www.kurdistannet.org

بۆ نەگبەتیش چۆلەکەکانی ئێرە ئەوەندە بێدەنگن، ئەلێی"مەڕی پێغەمبەرن!!"“ دەبن بە هۆی هەست پێکردنێکی زیاتر بە تەنهایی و بیرکردنەوە لە چارەنوسی دوارۆژی هەناسەکێشان!

ـ بۆ؟ لە مەرگ دەترسی؟ بۆچی ئەوەندە خۆت بە مەرگ سەرقاڵ کردووە؟

من لە ژیان دەترسم! ئەم بەیانییە سامناکە دەمترسێنێت، نابینیت؟ لە وشەیەکی سەر لێو دەچێت لە کاتی باوێشکدان و کاتیش راوەستاوە! لە کۆترێکی باڵ شکاو دەچم، بە چاو دەروانم بە ئاسمان، حەزێکی شێتانە دەمگرێت بۆ فڕین بەڵام پێم ناکرێت بستێك لە زەمین بەرزبیمەوە..!

جريو دەيانكرد بە رۆژى خۆيان“ ئافەرين چۆلەكە ئەوەندە بزێو وعەجول وكەللە هەرز و زيقن بن“ بەو بەيانييە ئەو هەموو زەوق و نەشوەيان لە كوێ دەهێنا؟ ئازاد زۆر جار دەيوت"خۆشحاڵ بە خۆيان“ بريا منيش چۆلەكەيەك ببام"
!

دەڵێن: چۆلەكەكان بە پلەى يەكەم بەرپرسيارن بەرامبەر شێوەى گفتوگۆكرنى خەڵكى ئەو شارە"كەسێك نەيزانيبايە دەيگۆ ئەمانە لە گەڵ يەكتر شەر دەكەن"، هەموويان لە يەك كاتدا بە دەنگى بەرز قسەيان دەكرد وگوێيان لە يەكترى دەگرت“ لە يەكتريش تێدەگەيشتن" سەگ ساحيبى خۆى نەدەناسيەوە"وەك چۆلەكەكان... هەندێ كەس هەن دەڵێن: ئەى ريشۆڵەكان بۆچى ئەوەندە بێ دەنگن؟ بروا

دووریش نییه له بەر سەرما یا نەبونی خورما و خۆر دەنگیان له دەست دابێت" بۆچونی وایش هەیه گوایه" هەڵسوکەوتی مرۆڤەكان كاریان كردووەته سەر چۆلەكەكان!" دەڵێن سەمین گۆشت نەخۆر وتویەتی" ئەوه چاو له چاو بڕگێیه"" بەلآم محێدین وتویەتی" له یەكتری فێربوون، هەندێ جار شتی وا له سروشت روودەدات، گەشه سەندنی مرۆڤ له ئاستیاندا هەتا ئێستا نەختێك كورتی هێناوه، ناتوانێت روونی بكاتەوه" دەبێ فرسەت بۆ مرۆڤ بڕەخسێت تا بتوانێت توانا لەبن نەهاتووەكانی دەربخات!

كه چی چۆلەكه بووه به هۆی بێزاری ونیگەرانی ئەم ئافرەته" نەك هەر ئەم داماوه، بگره هەموو باكوری گێتی بێ بەشه له بەهرەی سۆز و دڵرفێنی چۆلەكەكان له

www.kurdistannet.org

دەڵێن: گەر مەلوچکیان هەبایە، تەنها لەم سەدەیە نەدەبوون بە هۆی دوو جەنگی جیهانی!

هەندێ جار کە تینم پێ دەگات دەڵێم" حەیف نییە ئێوەش ناوتان چۆلەکەیە" ئێوە ئاغا دەنگ نەکەرن" دە شتێك بڵێن" بۆچی باشن ئەگەر دەنگێکتان لێوە نەیەت؟ بەڵام دەڵێن "گوایە لە ترسی دەنگی تۆپ و فرۆکەکانی ئێرە دەنگیان لە دەست داوە و ئێستایش نەهاتونەتەوە سەر خۆیان" چۆلەکەکان چاوەروانی قەڵەباڵەغی منیان دەکرد" دەیانەویست من بۆیان بجریوێنم" چاوەڕوان بوون من دڵیان خۆش بکەم" نازانن " سقان هات و پووس دڕی" بە مل لاریەکەوە تەماشایان دەکردم" منیش هەر دەردی دڵی خۆمم دەخواردەوە" ئەو جارە دانەویلەیشم بۆ کڕین و

هاوسێکەی سەرەوە، هاوسەرە گەنجەکە و برادەرەکەیان لە پۆستخانەی شارەکە کاردەکەن، بەیانیان زوو هێشتا دنیا تاریکە بۆ سەر کار دەڕۆن" ئەوەندە هیلاك دەبن کەس گوێی لە دەنگیان نابێت" تەنها لە رۆژانی پشودان گوێم لە دەنگی پێیان دەبێت" بەخێرایی بە سەر پاچینەکەوە سەردەکەون یا دادەبەزن" خێزانە یوگسلاڤێکەی قاتی دووهەم بە خۆیان وسیٚ منداڵەکەیان، بە بیٚ ئەوەی پرسیاریان لیٚ بکرێت، بە زۆر بۆ وڵاتەکەیان دەرکران، بۆیە خانووەکە تا رادەیەکی زۆر کپ ومات بووەوە"کە دەرکردنەکەیان لە هاوکێشە جیهانیەکان هیچ رۆڵێك نەبینێت، بۆچی دەریان نەکەن؟ پاشان کیٚ بە کێیە؟"" ژنە رووخۆش وپرچ سپێکەی خانوی ژمارە دووی سەر جادەکە، ئەوەی وا پێش چەند مانگێك کوڕەکەی و هاوسەری

کەسەوە بەر لێدان کەوت وقاسە پارەکەیان دزی“ هەموو رۆژێك ئەم کارە دەکات تەنها بۆ یارمەتیدان و نەك بۆ نان دەرکردن" چی بکات لە ماڵەوە؟ تەسبیحی قەزوانی سەد و یەکیشی نییە تەسبیحاتی پیَ بکات"

ـ تۆ باسی چی دەکەی کابرا؟ بۆچی لەوێش دەمانچە و کوشتن و دزی و لێدان هەیە؟

ـ هاوسێی خۆمن و دەیانناسم، خۆیان باسیان دەکرد، هەروا کستینی ناسیاوم کە زۆر بە باشی ئینگلیزی و فەرەنسی دەزانی، پاش تەواوکردنی دبلۆمەکەی، کارێکی باشی دەسکەوت، مەبەستم ئەوەیە ئافرەتێکی زیرەك بوو، کەچی رۆژێکیان گوایە دایکی بە دوایدا بێت، بەلاَم نەهاتبوو“ کستینیش سواری شەمەندەفەرێکی تر ببوو ولە

ئولریکەی دەنگ خۆش وگیتار ژەن“ ئۆریکەی چالاك ئەتگوت گوڵی بەهارە، بۆ سەر خانوو بەرزەکەی (ئیدۆنە) سەرکەوت وخۆیی هەڵدایە خوارەوە“ بە هەمان شێوە کچە نازدار وئازاکەی بارە کۆلەکتیڤەکەی کەبالە لە خانوویەکی بەرز خۆیی هەڵدایە خوارەوە“ دەیانگۆ" ئەمانە مەبەستیان خۆکوشتن نەبووە“ حەزیان لە فڕین بووە، چونکیّ باڵیان هێشتا دەرنەکردبوو، کەوتنە خوارەوە و گیانیان لە دەستدا"

بۆچونی وایش هەبوو گوایە"ئەمانە زەمینیان لیّ تالّ کرابوو، ویستبوویان رووەو ئەستێرەیەکی تر بفڕن، بەلاّم هەولّەکەیان سەری نەگرت"“ ئەمانە نە لە دوور نە لە نزیکەوە پەیوەندیان بەو کچ وکوڕە شارستانیانەوە نەبووە

ژەهر خوارد کردبوو، گوایە گەشتیەکی ئاسمانی بە دوایان دێت و بۆ ئەستێرەیەکی تر دەیانبات !

کەسانی تر وتیان" ئەمانە بە مۆچکەی دایەیان نەکردووە" باڵندە بەو تەمەنە ناتوانێت بفرێت، دەبوایە چاوەڕوانیان بکردایە، بەڵام جیقڵدانیان نەبووە، بۆیە فەوتان"!

هەر ئەلێی ئەم بەیانییە گەیشتوون بە بڕیارەکەیان" لەلایەنی کەمەوە کاتی بڕیاردانەکەیان لەم بەیانییە چووە...

ئافرەتە نان فرۆشە شۆخ وشەنگ و عەیارەکەش، کە دەیبینم، ئەو ئافرەتە حەفتا ساڵییەم بە بیر دەخاتەوە کە پێش یازدە ساڵ لە وێستگایەکی ناو هانۆڤەر بینیم" تازە لە لای ئارایشگاوە هاتبوو، دووریش نەبوو هەر خۆی سوور و

www.kurdistannet.org

پێکەنینیان پێدەهات، هیچ خۆیی تێك نەدەدا“ لەوێشدا
ئافرەتان هێشتا لە ئەوەڵی پەنجاکاندان، کراسێکی رەش یا
کەوی تۆخ لە بەر دەکەن“ سەرپۆشەکەی بۆ لەسەر دەنێن،
ئەگەر پێشتر نوێژیان نەکردبێ، دەس بە نوێژکردن دەکەن،
وچاوەروانی مەرگ دەبن، هەر ئەڵێی ئەم بەیانییە دەمرن!!
ئاخر نە وا و نە وایش"نە شیش بسوزێد، نە کەواو" “ وەك
هەر بەیانیەك لە گەڵ کچەکەیدا نانفرۆشی خۆیان دەکەن“
رۆژباش و بەخێر بچنەکەیان ئەڵێی تۆمارکراوە“ هیچ
پەیوەندی بە گەرمی دڵەوە نیە“ هەر نانەکەیان گەرمە!هەر
ئاگاشیان لێ نییە“ ئەوە نزیکەی پازدە ساڵە لە هەمان کات
وشویندا هەمان ئەو کارە دەکەن!

پیاوە بێدەنگ و هێمن و قژکورتەکەی خانوو ژمارە
حەوتیش کە بە دەگمەن لە ماڵەوە دەردەچێت، لە

له قه‌بر ده‌چن“ ئاخر بلێ ئه‌و کابرایه بۆچی (هوندرت ڤه‌سه‌ر)ی دروستکرد؟ زۆر که‌س پێیان وایه بۆ ئه‌وه‌ی خه‌ڵك بۆ ته‌ماشاکردنی بێن و به‌س“ راستێکه‌یشی: بۆ ئه‌وه دروستی کردبوو، هه‌ر که‌سێك به ئاره‌زوو و به‌گوێره‌ی فه‌نتازیای خۆی ماڵه‌که‌ی له‌م به‌ر و له‌و به‌ری ئه‌لوه‌ندا به‌و جۆره جوان یا جوانتر و سه‌رنج راکێشتر دروستبکات“ ژووره‌کانیش مه‌رج نییه سپی ره‌نگ بن یا چوار سوچه‌یی دروست بکرێن“ ده‌کرێت به قه‌د ره‌نگی گوڵه‌کان به شێوه‌ی جۆراوجۆر دروست بکرێن“ کابرا که نازانم ناوی چییه ، وه‌ك هه‌موو رۆژێك به مل لاریه‌که‌وه بۆ سه‌موون کرینه‌که‌ی ده‌ڕوات“ به‌یانی باشی خۆی ده‌کات وگرنگیش نییه به‌لایه‌وه ولاّمی بدرێته‌وه یا نه!

پیاوه یوگسلاڤیه قه‌ڵه‌باڵه‌غه‌که‌ی خانووی ژماره یه‌ك به

هەبێت“ هاوسەرە کەڵگەتەکەی زوو لەخەو هەڵدەستێت و بەپاسی ژمارە یەك بۆ سەر کار دەڕوات“ "حەوت برا"یش بۆ ڤین سەفەری کردووە، لەوێ هەر خەریکی خواردنەوەو بوخت وبوختان دەبێت“ کەڵە گایەکە لەو ناوە“ حەز لە ژیانی کۆلەکتیڤ دەکات ، بەڵام دەست بۆ هیچ کارێکی ناو ماڵ نابات، ئەگەر جارێکیش بۆ سوێند شتێك بکات، هەزار دەهۆڵی بۆ دەدات، براکەی بە کەڵی بانگی دەکات ...

بەراستی شتێکی وا سەرنج ڕاکێش یا دەگمەن ڕووناداتا لەم سوچە لە بیرکراوەیەدا“ بۆیە ئەگەر وتەی"هیچ شتێکی نوێ لە ژێر ڕۆژ بەدی ناکرێت" ڕاست بێت، ئەوا بۆ ئەم بەیانییە ڕاستە ودەگونجێت“ ئاسمانێکی مۆن ودڵ کوشندە وەك

www.kurdistannet.org

تەلاریکمان نیە وەکو تەلارەکانی بەرلین، لەندەن، روم و پاریس و ئەسین هتد... هەر چەپۆك بەسەر بووین“ بەلأم ماسۆخیست نەبووین“ هەمیشە بەرگریمان کردووە“ ئەوەی لە ناو ماڵەکانماندا لیی داوین“ لیمان داوە“" ئەوەی گوومان بەسەر بکات، گووی بەسەر دەکەین" خۆشحالٚ بەخۆمان“ خۆشحالٚ بەم سەروەت و سامانەی وا بۆمان بە جیٚ ماوەتەوە“ ئەمەیە سەروەت و سامان“ دەستی ماندوی یارانمان خۆش!

ئەم بۆچونە ئەوە ناگەیەنیت خوینریژ و ناکەس بەچە وچاش وخۆفرۆش و پۆلیسمان نەبووە“ نازانم کام سمیلٚ زلی تەرەس بەناوی منەوە ئازەری کوشتووە، لەبەر ئەوەی ئازەری بوون“ کە ناوی ئەرمەن دیت“ هەست بە سەرشۆری دەکەم“ ئەلیی هەموو ئەم دنیایە گالتەم پیٚ دەکەن“ کام

ـ "كوره بانيده با بۆنی نەيەت"

ـ نەخێر، من ئەم كاره ناكەم، ئەگەر بان ئەمە بدرێت، بان شتی تريش دەدرێت، ئەڵوەن راستە و راستی دەوێت" من ئازەر وئەرمەنە سەربڕاوەكانم" هەندێ كەس هەن بۆ عەبرەتكردنی ئەڵوەن، بە شانازييەوە دەڵێن: پاشا كۆر تفەنگ سازی هەبووە، وتۆپيان دروست كردووە"" ئەمەيان هەر درۆيەكی پەتييە، كەس بەم قسە ئابروبەرەيە بڕوا نەكات! ئەڵوەن و چەك دروستكردن؟ ئەم كاره پيلانێكی پۆخەڵە دژ بە ئەڵوەن! بە دووری نازانم چەكيان هەبوبێت، ئەوەش لە دەستی سەربازەكانی شەوە رفاندوويانە!

ـ هۆ برا، هۆ خوشكی خۆم، بۆ نازانی ئێمە بكوژ نين؟

من ئەڵوەنیم برا ئەڵوەنی“ ئەڵوەنییەکی جەرگ سوتاو" جامێ پڕ بووی لێ ڕشێ"!

ئەڵوەن وتی:" هەژار و ژێردەستەکان بێجگە لە ڕۆژی شاییەکەیان نابێ قەد زۆرداری بکەن“ ئەگەر هات و کەسانێك بە چەك و تفاق هەڕەشەی گەڕاندنەوەی دەسەڵاتی شەوەیان کرد“ بیانفەوتێنن“ داغونیان بکەن“ کونە مشکیان لێ بکەن بە قەیسەری"“ دەرگای ئەڵوەنیان وازە بۆ مێوان و ئەوانەی کاتێ ماندوو دەبن، گۆرانی ئەچڕن“ بۆ ئەوانەی بانگەشەی"نان وئاوی هاوبەش" دەکەن، بۆ ئەوەی ڕەنگەکان ئەوەندەی تر ڕەنگا ورەنگتر بن! بەبێ ئەوەی تەنها بەمە ڕازی بن“ بۆ ئەوانەی پرسیاری ئەوپەری شتەکان دەکەن!

www.kurdistannet.org

گۆرانی ئاشتی بلێم

ئاشتی ڕووناکی چاوم

منالێکم ، منالێکم ئاشتی خوازا ! !

بەلاَم پەیوەندیە باوەکەی ئەم بەیانییە شەرم پێ دەفرۆشێت، بەر لووتیان گرتووم وبە بێ دەنگی خۆیان مات داوە" بێ دەنگی بلاَودەکەنەوە" بە زەبر و تیرۆر ژوورەکەمیان پڕ کردووە لە بێ دەنگی!

ـ من دەمەوێت پێ بکەنم ـ ...

ـ ...

ـ من دەمەوێت بیگرم بە باوەش

ـ ...

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

ـ ..

ـ من دەمەوێت بدەوم، کوا قاچەکانم؟

ـ...

ـ دەمەوێت هاوار بکەم، کوا دەنگم؟

ـ ...

ـ دڵم بووە بە دوژمن ، بۆ لێدەدات؟

ـ ...

ـ کوڕی گەواد باوکەکان رایگرن

ـ ئێمە مۆدێرنیییییین... پۆۆۆۆۆۆست...
پۆسسسسسسسسسسست مۆدێرن... مەدەنییەەەەەەەەت
هەی سەگە خوێری،مافی مرۆڤ، بای، ئاوف ڤیدە زێهن!

(٤)

هەندێ کەس دەڵێن"تەنهایی بۆ خودا و سویدی هاتووە" ئەمانە لە بیریان چووە ناوی من وئەم گەڕەکە بخەنە ناو رستەکەیان" چونکە من لە ئەزەلەوە ئەم بەشەیەم بۆ بڕاوەتەوە ولەوەتی هەیە بە ڕێگای خۆم دەڕۆم" ئەوەی بلێی قیر رەشە" من پێ دەڵێم، نەخێر سپییە" ئەستێرەناسەکان ناوم بە " لە عالەم بەدەر" ناو دەبەن، دەڵێن"بورجی بەران" هەر وا بوون وهەر وا دەمێننەوە، جا کابرایەك ئەوەندە کەلە شەق بێت چۆن بڕوا بەمانە دەکات" هەیشە دەڵێن" ئەستێرەکان چاوە گەشەکانی ئەلۆەنن،

www.kurdistannet.org

ڕۆیشتم“ لەو کاتەی ئەوان بەسەر گۆڕی ناسیاوێك واوەیلایان دەکرد و فرمێسکیان بۆ دەڕشت“ من خەریکی جولاندنەوەی بەردێکی گەورە بووم“ زۆر گەورە“ دەمویست بیجولێنم“ بەلام بەردەکە گل بووەوە خوارەوە و پەنجەیەکم لەژێر مایەوە“ ئێستایش جێی بەردەکە ماوەتەوە“ ئەلێی بۆ تەمێ کردن ماوەتەوە" بەردێك هەلمەگرە نەتوانی هەلی بدەی"!

لەوە دەچێت ئەم هێمایە بە درێژایی ڕێگاکەم شان بەشانم بڕوات“ نە دەتوانێت کارم تێ بکات و نە منیش دەتوانم کاری لێ بکەم یا لە بیری بکەمەوە." ئەو ئەلێ نێرە، من ئەلێم بیدۆشە" ئیتر ئەلێی چی، منیش مرۆڤم و مرۆڤەکان زۆر لەیەك جیاوازن!

هەیە دەلێن: مرۆڤەکان بە هۆی پارە وپوول و مولکایەتی

سەرەرای ئەم بەیانییە نائاسایی و دووبارەکراو وەرەسهێنەرەدا“ شتێك رووی دا، هیچ پەیوەندی بە لۆگیگ و ماتماتیك و زەرورەتەوە نەبوو" لە خەیاڵی مردووەکانیش نەبووە" لە لێکدانەوەی هیچ کەسێکدا نەبوو:

پاش تێپەڕ بوونی پەنجا و سێ ساڵ بەسەر کۆتایی پێهاتنی رەسمی جەنگی جیهانی دووهەم، بۆمبێك لە بەردەم کڵێسا مۆدیرنەکەی کاسۆلیکەکان، لە یەکەم وێستگای پاسەکانی سەر ئەو جادەیە تەقیەوە.ئەم رووداوە لە گەڵ بەفرانبارێکی زۆر و تاریك داهاتنی پێش وەختی مانگی دیسەمبەر رێککەوت، رێك لە بەیانییەکەی١٩٩٨/١٢/٢٣رۆژی پێش ڤای ناختن و بووە هۆی بریندارکردنی ئافرەتێك وکوژانەوەی هیتەری گەرم کردنەوەی هەموو ماڵەکانی ئەو دەورو بەرە“ ژوورە ساردەکەم لە ماڵەکانی دی زیاتر سارد و سڕتر

به ئومیدم رۆژێکی تر

که هەڵ بێت خۆری ئاواتم

شرینم، نازداری جوان، گوڵی پونگه

ئێستا که وا لەلام نیت

دڵم تەنگه

شرینم گەر چی تۆ

دووری له من

چاوانت دایم هەر وا

له بەر چاوم

وەره با پێکەوه هەردوو

رێیەك بگرین

دەستم له دەست نێ

با رێگای دووری ببڕین

www.kurdistannet.org

ڕۆژ داگرین!

ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی هیتەرەکە کۆنەیە و خاوەن
ماڵەکە دەڵێت" دەبێ خۆت چاکی بکەیتەوە" کاری وا لە
دەرەوەی تواناى هۆشیاری بێ کاری، ئەوەڵ شەڕ و ئاخر
شەڕە، جا ئەم داماوە کە هەموو تەمەنی لە گوێی گادا
نوستووە" قەت نەیزانیوە لە گەڵ پارە و پوول مامەڵ
بکات، تازە فێریش نابێت" لە کوێ پێنج سەد مارکی هەیە
بیدات بە کۆمپانیاکان! ئەو ئێوارەیەی وا کاك ڕێگا قیت
و"فستگلاس" وەك زۆربەی ئێوارانی هاوین بۆ چا
خواردنەوە ودەمەتەقە دەهات بۆ ماڵەوە، هەموومان لە
هەمان شوێندا، لە بن دیوارە لاربووەکەدا دادەنشتین" بۆ

و مێوانەکان" ئەم دانیشتنانە بەشێکی گرنگیان پێك دەهێنا بۆ تێگەیشتن لە نهێنیێکانی ژیان، لە ئێوارەیەکدا باسی پارە هاتە ئاراوە و چۆن رۆڵێکی چارەنووسانە لە ژیانی مرۆڤەکان دەبینێت،کاك ڕێگا وتی " پیاو پارەی نەبێت، قیمەتیشی نییە".هۆشیار وتی " من هیچ نرخێك بۆ پارە دانانێم، پارە چییە، پارە چڵکی دەستە " ! دایکی بە خەمواری ونیگەرانییەکەوە، بەدەم چا تێکردنەوەوە وتی" ئاخرنە باخ". ئەمە وەك تەمێیەك بوو، بە دوو قسە بڕاندیەوە" قسە هەزارە دووانی بە کارە" بەو دوو وشەیە وتی:کوڕم ئامان، من کردم تۆ مەیکە، دەس لەم ئاگرە بێ ئامانە هەڵبگرە، با دەستت نەسوتێت و پاشان بڵێی ئای چیم بە خۆم کرد، ئەو کاتە"پاش ترەن بالەك" هیچ نایخوات وهەموو تەمەنت ناحەسێیتەوە.

www.kurdistannet.org

داناوە"تاریکە شەو لە ئێوارەوە دیارە"، دایکی هەر پێی دەوت " کورم لە شاری کوێران دەست بگرە بە چاوت "، راستە پارە چڵکی دەستە، بەڵام موحتاجی بیت، رسوا دەبیت، واز بێرە لە راستێکان، بۆ هەر ئێمە ببین بە قۆچی قوربانی، بۆ هەر ئێمە بە چارەڕەشی رۆژ بکەینەوە"!

هۆشی دەیوت" چاوی سەوز، بەرماڵی نۆێژی پێغەمبەری دزیووە، چۆن بە قسەی تۆ داییخەم"؟ بەو تەمەنە هێشتا نەیزانیبوو دوو پیاوی ریشن و کەلە زلی "ئەهلی فیتنە و فەرتەنە" هەن، دەریایەك لاپەڕەیان پڕکردۆتەوە دەربارەی سیستێمی پارە و چۆن ئەم سیستێمە ژیانی" بەهاترین سەرمایە" و ژینکەکەی وێران کردووە" بەبێ هیچ ترسێك ملیونان مرۆڤ بۆ قازانجی فلسێکی زیاتر دەکەن بە خۆراکی جەنگ.ئەم نەزانینە بۆ هەراشێك زۆر ئاساییە" بێجگە

**ڕەزەکەی دەبێت بە کاروان سەرای کوردە ڕەوەکراوەکان،
شەوان کە گوێی لە دەنگێك دەبێت هاواردەکات: کویرد؟**

ـ بەڵێ!

**خاڵە جوتیار: بڕۆن...بڕۆن قەی ناکات ، ئەو تولە ڕێگایە
بەر مەدەن هەتا دەگەن....**

هەندێ کەس هەیە دەڵێن:" کە سەرکردەکان بە تێرو تەسەلی دەخۆن و دەخۆنەوە“ هەست دەکەن بەرزترین دەسەلاتیان بە دەستەوەیە، بەلام ژیانیان وەرەس و گرژە“ نە تام ونە لەزەتی هەیە لەم کاتەدا هەستدەکەن پێویستیان بە بزوێنەرێك هەیە واتایەك بە ژیانیان بدات“ ڕێگای شەڕوشۆڕ دەگرنە بەر ! جەنگ دەکەن بە بەرزترین ئاستی

www.kurdistannet.org

خۆشەویستی و با هەڵمژینیان دەدەن! بەم کردارە دەیانەوێت خەڵك پرسیار بکات: بۆ شەر دەکەن ؟ دەیانەوێت بیر لە بوون و دەسەلاّتی سەرۆك بکرێت" سەرۆك بڵێی من هەم وزیاتر لە هەموو کاتێکی تر بکەوێتە سەر زاراندا" دەنا هەموو کەسێك دەزانێت شەڕ ماڵ وێرانی دەگەیەنێت و براوەی تێدا نییە !

هەندێ کەسیش هەن دەڵێن" سەرۆکەکان بە تەمەنن، هیچیان پێ ناکرێت" هەر هیچ غەیری، باسەکانی سەر زاریان کە هێشتا دەرنەچووە، بۆنی تۆپیویان لـێ دێت" چۆن دەبێ سەرۆك هیچی پێ نەکرێت"، بۆیە شەر بەرپا دەکەن! دەنا بە قسەی یحیا دەلی وەکو باشکی و کەماڵەییان دەکرد: باشکی کەرە، بەلاّم کەماڵەیی گووەکەیەتی!

لاوانەوە بەرپا دەكرێت، لاوانێك دڵیان بۆ ئاوازی خۆشی لێدەدات" بە دەم بە پێكەنینەوە بەرەو رووی مەرگ دەڕۆن" بۆ نە، چییان هەیە لە دەستی بدەن؟" ئازادانە بڕیاری رێگای ئازادی نان و كاریان دەدەن" چیش دەبێت با ببێت" رەنگی ژانەكانیان بە فرمێسكی منداڵەكان تێكەڵ دەكەن" پاپۆرێكی كاغەزی پێ دروست دەكەن" پڕی دەكەن لە گۆرانی و هیوا و پەیامەكان" دەیدەن بە بەری جۆگە ئاو و رووبارەكان" پاش ماوەیەك پرسیار دەكەن: بە دەستتان گەیشت؟

ـ چاوەروان بووین بگات" چاوەكانمان لە سەر لێوارەكان بە جێ دەهێشت، بەڵام نەگەیشت، نەبوو، نەهات!

دەڵێن پاسەوانەكانی سنور لەت لەتیان كرد!

www.kurdistannet.org

سروود و هۆره هەبوو بەو ناوەدا بلاّوبووەوە، پەیامەکانیش

کەوتنە بنی دەریا !

ئەمجارەیان، تەنها ئەم جارەیان،

دەبێ خۆمان ببین بە شەپۆلی نۆهەم !

ئەمجارەیان دەبێ خۆمان

ببین بە پەرژینی پۆلاّیینی سەردەم ..

ـ بەچی؟

بە نهێنی و چەك

ـ باوی نەماوە

ـ چەند سەدەیە، باوی ناماوە، بەلاّم ئەوان دروستی دەکەن"

هەڵی دەگرن" پەرەی پێدەدەن" بازرگانی پێوە دەکەن"

لولەکانی دەنێن بە ناو سنگمان" وەك باغە دروستی دەکەن

"دەیدەن بە دەست منداڵەکان! یاری کاوبۆی و شەریفی

www.kurdistannet.org

ـ ئەوە نییە ئێستا باسی دیموکراتی و مافی مرۆڤ دەکەن!

ئێستا باسی ریفەرەندوم لە ژێر باڵی نەتەوە یەکگرتووەکان

دەکەن“ باسی رێکخراوە نا حکومێکان دەکەن“ باسی سەیر

سەیر دەکەن !

ـ هەر بۆیە هەر یەکێکمان بە شێوەیەك،

بە شێوەیەك لە شێوەکان،

بووین بە قەحپەی سەردەمەکان !

ـ بۆ قەحپە چێتی؟

ـ منیش قەحپەم !کێ قەحپە نییە؟ با دەنگ هەڵبڕێ!

خوایش قەحپەیە“ دیلی دەستی رژێمەکانێن“ لە گەڵ

بازرگانیان بە خوێن و چەك لە ژێر ناوی نەتەوە وئاین و ئالاّ

www.kurdistannet.org

بۆ نەگبەتی ئەمڕۆ هۆشیار بە خواروخێچی تۆزێك لە مەش حاڵی بووە، بۆیە ئەوەندەی تر لە گۆمی نەبونی وون بووە" ئەوەندە "دوا کەوتووە" ناتوانێت لێی دەربچێت، دەستەپاچەی دەستی بانق بووە " کێ ماوە لە دەستیان نەناڵێنێ، ئەمانە ئاگر خۆشکەرەوەکەن" ئەڵێی بەقەد بەرازیل قەرزارە.

دەڵێن " لە ئۆروپا مەکینەیەك هەیە کارتێکی تێدەخەن، هەرچەند پارەت بووێت دەداتێ "

بەش بە حاڵێ خۆم من لەو مەکینەیە دەترسم، ئەگەر خۆی بە هەموو رێزێکەوە بانگم بکات، پارەم بداتێ، نارۆم بە لایەوە، بە من بێ ئەو شەقامەی ئەو و خاوەنەکەی لێ بێت،

www.kurdistannet.org

مەکینانەیان چاندووە. مرۆڤ دەبێ بە گوێرەی پیلانێکی زیرەکانە بۆ ناو سەنتەر بڕوات تا ئەو مەکینانە بەناو گیرفانەکانیدا نەتەقێتەوە، ئامان پارەی زیاتر لێ دەرمەهێنن" دەنا خەوتان لـێ حەرام دەبێت! بە تایبەتی بۆ سبەینێ: دانیشتوانەکان گوایە چاوەڕوانی رۆژی ئاشتی و ئاشت بونەوە دەکەن" جا بانقەکان چۆن رێ بە شتی وا دەدەن" هەمویان لە دەوری داری ڤایناختن گرد دەبنەوە" لە ژێریدا جۆرەها دیاری دادەنێن و بە خۆشی پێشکەشی یەکتری دەکەن، بەڵام لەراستیدا کۆمپانیەکان دەردیان بە ڕۆحیان داوە، دوا عانەیان لە گیرفاندا دەرکردووە " دەیاندزن بە بێ ئەوەی بە خۆیان بزانن!

سبەی درێژترین رۆژی ساڵە بۆ ئەوانەی بێ کەسن یا دۆست

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

خوێندنەوەی چەند بابەتێکی گومانلێکراو سەریان بۆ دەپێچنەوە !

لەم ڕۆژەدا کەسانێکی زۆر بە حەپ یا ژەهر خۆیان لە خاچ دەدەن یا لە سەربانی ماڵە بەرزەکانەوە خۆیان هەڵدەدەنە خوارەوە و بە کوڕەکەی خوا پەیوەست دەبن! یەکێکە لە دووڕوترین ڕۆژی ساڵ ! دیموکراتییەتە“ کابرا کەیفی خۆیەتی چی بە ژیانی دەکات یا ناکات“ بە یەکێکی تر چی؟.

لەناو گرمەی راکە راکەی خەڵکدا، هۆشیار خەم و پەژارەیەکی دی هەبوو، لەبەر خۆیەوە وتی:" ئاو لە کورە ڕژیایە، کونە لە کورە دڕیایە " بەراستی من بەم بەیانییە

www.kurdistannet.org

دایكم پێی وتم" كوڕم تۆزێك له ناو خه‌یاڵه‌كانته‌وه بێره ده‌ره‌وه، ئه‌مه‌ی تۆ باسی ده‌كه‌ی زۆری ده‌وێت "!

هۆشیار: هۆ دا، ئاخر پێم بڵێ چۆن؟

دایك: بخوێنه، كوڕم هه‌تا پێت ده‌كرێت بخوێنه، با خێر بێته سه‌رت!

هۆشیار: هه‌یه ده‌ڵێن خوێندنه‌وه پیاو شێت ده‌كات“ مرۆڤ له ڕێ ده‌رده‌كات! كه‌سانی وایش هه‌یه ده‌ڵێن"خۆنستن چاو زه‌عیف كه‌د" هه‌یشه به زمانه دووره‌كان ده‌ڵێن"بخوێنه‌وه، خوێندنه‌وه مرۆڤ گێل ده‌كات"!

عه‌زیزی مه‌لایش وتی: كی ئیسه كیتاب خۆند، وه به‌لاشیش بێیده‌ی عاله‌مه‌گه نێخۆننه‌ی، ئه‌و زه‌مانه چوی!"

به‌ڵام من به قسه‌ی ئه‌مانه‌م نه‌كرد و فرمایشته‌كه‌ی تۆم جێبه‌جێ كرد!

www.kurdistannet.org

هۆشیار:هۆ دا، پێش ئەوەی لە دایك بم ، هەموو " کوێرەوەرێکانی ژیان بۆ من ئامادەکرابوو، ئەو ماڵەی وا منت تێدا هێنا، کۆشك و تەلار نەبوو، ماڵێکی لە قوڕ دروستکرابوو، ژوورەکەیش تاریك و بچوك بە بێ پەنجەرە، شایەنی حەوانەوەی مەڕ ومالاتیش نەبوو، وەکو زۆربەی هەرە زۆری ماڵەکانی بناری کەلات، ئەمجار بە ئەفسانەکانی خدری زیندە بە خێوتان کردم" لە بیرت چوو؟ ئێواران دەمەو تاریکی، کاتێك سواڵکەرێکی کەواو سەڵتە لەبەر، پشت چەماو، ردێن سپی بەر دەرگای ماڵی بگرتایە، دەتگۆ: "ئەوە خدری زیندەیە، یا دوور نییە ئەوە خدری زیندە بێت" خۆیی کردووە بە سواڵکەر" نان بۆ برسییەکان کۆدەکاتەوە !

www.kurdistannet.org

دووهەم وانە: قەراغەکەی لە کوێیە؟

سێهەم وانە:کۆتایی هەیە ؟

چوارەم وانە: بۆچی قاتە شینە زبرەکە بە من دەدەن؟

پێنجەم وانە:بۆچی دەبێ بەیانیان ریز بگرین" دەبوایە سەرو دەستەسرێکی خاوێن بەدەستەوە بگرتایە" ئەوەی نینۆکی نەختێك خوار یا درێژ بووایە، لە ریزەکە دەردەکرا و لە پێشی هەموو قوتابیان دارکاری دەکرا!

شەشەم وانە: بۆچی دارکاری دەکرێین؟

حەوتەم وانە:بۆچی دەبێ هەموومان سرودی: ولآتەکەم ...ولآتەکەم

ئەی جوان و پر شکۆکەم... بلێین

ـ ولآت پێم ناخۆشە باوکمت زیندان کردووە!

هەشتەم وانە: بۆچی باوکم زیندان کراوە؟

www.kurdistannet.org

ئەکرەم یاوەر لە تەنیشت ماڵەکەی باجی شەفیقە ئەزبەری دەفرۆشت، هەموومان لەلای کۆ دەبوینەوە، جارێکیان هییامم بینی لە ماڵەوە دەرچوو، تەماشای هەموومانی کرد، لەسەر خۆ نزیك بووەوە، هەردوو دەستی لە پشتەوە راگرتبوو، لەو کاتەی ئەکرەم ئەزبەری بۆ مندالێك تێدەکرد، هییامی دایکم چنگی تیَ کرد و بە جارێك قوتی دا و بۆ ناو ماڵ رایکرد!، ئەکرەم لە جیاتی تورەیی و جوێندان، بسا لە پێکەنین و وتی ئافەرین هەی دەست خۆش نوش گیاند بود، دوێتیگید و ئەوەندە ئازا" جارێکی تر ئەزبەری بۆ مندالەکەی تێکرد!بەلاّم من ئێستایش غیرەتی هییامم نییە!

ئەمجار لە گەڵ باوك، نەسرەدین، شاکر فیل، شوکور ، حەربی، سەلاح، فایقە دەس کوچ، خەلیل شەوقی، وەلی،

سەگە سووریت! ئاخر من چ تاوانێکم هەیە؟ منیش تازە ناتوانم ببم بە شتێکی تر" شویشە بشکێیگ، جەمەو نێوگ" ئەمە چارەنووسمە و دەبی قبووڵی بکەم " هەشتە لە سەر مەشتە"“ با ئەمەش بێتە سەر ئەم بیانییە قۆڕە کە وا زیاتر چاوەڕوانی شتێکی تر بووم: لاوانەوەیەك، دڵ نەواییەك یا گفتوگۆیەك لەمەڕ بۆچون و کردارە وەنەوشەیەکان، ئەوانەی وا لە ناو سەمای رەشبەڵەکی یاران دەمهێننە هەڵپەرگێ...

ـ ئای ئەوە چەندە سەمام نەکردوە!

دەڵێن:سەما لاسایی‌کردنەوەی رەوی باڵندەکانە“ هەموویان پێکەوە لە هەمان ئاست و رووەو هەمان روو دەفڕن“ چەند دانەیەکیان نەبێت، چەند مەترێك لە دواوەوە دەفڕن،“رەنگە

www.kurdistannet.org

بۆ؟ ئەها .. بەشان ... بە شان . یەك .. دوو .. سێ ..

تۆز ئەو ناوەی دەگرت : ڕابە... ڕا...تۆڵەی خۆت بستێنە"

ئەوە كەڕ بووی؟ بۆ ئەوەندە بێ دەنگیت؟ تۆش قەحپەیی

دەكەی؟... چۆن پێت دەكرێت چاوت بەم هەموو خوێن

ڕشتن و پیساییە بكەوێت؟ چۆن قیزت نایەت؟ .. ئەها ..

ئەها... ئەها.. شاباش لە كیسەی ئەوانەی لە ژین بێ

بەشن! شاباش لە كیسەی بەتاڵ ..شاباش لە كیسەی

ئەوانەی وا بوون بە ئاگری كورەی كار... دومبگ...

دومبگ...دومبگ... لێدە، برا "لێدە" باوكەكەمی

لێدە...لۆركێ .. لۆركێ .. لۆركێ .. لۆركێ ..

باوانم لۆركێ

ئەم بەر و ئەو بەر،

هەردووكی یەك بەر

www.kurdistannet.org

ـ ئەم جارەیان نۆرەی منە سەر چۆپێکە بگرم !

ـ"هەی سەگە سوور، هێشتا هەر بە تەمای، ئاخر تۆ گووی تێ دەکەی"!

ـ ئاخر تۆ مەحامیت؟ هەر بۆ فیتنە نانەوە لەو سەرە راوەستاوی، پاشان من بۆ گووی تێ دەکەم، ئێوە ئەوە چەند سەدەیە گووی تێ دەکەن، من دەمەوێت پاکی بکەمەوە، پاك ، بیکەم بە باغی گوڵ !

حەمید: ئەوەنە حەز لە هەڵپەرکێ کەید، ئەڕا نێچید ئەرا دیسکۆ؟ مەگە لەورە رقس نێکەن؟ ئێ! دویایی بچو بکەرەیان!

هۆشیار : چویم، چویم برا چویم، بەڵام تەنیا تەماشایان ئەکردم، وە قەی پەنجەگان دەسم رەقس کردمە“ مە تام لە

بووەن، رقسەگەیان وەك رقسەگەی کەریم کەشخە و میم نەجاو نییە“ ئەڕا روژگارە خۆشەگان لای باوە مەحمید وخدر زندەو ژن هاوردن کورەیل! وە راس تو باس کردن کردید!! بەدبەخت کردن چە، ئەڕا هەرکی ئەڕا خۆیە،" شار هرتە" ئەوە یەك دنیا نەفەر هەس جاری دەس پەڕ دەنە ڵی“ یانەش مینەی عاشق بوین کەن، یانەش باوش گەرم توان، کیرو میر نێتوان وەو شکڵەی بەعزە کەس بیر لە ڵی کەد، کورە وە قسەی فلم ڤیدیۆی گەوادەگان و مەجەلەی پلەی بۆی و فلمەگان هۆلیود مەکەن!....

حەمید: ئەی سەیارەی(بی. ئێم.دەبڵ یو) یا مارسیدس نەیرید؟

هۆشیار: مە دەبڵ قوزەڵقورد دیرم ئەڕا ناو چەود، دەبڵ گوی دیرم ئەڕا بان سەرد!

حەمید: جواب بیە ! ئەڕا هەر جمان دەی؟ ئەی ئەرا ئێژن" بچیدە بان شارعەگان، دوو دوو دوێت ئەڕا ماڵ بەیدەو"؟

هۆشیار: قسەگاند لە قسەگان قاله کەد، لە وەر ئەوەی دوێت نەکەفتە دەسی ئەوەت" دوێتەگان ئەیرە هەر مینەی کیر کەن"! منیش وەتمە پی" ئا راس کەید، بەیانیان وەختی چم ئەڕا ناو بازار دوینم دوێت شارەگە لە وەردەم قاپێگەد سرە گردنە!! ئەی کابرایە کە لێوا ئەوەت، هەر چەن ئەڕا دوێتەگان خونکی و زەوزەکی دیادە خەرج، فایدەی نەوی" وە شەوان لە دیسکۆ ئەڕا دیسکۆ ئەچوی، ئاخرەگەی وە دەس پەر داین شکور خودا ئەکرد. هەمید توش وەکو ئەو ئێژی عەقڵت وە مەکینەی خەر کار کەد، ئەڕا، توو گوش لەو قسانە گرید !!

حەمید: فرە لەوانەی تێنەو قسەی عەجایب عەجایب کەن،

www.kurdistannet.org

هۆشیار: ئەو كەسانە گوی سەگ بخۆن فرە خاسترە، ئەو كەسانە هەر خەریك كار گەوادی ، قومار، دزی وقاچاخچیێتین، یانە لەوانەس دە سالّیگە لەیرەن، لكن تەنیا ژیر قۆندەرەگانیان لەیرەس ... نیێچن وە لای زانست ئەگەر بدوینەی خۆیان لە لی شارنەوە"هەلّبەت كەسانیگ هەسن خۆیان وە كار خاس خەریك كردنە یا ئازایانە بینەسە خاوەن شەهادە" یا چن ئەرِا میێنزا باس ئەیە و ئەو بكەن" فلاّن دویێتەگەی قحپەس" فیسار ژنەگەی" فلاّن دویێت كەس نەما لە ولاّت نەكەدەی .. هەر یەكیگیان وەزیریگی فوق ئەلعادەی كاروبارە گیر و كوس و قن عالەمەگەس !

ئەو رۆژە دانا، سەری لەو برادەرەی دا كە وا نزیكەی چوار سالّە لە هانۆڤەر دەژیّ، دانا پرسیاری لە هاوریێكەی كرد:

ئەو رۆژەیش جەبار غیرەتی کۆکردەوە، لە گەڵ ئافرەتێك بدوێت، چاوەڕوان بوو ئافرەتەکە لە گەڵیدا بڕوات، پێ وتبو: کاتت هەیە پێکەوە قاوەیەك بخۆینەوە؟

ئافرەت: نەخێر، کاتم نییە!

جەبار: بۆ کاتت نییە؟ خۆ کۆفی عەنان نیت!

هەیشە دەبن بە دۆستی قحپە خارجێکان کە مۆڵەتیان پێ نادرێت لێرە بمێننەوە" بەدرۆ پێیان دەڵێن : دەتخوازم! ئەگەر کەسێك بیانخوازێت مۆڵەتی مانەوە وەردەگرن" ئەم پیاوە بەرێزانەش پارەیان لێ وەردەگرن ، لەسەر حیسابی نرخی تەحقیرکردنیان دەژێن" سەعاتی ئاڵتونی و کراسی گران بەها لە دەست و لەبەر دەکەن ...!!

لە ئەمستردام، لە بەردەم مەحەتەگە وە سێ نەفەری

هەیشە بە تۆزێ دۆلار و پانزە كیلۆ درۆ دەگەڕێنەوە"

یەكیگ ئیژد:"مە خەریك دكتۆرام"

ئەوەگەی تر ئیژد:مە دكتۆرم

ئی یەكی تر ئیژد: من خاوەن...

ئیجار چوین ئەڕا تەماتە سەندن چن، لێوا دوێتیگ ئەبولشەهادە و جوان دەكرِن" دەیانهێنن ئەڕا ئەیرە" نەیەكتری خۆشتواستنە و نە یەكتری خاس ناسن" ئەگەر وە بەعزیگ لەی كەسەیلە بیژید:" ئەڕا لەیرە ژن نایەرید، لەیرە دوێت گشت ملەتەگان دنیا هەس!؟" بەزمانێكی سوك و رسواكەر یەكسەر ئیژن" یانە قحپەن" پەردە نەیرن" كلتوری تر دیرن" هینەگان خۆمان سەرموهرن" قاپی باغلەمەن" پاكن" بەعزیگیان ئیژن، باوە یانە نیزانن دۆلمە و كفتە لە لی بنەن" ...بۆیە كابرایەك پاش بیست سال ژیانی لە

هاوسەرە"خۆشەویستەکەی" پەردەی نییە و هەنگوینەکەی لێ ببوو بە ژەهر، بە کچەکەی وتبوو: من تا ئێستا لەوێ ژنم نەهێنا، بۆ ئەوەی لێرە کچێکی پاك و پرچی خۆمانەیی بهێنم، کەچی لێرە کچی بێ پەردەم توش بوو!! ئاغا شاییەکەیی بەجێ هێشبوو و هەر وا بۆ سوید گەرابووەوە!

دەلێن :جاسم کە کابرایەکی شوعییە، رێ لە ئازادیکچەکەی خۆی دەگرێت، کچەکەی نازدارە و زیرەکەکەی ناچار کردبوو بەدزیەوە دۆستەکەی ببینێت!

دەلێن: قادر هەورامی بڕیاری داوە بگەرێتەوە!

ـ بۆ؟

ـ دەلێت کچەکەم گەورە بووە، با ناموسم نەچێت!ئەمە کەی کۆمەلگایە!

ـ پێ بلێن، کورە بەدبەخت نەك لە گەل یەك کور، لە گەل

دەڵێن: مام ئەکبەریش کچەکەی بۆ لای خۆمان ناردووەتەوە!

دەڵێن: خاڵە سمکۆ وتویەتی"من کچەکەم نادەم بە مانە، دەیدەم بە کوڕێکی خۆمانەیی!

دەشڵێن: ئەکەر سەبریە لە سەر شەقام ببینی، باسی هەرچییەکی لە گەڵ بکەی، ئەو هەر لە خۆیەوە باسەکە دەیهێنێتەوە سەر کچەکەی: کچەکەم ئاقڵە، گاڵتە بە کچ و کوڕی ئەمانە دەکات، بە خۆی نایەوێت ناسیاویان لە گەڵ پەیدا بکات، کچەکەم دەڵی" ئەمانە زۆر بێ ڕەوشتن"!

کچەکەم لە ماڵەوە دەچێت بۆ مەکتەب، و لە مەکتەبەوە دەگەڕێتەوە ماڵەوە هەتا سبەی دەرناچێت" خۆی نایەوێت دەربچێت!!!

کەمال: هەی ڕەحمەت لە خۆشناوەتی!!

ئەو جۆرە بۆچونانە هێمایەكن بۆ ئەوەی كە ئەم بەیانییە

مێژوو سەری لە قەبری بابی حەفتا پشتی دەنێت وكۆتایی

پیێ دێت!

كەسانێك پاش ئەوەندە ملیون ساڵە هێشتا وا دڕندەیانە بیر

بكەنەوە" جوانی گوڵ و بەهار و خەونەكان دەشێوێنن"

ئەڵوەن و ئاودەست لە یەك جیاناكەنەوە!

ئەڵوەن چاوی گەشاوی ئومیدی خۆشەویستیە" بەڵام

بۆچونی ئەو جۆرە كەسانە لە گازە ژەهراویە تاقیكراوەكانی

سەر باكور و باشورەكەی تاقانەكەم دەچێت" ئەوەندە

كەسانی بەرێزن پێم دەڵێن:

ـ جوێن مەدە، جوێن داین عەیبە!

ـ جەلادەكان خوێن مەرێژن!

www.kurdistannet.org

ـ تەرەسەکان خیانەت مەکەن!

ـ نەچۆ ئاستی جوێندان!

ـ پێڵاوەکان دەست مەنێنە دەستی شەوە !

ـ کورە ئاگات لە دەمت بێت، جوێن مەدە !

ـ ئاڵچاخەکان لەشکرکێشی مەکەن!

ـ بەسیەتی ئیتر، لوتمان پڕ بووە لە تۆ!

ـ هەی خوێرێکان، موڵکی خەڵك ئاودیو مەکەن!

ـ دەمت زۆر شڕە، دەمت دەدرین!

ـ کورە ناکەسەکان تاوانە وێنە لە گەڵ شەوە بگرن!

ـ مافی کورد وەردەگرین!

ـ مافی... وەردەگرن!

ـ زەرەر دەکەیت!

ـ لە خوارەوەی زەرەر دەژێم و دەشزانم جوێندان

www.Kurdistannet.org

دەكوژن“ بێ نانیان دەكەن، بازرگانیان پێ دەكەن، كەچی هێشتا ئێوە قەڵس دەبن، لەوەی لە داخاندا جوێنی بێ دەسەڵاتان پێ بدەم“ .. خوێن رشتن و جوێن داین بخەنە سەر تەرازو بزانن كام لایان قورس ترە!! ئەمجار دەمتان بكەنەوە“ خۆتان بە كەسانی ماقوڵ دابنێن“ و داوای كپ كرنی دەنگە بێ دەسەڵاتەكەی من بكەن“ كاكە من نامەوێت شەپرزەیی و مەئیوسی ببینم“ ئەمە زۆرە؟ من تا لە ژیان بم و چەوساندنەوە هەبێت، بێدەنگ نابم!

هەر ئەڵێی كاتژمێری بیست و یەكە: شەمەندنەفەرەكە گەیشت بە وێسیگایەكەی پاخدیۆ لیبۆ، كابرایەك لەولاوە بە هێمایەك پێی وتم" تۆ دەبێ لە وێستگایەكە دەربچیت" لە دەرەوەش دوكان و كەفتریاكان داخراوبوون“ نە بۆنی عەترە

بۆ شاری گرینۆبل دەڕوات" بۆ لای فرانسواس، سبەی لە کاتژمێری پێنج و پەنجا دەقە دەکەوێتە ڕێ، ئەمەش ماوەیەکی زۆرە" بۆیە ناچار بووم لە بەردەم وێستگایەکە وەکو ڕۆژە تەڵخەکانی ئەبو غرێب درێژە بە ڕێ پێوان بدەم" لەم کاتەدا دوو گەنج هاتن بۆ لام، داوای جگەرەیان لێ کردم" پاش نەختێك کچێك داوای چەرخی لێکردم" لەولایشەوە مامە پیرەیەك هات" دەماغی دابوو" قاپوتێکی ئەستوری لە بەربوو" بە چەماویەوە دەڕۆیشت، دەستی ڕاستی لە گیرفانە بەتاڵەکەی بوو و بە دەستی چەپی جانتایەکی سپی بەدوای خۆیەوە ڕادەکێشا و لە پاڵ دوکانەکەی تەنیشتی وێستگاکە ڕاوەستا" هەر بەڕاوەستاویەوە مابووەوە" پێدەچوو بە پێوەوە خەوی لێکەوتبێ !

www.kurdistannet.org

نەخێر ئەوێ وێستگای لییۆ پاخدیو بوو و بەو شەوە کۆمەڵێ کرێکاری جەزایەری خەریکی پاککردنەوەی بوون“ دوو پۆلیسیش جلوبەرگی شینیان لەبەر بوو و دەمانجەکەیان لە لا قەد هەڵگردبوو و سەرو کوتەکێکیان بە دەستەوە بوو وچاودێریان دەکرد“ منیش ئارامم لێ بڕابوو و نەمدەزانی تا کەی دەتوانم خۆم لەو دۆزەخەدا راگرم“ چاویشم برایی نەدەدا ئەو بارودۆخە ببینم، ئەتگۆ کەسێك هەناوم هەپرون هەپرون دەکات، بە بێ دەسەلاّتیەکەوە لەوێ راوەستابووم وبەزەبری شەق چاوم بەو شەرمەزارییەدا کەوت، بە بێ ئەوەی هیچ گوناه یا هەڵەیەکم کردبێت“ بەبێ ئەوەی مەبەستێکی خراپیشم هەبێ لەو سەفەرە“ ئەوەی راستی بێت ،برایەکی شرینم تەلەفۆنی بۆ کردم ، وتی: کوڕی خوشکەکەم لە رۆمایە، دەتوانی بیهێنی؟

بەڵام یەك شت هەیە، وەك خۆت دەزانیت من پارەی سەفەرەكەم نییە، تۆ دەبێ خەرجەكەی بگریتە ئەستۆوە! بۆیە منیش بە نەزانی ئەو ڕێگایەم گرتە بەر... سەرباری ئەمەیش، نە دەمتوانی ببم بە ماڵ، نە دەمتوانی دەرگای وێستگایەكە بكەمەوە“ نەیش دەمتوانی چاوم داخەم نەكا خۆیشم خەوم لێ بكەوێت!!

پێمدەڵێن: بڕوانە دەرەوە
منیش دەڵێم: بڕوانە ناوەوەم!

ئەمە چ زووخاوێكە ئەڵوەن، ئەی عەزیزی باوان، "گوڵگەی باوە" ئەڵوەن“ ئەڵوەنی یاری بێ یاران ئەوا ئێستا دەمەوێت لەسەر لوتكەی زەمین بە دەمەوە ڕاكشێم و هاوار بكەم:

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

خوارەوە“ تفێکیش لە رووی رۆژ بکەم، پیَ بڵێم: بۆ هەڵدێیت؟ کە یارانی ئەڵوەن شیوەن و رۆ رۆ بەشیان بێت، بۆ هەڵدێیت“ بۆ ...بۆ ...بۆ ... بۆ“ کە دڵخۆشکەرەکەت وا لە ناو تاریکاییدا بێت، با هەموو دنیاش ببێت بە تاریکی“ با هەموو دنیا وردوخاش بێت!

www.kurdistannet.org

(٥)

ئاخر بلێین ئەلۆەن بەم بەیانییە پرسیاری چی لە من دەكات؟ پاشان ئەلۆەن بە بێ ئەوەی پێویستی بەوە هەبێت بۆ سەر كەلاّت بڕوات" بەبێ ئەوەی پێویستی بەوە هەبێت لە شوێن پێ هەلّگرێك یا لە جادووكەرێك پرسیار بكات، بەو چاوە شینە ئەفساناویە دەگمەنەیەوە دەبینیت من لە كوێم" دەزانێت من لە ژێر هەمان ئاسمان و لە سەر هەمان خاكم، تەنانەت درەختەكان بە هەمان شێوە لە بەهاری تەمەن گەلاّی سەوز دەگرن، منداڵەكان بە هەمان شێوە لە دایك دەبن ، چاوەكان بە هەمان شێوە دەدرەوشێنەوە و ئەشك

پەتای خۆشەویستی و جوانی کە ناچاری تەنهایی بوون کراون، بە زەبری دەرزی و دەرمان ئەوەندەی تر وێرانیان دەکەن ... حەپ لە دوای حەپ" کاتیٚ حەپێك کارتێکردنەکەی تەواو دەبێت، حەپێکی بەهێزتریان دەدەنیٚ کە ئەویش سوودی نەمێنێت، دەستیان دەبەستن و دەیانبەن بۆ قاوشی تاکە کەسی، بە سورگی ئەستور و کلیلی زل دەرگاکانیان دادەخەن، هەر وەکو دەرگاکانی زیندانە تاکە کەسەکانی ناو ئەبو غرێب و ئاسایشەکەی باقوبەیە بەلاٚم نەختیٚ جیاوازی هەیە لە گەلٚ زیندانە گشتیەکەی پۆلیسی باقوبە" لێرە ئەو مندالاٚنەی وا لە گەلٚ دایکەکانیان زیندانی کرابوون خۆیان بە شیشی دەرگا ئاسنینەکەوە ڕادەگرد بۆ ئەوەی چاویان بە باوك و براکانیان بکەوێت وا لە بەشی پیاواندا، لە بەری ئەمبەریانەوە زیندانی

ردێنێكی سپی هەبوو" هەموو روخساری داپۆشیبوو" جلوبەرگێكی شڕی لەبەردا بوو، هەر بە كۆمی دادەنیشت، تەنانەت پێی نەدەكرا بۆ سەر ئاودەستیش بڕوات، لە سەر جێگاكەی دەیكرد بە خۆیەوە، رۆژی لێ كرابوو بە شەو تەنها ئەو كاتە نەبێت كە منداڵە شەش تا دە ساڵێكان لە دەورو بەری نیوەڕۆ بۆ سەر ئاودەست دەهاتن، بە حاڵ سەری هەڵدەبڕی و بزەیەكی خەندەی بۆ دەكردن" مەگەر خەندەكەی ئەم لە خەندەكەی حوسێن نەشعە جوانتر بێت" ئەتگۆ چرۆی دارە پرتەقاڵەكانە و دەپشكوێت" جوانترین خەندەی سەدەی بیستەم" زۆر بە ماناتر لە خەندەكەی زۆربا!" تۆ بڵێیت بیری منالی خۆیی كردبێت؟ یا حەزی كردبێت ژیانی سەر لە نوێ وەك منداڵێك دەست پێ بكاتەوە؟ دەتگۆ برا بە پیری كەژاوەوە دەڕوات! بەلام

منداڵەکانیش کوتومت لە منداڵە بارزانێکانی ناو زیندانی پۆلیسی هەولێر دەچوون، هەر ئەتگۆ سێویێکن کراون بە دوو کەرت" روخساریان لە روخساری ئەلۆەن دەچوو" ئەوە نەبێت منداڵێتیان لێ زەوتکرا بوو، پرۆتێستۆشیان بکرایە دوا هەناسەیان لێ زەوتدەکرا، بەلآم لێرە ئەوەی پرۆتێستۆش بکات،دەرزی خەوتن یا دەرزی " هێمنکەرەوەی "لێ دەدەن“ گرفتی زۆربەیان بریتیە لە پێویستیان بە پەیوەندیە کۆمەلآیەتیەکانەوە !

عادل وتی " ئەو نەخۆشخانەیەی کارم تێدا دەکرد، پڕ بوو پڕ، جێگای کەسێکی تری تێدا نەمابوو" . هەروا دەڵێن گوایە د. غازی لە نەخۆشخانەیەکی وا کار دەکات، ئێستا ئەمیش وەکو نەخۆشەکانی لێ هاتووە، دوریش نییە ئەمە

کارەساتاوی دەگریێت؟ هەندێ کەس دەگێڕنەوە کوایە" ئەم جێگایە بە هۆی تێنەگەیشتنێکی بەرێکەوت و نالەبار هاتووەتە ئاراوە ، بۆیە بووە هۆی ئەوەی لە پەنجەی خاوەن دەسەلأتدارەکانیانەوە خوێنی ملیونان مرۆڤ چۆڕە بکات" جێ پەنجەی دەستیان لە باکوری ئەلۆەنیش دیارە و باکیشیان پێوە نییە "

حەمید: تۆ نمەك حەرامی، بوختانیان بۆ هەلْدەبەستی ئەم قسانەی تۆ، بۆنی دەعایەی شوعێکانی لێ دێت!

هۆشیار: خەرەگە مەمرە وەهارە .... خەرەگە مەمرە وەهارە !

ئەی من لێرە چی ئەکەم؟ ئەی هاوار کێ منی بۆ ئێرە

دانانرێت... نەخێر ئەمە من نیم، پێم وا بێت من ون بووم“ ئەرێ ئێوە خەڵکینە لەو ڕێگاوبانە منتان نەبینیوە ؟ من یەکێکم لەوانەی وا لە گەڵ دابەشکردنی موڵکایەتی“ لە گەڵ ئەوەی ژیانم وا بەو شێوەیەی بەڕێوەوەم دەبرد لێیان زەوت کردم و هەتا ئێستا سوخرەکاریم پێدەکەن، لە نامووییدا دەژێم“ بەروبوم نەما بەبەرهەمی نەهێنم، خاك نەما بە گاسن داینەڕوشێنم، شەقام و خانوو وکارگا نەما بە منی دروست نەکەن، کورە ئەوەی بەرچاوتان دەکەوێت بە ئارەقی ناوچەوانی من بەرهەم هاتووە و بەرهەم دێ“ من وا ئێستاش لە پێستی خۆمدا نەماوم، من نازانم کێم ، هەر جارێك بە ئارەزوی خۆیان ناسنامەیەك بە ژمارە و ئیمزایەکی نوێم بۆ چاك دەکەن، منیش هەر ئەوەندە دەزانم دوو دەستی کارم پێوەیە، بەلأم لە بوارێکدا بەکاریان دەهێنم، بواری من نییە“

www.kurdistannet.org

بدۆزێتەوە ...رێكەوت نییە ئەگەر بڵێم هەمان شت ڕووبەڕووی شوێن پێ هەڵگریش دەبێت، ئەمیش لە ناو ئەو ڕێگا و بانانەی پێدارۆیشتوم وێڵ و سەرگەردان ئەبێ، مەگە قەرەچەكان یا حەوت خوشك و براكەی ئەم بەر و ئەو بەر، ڕێگای گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە پێیشان بدەن، كەچی ئەوان كۆت و زنجیرم دەكەن، دەمسوتێنن، لە زیندانم دەئاخنن و قەنارەم بۆ دادەمەزرێنن" دەڵێن شتێكیان داهێناوە لەش دەبڕێت، گولە بەنی هیچ شێخ و مەشایەخێك ڕێی لێ ناگرێت" هەروا دەڵێن ئێستا زۆر مۆدێرنتر بیردەكەنەوە" لە بری دەركرنی چەند كەسێك لە سەر كار، ئێستا فێربوون بە كۆمەڵ كرێكار دەردەكەن" دەزانن كرێكار حەزی لە كرداری كۆلەكتیڤانەیە" لە سەنتەری شارستانیەت ناویان لێ ناوە سەردەمی پۆست مۆدێرن، گوایە زۆر بەزەییان بە مرۆڤ

دەدەن و سوێند دەخۆن کە بۆمباکانیان هیچ ئازارێك ناگەیەنێت، ئەوەی بەری کەوێت یا هەڵی مژێت وەکو منداڵ خەوی لێ دەکەوێت، بە هەمان شێوەش دڵی تاقە کەسیشیان نەشکاندووە" تاقە کەس و موڵکەکەی بوونێکی پیرۆزە"، زۆر بە مەعریفەتن، ئەی چۆن، مرۆڤیان شەرمەزار کردووە، دەبێ هەموو کەسێك لە جێگای خۆیەوە ستایشیان بۆ بکات" بە زبانی خۆیان بڵێت: براڤۆ، زێر گود، دانکە، فیلن دانك!!

لانکەی شارستانییەت دەرزی ژەهراوی بەبەهایان هێناوەتە ئاراوە، لەمە باشتر هەر نییە، پێش ئەوەی لە کەسەکەی بدەن، دەیبەن بۆ ژوورێکی چوار گۆشەیی سپی ڕەنگ، لە ناوڕاستەکەیدا جێگایەکی تایبەت بە مەراسیمی بەڕێکردنی هەتاهەتایی ڕێکخستووە، ناخۆشێکەی هەر ئەوەندەیە هەتا

دەمرێت، ئەوەی لەپاشاندا دێت ختوکەیەکی بچوکە و هیچی تر، هەموشمان دەزانین ختوکەدان چەند خۆشە... خت ... خت خت ...خت بەبە گیان ... پێبکەنە بۆم ڕۆڵە گیان ... وا ڕۆژ هەڵهات بۆ ئەڵوەن ... بەڵکو ببی بە باوان ... بۆ منالآنی گشت جیهان ... خت خت ... ها ...ها ... ها ...ها !

تۆ بڵێیت ئێرە ئەستێرەیەکی تر نەبێت؟ ئامان برا ئامان، لەم ناوە چی ڕوونادات؟ دایك وباوك گەوادی بە سەر ساوای ناو قومات دەکەن!!

لۆژیکی چەك دروستکردن وبازرگانی ڕێگا بۆ ئەو جۆرە دڕندەییەش خۆش دەکات“ لە پشتیانەوە خواوەندی قازانج

www.kurdistannet.org

تیراپیکی دانیشتوی گەڕکی فێنزەویلا، بەوبەری ماڵی قادر چکلێتی و کەنیشکی خالۆ لەیتۆن مۆرکای، ها کاتی خۆی هاوسێی ماڵی حەمە لەڕ بوون لە تەنیشت چاخانەکەی فەرەج لە کۆڵانی نیکاراگوا، کورە باوانت شێوێ چۆن نایاننناسی،ئەمانە ئەڵوەن زادەن، ئێستایش هەر رەنگ و بۆی ئەڵوەنیان پێوەیە سەرەرای کۆچی پێش وەختی باپیرە گەورەیان لە دەورووبوری سەدەی سێهەم، دەگێرنەوە" ئەمانە ئێستاش بە رووبارو ئاو دەڵێن ئەڵوەن"! خۆ وەکو بەکر نین بڵێن" کەنیشکێکم ناسی، ئێژن جارێ نەتەقیاگە "یا وەکو ئامەدی و کوڕەکەی عەبدولمەلیك و عەبدلجەعفەر نین خەریکی قاچاخچێتی بن، بە خوێنی خەڵك ئاڵتون لە دەست و مل بکەن و سوێند بە کوردایەتی، بە رەنگی زەرد“بە سەوز بخۆن، بازرگانی بە

www.kurdistannet.org

ئەمانە دەڵێن " کاکە ئێرە دیموکراتیەتە، دیموکراتیەت وە شەرت چەقو، مرۆڤ ئازادە !

دەڵێن :کاکی خۆم قاچاخچێتی بە خراپ دەزانی، مەیکە، ئاخر بە تۆ چی، بۆچی ناوی خەڵك بە خراپی دەهێنیت؟ هەقت ؟ حیسابت؟ چ ئیشێکت هەیە !

دەڵێن: جەناب بۆ ئاگاداریت، ئێمە چاکە و پیاوەتی بۆ خەڵك دەکەین، کورد لەو بەدبەختیە رزگار دەکەین... !

ـ یەڵلا، نەفەر لە ئۆکرانیاوە بۆ ئەڵمانیا بە دوو هەزار دۆلار" پارەکەی لەوێ تحویلی ژمارەی برادەرێك دەکەن، ئەو تەنها پیاوەتی دەکات!

ـ ئەرێ تەنها پیاوەتی، کورێکی زۆر دڵسۆزە بۆ کورد، هەقی بە کاری قاچاخچێتیەوە نییە !

ـ لە یونانەوە بۆ ئەڵمانیا بە سێ هەزار دۆلار!

ـ . من بۆ کۆنکان دەچم ... تەقیم !

ـ شەڵلا هەلا هەلا بیت .

ـ قاچاخچییەکیان وتی: ئەم کارە، کاری گەوادی و بێ ناموسییە !بەڵام زێرە،زێر!

لەولایشەوە هەر پێنج مارکی دەخرێتە ناو جیهازی یاری قومارکردنەکەوە، کابرا بە هەموو مێشکیەوە دەیەوێت تەقڵە بە کۆمپانیاکانی جیهازی قومارکردن بدات"

ـ بۆ دەنیمارك بە ١٢٠٠،کاکە ئەگەر پەیمانی ماستریشت نەبوایە، وەڵڵاهی بە سەر هەردوو چاوم بە نیوەی ئەو نرخە برا کوردەکانم ئاودیو دەکرد، بەڵام ئەڵێی چی هەی کەر لە قوزی داکی ماستئەحمەد و ماستهەولێرو سلیمانیێ!

ـ برام ئەوەی بگیرێت ٢٠٠ دۆلاری دەدرێتەوە ! ! ...

هۆشیاری داماویش سەر دەهێنی و سەر دەبات ئەڵوەنی

www.kurdistannet.org

قەرزاریشم دەکەن، برا بویشنە پێم، نەفر بە چەن ئەوەن بۆ دەربەندی هرمز لە پێش و پاش رزگارکردنی؟"

دەڵێن ئەمانە میز بەسەروچاوی ئەڵوەندا دەکەن وپاشان بەردی تێدەگرن و بە خەیاڵیشیان نایەت! لە هاویناندا منداڵەکانی ئەم بەر و ئەو بەر بۆ سەر ئەڵوەن دەچوون و لە گەڵیدا یاریان دەکرد، بەردی پانیان دەدۆزیەوە و یەك بە یەك هەڵیاندەدا، بزانن بەردی کێ زیاتر ماچی رومەتی دەکات، یەکەم ماچ زۆر خێرا بوو، لە دوا ماچدا بەردەکە و ئەڵوەن یەکتریان لە ئامێزدەگرت، براوە ئەو کەسە بوو بەردەکەی ماچێکی زیاتری بکردایە!

بەڵام لێرە بەردی پان دەست ناکەوێت و نامۆن بە ترادتسیونی ئەم یاریە،کورە تیلا هەمویشی هەبێت، ئەڵوەن دیار نییە" لە ناو گلێنەی چاوە، کە دەیهێنێ، سەردەکەوێت

جلوبەرگ بە ناهەق ماندوو وخوێناوێکانی هەرسۆگۆڤینا و ئەلبان و سرب وکروات و کورد و عەرەب و تورك و فارس" لە پاش نیوەڕوانەکاندا دانیشتوی ماڵە قوڕەکەی سەر سوچی ڕێکای قاچاخجیە پاسکیل سوارەکانی ڕێگای تۆڵەفرۆش و یوسف بەگ، قاتیان دەکرد و دەیانخستە ناو ئەو بوخچانەی وا (عەمە) جۆرەها وێنەی ڕەنگاورەنگی کەڵەشێر وکچی جوان وفریشتەو ئەستێرەی لەسەر چنیبوو" لە ماڵەکەی سەر ڕێگای حەمامی پیاوان و ژنان" دیواری سەر بانەکەی وەك زۆربەی خانووەکانی شارەکە زۆر نەوی بوو، ژوورەکەی پێشەوەیان دوو تاقی بچوکی شوشەیی پێوەبوو، هەموو ڕێگاکە تا دەگات بە چایخانەکان لێیەوە دیار بوو"لە ناوەڕاستیدا دارەخورمایەکی بەبەر هەبوو" نزیکەی بیست و دوو کەسی تێدا دەژیا" سێ خێزان و نەنکێکی بە تەمەنی

ئەسراحەتم لێ بڕاوە، جێگام نییە تێدانیشم!ماڵەکەش پێنج ژوور و موبەق و باخچەیەکی گەورەی هەبوو! لەبەر ئەوەی ئەدیبە بە بەرگدووری تا رادەیەك ژیانی شەش کەسی مسۆگەر دەکرد، ماڵەکە بەبەردەوام قەڵەباڵغ بوو، بێجگە لە مێوان و هەراوهوریای سێزدە منداڵ!

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

(٦)

دەڵێن گوایە من یەکێکم لەوانەی وا لەم جیهانە کاولکراو ویان وبەرینەدا بۆ خۆیان دەگەڕێن" من بۆ ناتوانم بە شێوەیەکی ئاسایی بژیم؟ بۆچی ناتوانم رۆژێك لە خەو هەستم و بە رووخۆشیەکەوە پەیمانی ئاشتی لە گەڵ گەردوون ببەستم؟ ئەم گەڕانە هەتا کەی، ئەڵێی سەگی پا سوتاوم!؟ بۆچی دەبێ بۆ ئەڵوەنی گلچژەم بگەڕێم؟ بۆ ئەڵوەنێك نە قبوڵ دەکات فەرمانرەوایەکی لە سەرەوە بێت، ونە فەرمانرەوایی بەسەر کەسێکەوە بکات!

ئەم پرسیارانە وای کردووە بکەومە گومانێکی زیاتر" خەڵکی ئێرەش بە هەمان شێوە لوت وگوێ وبرژانگیان هەیە"بۆچی

حەشار داوە؟" ئەگەر ئەمن و پۆلیسەکان پێ بزانن، هەم ئەو دەگرن وهەم قوڕی (دیمادن) بە سەرم دەکرێت" بە قاچاخچیم لە قەڵەم دەدەن و دوو ساڵی تر زیندانیم دەکەن" بە ناردنی نامە لە دوای نامە ڕۆحم دەردەکەن، هەمویشی نامەی سزادانە، بەڵام ئەوەندە بەرێزەوە دەینووسن پیاو خەجاڵەت دەکەن: جەنابی زۆر بەرێز... و لە کۆتاییدا دەنووسن لە گەڵ باشترین سەڵاو! لە نێوان ئەو پێشەکی و کۆتاییەدا قازوخێکیان تاشیووە و دەبێ مرۆڤ بە خۆیشی، بە هەموو ڕێزێکەوە وەریبکرێت!

لە ناو ئەم دەرد وسەرشێواویەدا دەبینم سوارە لە حەیبەتاندا حەپەساوە و نازانێت چی بەسەر هاتووە، لەوە دەچێت بۆ وڵامێك، ڕوونکردنەوەیەك بگەڕێت منیش بە بێ ئەوەی بە خۆم بزانم، لە سوچی تەنیشت تەلەفۆنەکەوە

بۆ بکەی! ماوەیەکە دەنگت نییە، منیش بیرت دەکەم، هەرچەند دەزانم تۆ یەکسەر بە گلەیی وباسە درامێکان دامدەگریت!

لە وەتی دەیناسم پێم دەڵێت: " من تەنهاییم زۆر کێشاوە، چیتر نامەوێت بە تەنها بم، تۆ نازانیت تەنهایی چییە"!...
ئەرێ ئەم کابرایە چی دەڵێت؟ هەی قوڕ بە ئەقڵی، من کەی بە تەنها نەبووم، ئەی لەوە...!
ئەوان رەش بین بوون لە هەنگاونان بۆ پێشەوە، رازین بە بەسەرهاتەکەیان، تا پێیان بکرێت لە گەڵ رۆژگار جۆر دەبن، نارازیش بن، هەر بە پاسیف روو بە رووی دەبنەوە!
بەڵام من بە هیچ رازی نەبووم و نابم، هەر بە هیچ، دووریش نییە ئەمە هۆی هەموو تەنگوچەڵەمەکانم بێت" هۆی لۆژیکی

کلاودیا: من بە بێ تۆ ناتوانم بژێم، من تەنها لە باوەشی تۆ بم، تەنها بۆنی تۆ بکەم، لە تەنیشتی تۆدا بنووم هیچی ترم ناوێت، من تۆم خۆش دەوێت، ئەمەش گەورەترین و بەهاترین ئەکتە لە ژیانم ...

پێیدەچێت لە من تێنەگەیشتووە، من لە گەڵ تەنهایی راهاتوم" هەردوکمان یەك واتا دەبەخشین، هیچم ناوێت غەیری جیهان و هیواکانی ئەڵوەن! ئەو منی خۆش دەوێت" منیش وڕی ئەڵوەنم! ئەمە بەمنەوە دیارە، هەر وا خۆیشم نە دەمەوێت بیشارمەوە و نەیش پێم دەکرێت بیشارمەوە !

ـ کێ بۆی هەیە لە ئەڵوەن بخواتەوە؟

ـ هەموو کەسێك، هەموو مەلێك، هەموو دەشت وچیا و دەرێك!

www.kurdistannet.org

ـ کۆتایی نییه، بەناو هەموو ماڵێك دەچێت، لە هەموو جیهان و لە ئاسماندایە“ دەبێ بە باران و بەدەستە ئاویەکەیەوە بەهار بۆ دنیا دەهێنێت“ هەتا چاو بڕ دەکات سەوزایی، سەوزایی، سەوزایی دەبەخشێت!

دارو درەختەکان بە هۆی ئەڵوەنەوە دەتوانن راوەستن و سێبەر بە مرۆڤەکان بدەن، ومەلەکان لە سەریدا لانە بکەن! تەنانەت لە هەرکوێ ئاگر لە ماڵی کەسێك بەربێت، پەنا بۆ ئەڵوەن دەهێنن“ ئەو ئاگرە بێ ئامانە دەکوژێنێتەوە! هەموو هێز وتوانا وسۆزی بۆ ئەوەیە وا ئەڵوەن لە چاوەکانیدا خورە دەکات!

ـ ئەڵوەن موڵکی کێیە؟

ـ موڵکی هەموو کەسێکە“ هەموو گیان لەبەرێك و شتی ئەم

ئەو منی خۆش دەوێت، منیش، منیش، سۆز و هێمنی وشڕی و دەستەپاچە بوونەکەیم خۆش دەوێت، بەڵام کە دەڵێم، من گیرۆدەی دەستی ئەم بەیانییەم، ئەو لە من تێ ناگات... ئەزانی چی، ئەم جارە، تەنها ئەم جارە پێ بگەم، وەکو ئەسپ سوار، سواری قامیشێك دەبم و لەم سەریەوە بۆ ئەو سەر“ لەو سەریەوە بۆ ئەم سەر رادەکەم، ئەگەر نەخۆشیش کەوتم، دەچم بۆ لای مەلا حەمە، ئەگەر ئەمیش هیچی پێ نەکرا، دەچم بۆ لای قاسم ئەقرەو حەکیمی گەورەی شارەکە، یا ژێر پیاڵەیەك لە ئاوەکەی ئەڵوەن دەهێنم ولەبەر خۆمەوە دەڵێم" بە ناوی ئەڵوەن، بە ناوی ئەم بەر و ئەو بەر" ئیدی یەکاویەکە، تەنها ئەم جارە دەستم پێ بگات، لە بەیانیاندا پێش ئەوەی بۆ سەر کار برۆم، یەکەم جار چاو و دڵم بە ئاوەکەی ئەڵوەن رۆشن

من هەرچەند پێم وتووە لێم گەڕێ لێ، من نامەوێت پەیوەندیم هەبێت، زۆر توشی گێچەری بوگم" دەمەوێت بۆ ماوەیەك بە تەنها بمێنمەوە!

کلاودیا: دەتکوژم ئەگەر لە گەڵ کچێکی تر بتبینم، تا من دۆستێکی نوێ نەدۆزمەوە، تۆ نابێت لە گەڵ ئافرەتێکی تر بیت...

ـ ئەرێ بۆچی ئەم ئافرەتە بیر لە کوشتن دەکات، قسەی قۆر! ئەمە گوایە بە ئازادی بیروڕا گۆشەگیرکراوە، پاشان ئەو مافی هەڕەشەکردنی وای نییە" دووریش نییە لە بەر ترس لە تەنهایی وا دەڵێت" ئاخ! بەراستی نییە!...

ئەو لە گرفتی هەست بە نامۆیی من ناگات... منیش نازانم بۆچی ئێستا لە قسەکانی خۆم پەشیمان بووگم " نەخێر پەشیمان نەبووگم، بابڵێم خۆشم دەوێت، بەڵام پەیوەندی و

کردۆتەوە، تۆیش بە ئارەزووی خۆت بکە، بەڵام ئەو رکنە و لە من ناگەڕێت“ دوو منداڵم هەیە لێیان زەوت کردووم، کە چی ئافرەتێکی شارستانی وەك ئۆلی خانی پوری منداڵەکان کە نزیکەی چل ساڵ دەرسی بە منداڵ وتووە“ موی سەری هەمووی سپی بووە، دەڵێت" ئیلیزابێت! کچێ وریا بە، ئەم کابرا رۆژهەڵاتییە منداڵەکان دەدزێت و بۆ وولاَتی خۆی رادەکات"!

ـ رۆژهەڵات زۆر گەورەیە و فرە رەنگە! لەبەر من هەموو رۆژهەڵات خراپ مەکەن! مرۆڤەکانی ئەویش وەك ئێرە زۆر جیاوازن! من مەبەستم ئەوە نییە، بڵێم بۆچونەکەی ئۆلی راسستانەیە، نەخێر ! بۆ چی وتووە؟ بۆچونەکەی زۆر ئاساییە و هەموو رۆژێك بە سورەوکراوی ” بە برژاوی“ بە کولاَوی گوێم لێ دەبێت!

www.kurdistannet.org

دایكان دەڵێن: منداڵەكان هی منن!

باوكان دەڵێن: منداڵەكان هی منن!

بە دەگمەن گوێ لە منداڵ دەگیرێت، بە نەفام و بوكە شوشە دادەنرێن، كەس لێیان ناپرسێتەوە ئیلا كاتێ تەمەنیان گەورە دەبێت باشتر نیە گوێ لە ویستی منداڵەكان بگرن؟ منداڵ هەمو شتێك تێدەگات، كەسایەتیەكی تەواوە و دەبێ رێز لە بیروڕاكانیان بگیرێت، كۆمەڵگا دەبێ لە حاڵەتی مەترسی لە گەشەنەكردنی خولقێنەریان دەخاڵەت بكات، هەروا دایك و باوكێكی زۆریش هەن دزی لە منداڵەكانی خۆیان دەكەن، ئەو یارمەتیە كەمەی بە منداڵ دەدرێت بۆ منداڵ خەرج ناكرێت" دەدرێت بە قومار و فیزكردن، راستە منداڵەكان لێرەن، بەلاّم بەداب و نەریتی ئەوێ هەڵسوكەوتیان لە گەڵ دەكەن، بە تایبەتی لە گەڵ كچەكان،

خان دەڵێم پێکەوە ژیانم ناوێت، بارودۆخی ئێرە ئەوە هەڵناگرێت" بە ئاشکرا وبە دزیەوە زۆر لە هاوسەرەکان "بە رەش" دەڕۆن" بە دەگمەن دانی پیێ دەنێن" ئەوەش گرنگ نییە، گرنگ ئەوەیە، لە چرکەیەکدا ژنەکە یا پیاوەکە خۆزگە بۆ کەسێکی تر دەخوازێت" هەیشە دەڵێن" لە دەرەوە هەوەس کۆبکەرەوە و لە ماڵەوە لە گەڵ هاوسەرەکەت بە کاری بهێنە"... بەڵام ئێستا من وا بەم بەیانییە خۆزگە دەخوازم کلاودیا تەلەفۆنم بۆ بکات، ئای گەر بزانێت ئێستا وا هەمو بەدبەختێکان بە جارێك بە سەرم دەبارێن وشپرزەم دەکەن، لە خۆشیاندا بەفرین بۆ لام دێت، خواخوایەتی نوزەیەکم لێوە دەرچێت بۆ حاڵی پەرێشانم، دەستم بەسەردا دەهێنێ، تێرتێر بە لێوە سورە ئەستورەکەیەوە ماچم دەکات، ماچی دەکەم، هەتا لە ناو یەکدا دەتوێینەوە،

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

له لای ئەو بمابام؟ کام نەحسی؟ کام دەرد، کام چاوی پیس
بەهاری ئەوینمی دایه بەر چەقۆ؟

بۆچی وا ڕێك نەکەوت، پێکەوە لە گەڵ ئەو "لامەسەبە"
هەمووکەلە شەقێکانمان بکردایە؟ بە سنگێکی پڕ هیواوە بە
ڕووی مەرگدا بچین" بەڕووی ڕەهێڵ و شەوەزەنگ" بەڕووی
سنورەکان" بەڕووی شەوە و زیندانەکان؟ کاتێك لە دورەوە
یەکترمان دەبینی چاومان دەگەشایەوە، لە خۆشیانەوە هەر
پێدەکەنین، بە دڵەوە پێدەکەنین، ئەوا ئێستاش بزەی لێوم
دێت، چ سۆزێکی سەرشێتانەیە... ئێستا ئەو سۆزە بووە
بە شتێکی تر، پیاهەڵدانی ناکرێت... هەر ئەوەندە دەزانم
کە فایەق پرسیاری ئەوم لێ دەکات: ئەوین چۆنە؟
دەڵێم: باشە ... باشە باش، بووە بە پەری دەریاکان و

ریشە بێ کۆتاییەکانی دارە بەرزەکانی کەڵکەند . گوڵەکان لە لێوی سووری ئەوینەکەم رەنگیان سوور دەبووەوە" ئەوەندە سوور دەبووەوە، هەتا خوا بێژێ" ئەمجار نمە بارانی ئاسمانە دوورەکان دەباری، با بڵێم ئاسمانیش ماچی دەکردین! باران، هەر ئەو بارانە بوو چیتر نەباری!

ـ چۆن؟ بڕوا ناکەم، لە کوێ شتی وا هەیە؟ چەندین خۆشەویستی کەیشت هەبوو، هەر جارێکیش دەگۆ: خۆشیم دەوێت!

هەمویانم بە خۆشەویستیەوە لە ئامێز دەگرت" ماچ دەکرد، بەلاّم لە گەڵ هەر هەموویان "خیانەتم" دەکرد و دەیکەم: لە خۆشەویستی ئەوەوە یارەکانی تر خۆشدەویست" هەموویان دەیناسن، رەنگە لەسەر شەقام بڕوات، بیناسنەوە، و چۆنی و چاکەی لە گەڵ بکەن!! لە خۆشەویستی لە ئامێزگرتنی

www.kurdistannet.org

بۆچی دەبێت بەم بەیانییەدا دەستە ماندووەکەم بە بان سەرم دابنێم وچاوم دابخەمەوە وهاوارێك قورگم بگرێ ؟ ..

هیچم لە بیر نەماوەتەوە، شەقەی باڵی کۆترە تەقڵەبازەکانی ئاسمانی ئەم بەر و ئەو بەر نەبێت وچۆن لە خۆشیاندا لە ئاسمانی سەر لانەکەیان تەقڵە لە دوای تەقڵەیان لێدەدا،کە دادەنیشتنەوە لە ئاوەکەی ئەڵوەنیان دەخواردەوە !

ئاخر تۆ کەی لانەت هەیە، هەی بێ لانە، زەمانێکە لانەکەت شێواوە" عەزیز و یاران لە شارە دوورەکاندا تەفروتونا بوون" کەلاوە شرپکەی باوانت روخا... کلاودیای خۆشەویست شەوی تۆش باش ....

www.kurdistannet.org

ئەوەی منی لاڵ کردووە و پەکی خستوم ئەوەیە بۆچی ئەڵوەن ڕێك لەم بەیانییە شومەدا ئەو پرسیارە پڕ زەبرەم لێ دەکات؟ ئەی ئەو بۆمبایە بۆچی بەم بەیانییە تەقیەوە؟ ئەی سوارە بۆچی بەم بەیانییە لەسەرم حازر بووە؟ من لە کوێ" ئەو لە کوێ" هەموو پرسیارەکانیش لە گەڵ تەقینەوەی بۆمباکە، یەك لە دوای یەك تەقینەوە!

ـ من خۆزگە بەوێ دەخوازم" ئەویش بۆ ئێرە هاتووە!

من ئەڵێم: ئەمرۆ لە کاتژمێری ... و ... دەقە ... لە چرکەی ...کاتی گەڕانەوە هاتگە!

سوارە : لە هەمان کاتژمێر خەڵك بە لێشاو دەڵێن "لەم کاتەدا، کاتی ڕووەو هەندەران هاتگە"، دەشت و دەرەکان پڕن" لە شکرێك بە نهێنی لەسەرە ڕێگایە بەرەو باکور ...

من دەڵێم: ڕۆژ باش

www.kurdistannet.org

پاشان ئەگەر بە سوارە بڵێم ئەمڕۆ بۆمبێکی کۆنی فرۆکەکانی لەشکری سوور لەسەر شەقامەکەی تەنیشتمان تەقیوەتەوە، بڕوام پێ دەکات ؟ نەخێر، چۆن بڕوام پێدەکات، یەکسەر لە دڵی خۆیدا دەڵێت " هۆشیار دەمترسێنێت" نایەوێت لە لای بمێنمەوە ... تۆ بڵێیت لێم بێزار نەبوبێ! ئەی ئەگەر پێی بڵێم کاکە کە تەلەفۆن دەکەی باسی قاچاخ و دۆلار و تەزویرکردنی دوکومێنت مەکە، لێرە کۆنترۆڵەیەکی بێ وێنە هەیە" گوێیان لێ دەبێت " دیوار مویش دیرد، مویش گوش دیرد "بەبێ سێ و دوو بە چاوی گومانەوە چاو هەڵدەبڕێت و دەڵێت" باوە توو لە کورە خەفتیدە، ئیرە وڵاتیگی دیموکراتیە، ئەرا وەکو لای خۆمانە، لەیرە هەرگی ئەڕا خۆیە، کەس حەقی نییە وە

بابەتانە نەکەم و دەمی خۆم بگرم، دەنا پێم دەوت " تەلەفۆن کۆمپیوتەر دیرد، کومپیوتەریش تەسجیل ئۆتۆماتیکی دیرد " بەلاّم وەك دەزانن مێوان عەزیزی ئەلّوەنە، هەتا ئەو رۆژە ئۆغر دەکات، هەرچییەك بلّێت، دەلّێم: فەرمایشتە،من دەزانم لە دوواییدا هەر پیاوخراپ دەبم، بۆیە دروشمی" دەمت بگرە، سەرت سەلاّمەتە "م هەلّگرتووە...

ئەوەی خێر بێت لەویٚ چنگ دەکەوێت، ئەمانەش لێرە سەرو جزمەیەکی سەربازی پروسیان لە ناو مێشکدایە" چەند شارستانین ئەم حەشاماتانە، شار و لادێکانیان پڕن لە پەیکەر و گۆرستانی تۆپیووەکانیان لە جەنگی جیهانی یەکەم و دووهەم“ هەموو سالّێك رۆژی خەمباری گەل رێکدەخەن ... ئەوەندە زمان پیسن، ئەوەی "خوێنی

بێگان ناوم دەهێنن، سەیری ئەم تۆمەتە بکەن، هەر لە خۆیانەوە تفەنگ بە تاریکیەوە دەنێن!

ئەریٚ وشەی بێگانە چی دەگەیەنێت؟ بێگانە کلکی هەیە؟ یا گوێی زۆر درێژە؟ کەسێك ئەگەر خۆی حەوت شۆر بکات هەر پێی دەڵێن فلآن بێگانە... های های بێگانە ، بە من دەڵێن بێگانە... بێگانەکان دزی دەکەن، مرۆڤ دەکوژن" دەڵێن: خارجێکان هیرۆئین فرۆشن" فۆندەمەێنتالیستن" دەستە رۆنینەکەیان بە گیانی من دەساون، خۆیان لە یەك جەنگدا خوێنی ... ... ٥٠ ملیون نەفەریان خواردۆتەوە"

ئەی هاوار کاری خراپە لە کویٚ ناسنامەی ناسیۆنالیستی هەیە؟ کەی ولآتی هەیە؟ چما کرێکار یا بورژوا ولآتی هەیە! ئایا هەموویان وا دەکەن؟ پاشان گریمان وایە، بۆچی هۆکانی لە ناو نابەن؟ بە من دەڵێن تۆ بێگانی... من

شاره به صویحب و دایه عەرەب وتووه بێگانه؟ کێ؟

"ئەڵوەنیان مرۆڤەکان وه بان دەست هەڵدەگرن"

ئەڵوەنیان، ئەڵوەنیان داره توو شرینەکانی قەسریباخن“ هەمو باڵندەیەك لەسەریدا دادەنیشنەوە، هەندێ جاریش مار! ئەوە نەبێت ئەو جاره که لاوانیان بۆ بەرەی خوێنڕشتن مل کێش کرد، لەبەر دەرگای تەجنید راوەستابوون، لەو کاتەدا " قازێك" به ئۆتومبیلەکەی لەوێوەدا تێپەڕی، عەگاڵەکەی سەریان داکەند و بۆ ئاسمان هەڵیاندا“ وێنه گەورەکەی شەوەیان شکاند“ بوو به یەکێك لەو رۆژانەی وا تامەزرۆیی دەکرێت!ئەوانیش تانك و مودەرەعه بۆ سەر شەقامەکانیان داگردو رەش بگیر بلاوبووەوە، ئێستاش کەس نازانێت چییان بەسەر هاتووه...

www.kurdistannet.org

بەرپای دەکەن، ئاخر کەی رۆژێك لە رۆژان ئەڵوەن زادەکان بڕوایان بە شەڕکردن هەبووە؟ یا هەر وا بە گۆترە ولە خۆڕایی شەڕیان کردووە؟ ئەوە چەند ساڵە کابرایەکی قومارچی،کە کۆمپلێکسی دونییەتی هەیە، بووە بە دەهۆڵ لێدەری کارە دزێو ودڕندەکەی بە چکەکانی شەوە" گوایە رەفیق ودۆستە ئەڵوەنێکەی جارانی لە رۆژنامە رەشێکیان شتی بلاّوکردووەتەوە "، ئەو جارە کە دکتۆر حەسەن هاتبوو بۆ ئێرە، بەو بەیانییە کە هێشتا خێر وشەڕ دابەش نەکرابوو، بە بێ هیچ پێویستیەك وتبووی: دکتۆر ئەو ئەڵوەنیە وای کردووە ..." ئافرەتێکی بوێر دەمکووتی کردبوو و دکتۆریش کناری بێ دەنگی نەگرتبوو. ئەوەندە بێ ئاستە پروپاگەندە بۆ نیاز پیسی شەوە دەکات، بە وەسیلەیەکی وا سوك وئاسان هەڵخەڵەتا، دەشیوێت

دەنگی دەمێنێتەوە، بەڵکو تەرحی داوەتی بۆ هەموو جوێنەکانی کە پێی دەیدا بۆ بیست ساڵی داهاتوو" حەز دەکا چی لۆری کۆمپانیای مرسیدس هەیە بەجوێن و قسەی سووك پڕ بکات وبۆم بنێرێت، بە دڵ وبە گیان پسۆلی وەرگرتنیان ئیمزا دەکات" دەڵێت: منیش سوپاس ... بۆ ئەو ؟.

هەر لەبەر ئەوەی دەڵێن " نان و ئاوی یەکسان" زەمین و ژیانیان لێ کردوین بە دۆزەخ ..... هەندێ کەس هەن دەڵێن " مەگەر پێغەمبەری ئەرمەنێکان بە ئەسپەکەیەوە لە کونی چیاکەوە بێتە دەر وتۆش بە سواری ئەسپەکەی ئەو بگەی بە ئەلۆەن" بەڵام ئەو کابرایە لەوساوەوە لە دەستی نەیارەکانی ڕای کردووە وگوایە هێشتا هەر ئەلۆەن دالدەی داوە! دەڵێن محێدین وتویەتی " ئەوەی ئەلۆەن دالدەی

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

چرای کۆڵانەکان چیرۆك بۆ یەکتر دەگێڕنەوە“ یا بەریز گۆرانی دەڵێن“ زوو زوور نابرێن بۆ ناو جێگا ! کێ ژیان یاری دەبێت لە پاڵ بەهەشتی ون بوو چاو بکاتەوە“ کێ ؟ ئەوە ئەلوەنێکانن“ جۆلانەی منداڵ و نوری یارانی بە جەفا و ئاوازە دوورەکانن!

www.kurdistannet.org

(٧)

ئەی ئەم سوارە ناوە لێرە چی دەکات ؟

مونیر ئەو جارە وتی: " خۆت باش دەزانی راستی هەموو جارێك هەنگوین نیە و پرسیارکردن مافێکی سەرەتایی گشت لایەکمانە" تۆ دەبێ پرسیار بکەیت، شەرابیش، بەتاییەت شەرابە شاراوەکانی ناو ژێرخانەکانی کلێسا کۆنەکان، پرسیار لە دوای پرسیار ئاراستەی لێوە وشکەکان دەکەن، ئەو لێوانەی وا هەر لە ناو گێژاوەی گەڕان بە دوای وڵامێکی گونجاو سەرمەست دەبن و خەویان لێ دەکەوێت. ئەلۆەنزادە سەرمەستەکان کە وا لێ گەڕاون پرسیار لە شەراب بکەن، دەڵێن " شەرابی سوور رەهائیە" رەهائیەکی تایبەتمەندە بە ئێوارەی شەوی خەون بیینینە

www.kurdistannet.org

داخۆ پرسیارەکەی ئەڵوەن بەم بەیانییە پەیوەندی بە هاتنە چاوەڕوان نەکراوەکەی سوارەوە نیە؟

بەش بەحاڵی خۆم نازانم ئیمڕۆ چی روویداوە“ کەی دەستی پێکرد“ رۆژهەڵات یا نا“ لە بیریشم نایەت کەی ماڵ ئاوایی لـێ کردین“ من هەر ئەوەندە دەزانم لە چرکەیەکدا ژیانم کەوتە مەترسی! نەخێر، نەخێر ئەوە من نیم! شەرم ئاوەر نیە کەسێك بترسێت، بەڵام من کەی ترساوم؟

هەر جارێك باسی ئازایەتی و ترسنۆکی بهاتبایە ئاراوە، مونیر دەیوت: هەندێ جار لەترساندا دەبووی بە مشك، بۆچی دان بە ترسەکانت نانێی؟ تۆ کەی لە ناو ترسدا نەژیاوی؟

هۆشیار: ترس لەوەی ئەڵوەن وشك بکەنەوە یا لە داخاندا

دولبەرم هەیە“ ترس لە بێکاری“ لە کار دەرکردن“ لە هەواڵی جەرگ تەزێن“ لەوەی قەرزەکان زیاتر ببێ... ترس ...ترس...ترس ! چی بوو ئەم ترسە بە نەعلەت بووە بەرۆکم بەرنادات، وەك قەناص لە دەستێك لە درزی کونێکەوە بۆسەی بۆ داناوم یا وەك ناحەزێك خوێن بەرچاوی گرتبێ، لە پشت دەرگاکە بۆم راوەستاوە، دڵی بیمارم لە کوتان بخات!

جاران، لەم بەر و لەو بەر ترس نەیدەتوانی روو لە ماڵان بکات“ مرۆڤ لە گازیوەکاندا قومێك لە مەلەکوتی ئەڵوەنی دەخواردەوە، هەرچی ترس و نەحسی هەبو بەری دەدا!

ئێستا من لە کوێ ، ئەڵوەن لە کوێ!؟

دەگێرنەوە، خەڵکانێك هەن لە باکوری ئەڵوەن“ لە سەروی

ناو بیرەکان. ئەو ساڵەی وا زۆر نەهات بوو، مەلاکەی گۆبان
باوەشی پڕکردبوو لە بەرد، دانە دانەیانی دەگردە
دەست"پەیتا پەیتا فاتیحەی بەسەریاندا دەخوێند"هەڵی
دەدایە ناو بیری مزگەوتەکەوە، بۆ ئێوارەکەی رەهێڵە
بارانێکی وا دایگرت چی دەغڵ و دان هەبوو فەوتان، چەند
خانوویەك روخا و ژمارەیەك مێگەل و مانگا مردن
!جادووکەرێك وتی" ئەمە بۆیە روویدا، چونکە مەلاکە بیست
و سێ بەردی فاتیحاوی زیاتری هەڵداوەتە ناو بیرەکە !
لەوێدا، ئەگەر کەسێك نەخۆش بکەوی، کەوچکێکی چا
خواردن لە خۆڵی گۆڕەکەی حاجی مەلا موستەفا دەخاتە
ناو ژێر پیاڵەیەك و ئاوی تێدەکان و دەیخوات، هەیشە بەبێ
ئاو قوتی دەدات، وەك ئافرەتە بە ساڵاچووەکەی ناو دەوارە
شڕەکەی دەشتی شارەزوور کە گەدەی ژانی دەکرد!

یەك عەلاگەی پڕ دەرمانی پێشاندادم و وتی"هیچیان بۆ نەکردم".

ـ ئەی لە خۆڵەکەی حاجیت خوارد؟

پوری هەستایە سەر پێ و تورەکەیەکی تری هێنا و وتی:

کوڕم بە خوا ئەمە دووهەم تورەکەیە دەیخۆم !.

کە ئەو جارە چاوم بە گۆڕەکەی حاجی کەوت، بینیم هەر دەمێکە پاشماوەی ئێسقانەکەیشی نەماوە، بە پڕی چوار گەلآبە خۆڵیان لێ دەرکردبوو!

تۆ بڵێیت حاجی زەلامێکی ئەوەندە گەورە بوبێت؟ کە پرسیار کرا بۆچی تەنها لە گۆڕی ئەم پیاوە دەخۆن؟

وتیان:" کاکە حاجی موبارەکە، ڕۆحم وە قوروانی بێت، حەوت جار بە سواری قامیش حەجی کردووە !"

www.kurdistannet.org

ناوه و وا شەو و رۆژ بەرامبەری گرتووم، بەنهێنی لەو بەرەوە دەرچووە و وا لەلای من سەری دەرکردووە ! ئەگەر بەسەرهاتەکەی بۆ زیرەك ترین دادپەروەر بگێڕێتەوە، بڕوای پیێ ناکات ودووریش نیە سنورداشیشی بکەن: نزیکەی پازدە کەس بووین لە گەلێ قاچاخچی رێککەوتین، لە هەڵەبجەوە گەیشتمە مەریوان ولەوێشەوە شار بە شار و دێ بە دێ" جارێ بە پێ و جارێك بە ئۆتۆمبیل بە شەو وبە رۆژ تا گەیشتینە دێهاتەکانی سەر سنوری تورکیا و لەویشەوە بە هەمان شێوە جارێك بە پێ وجارێك بە ئۆتۆمبیل دێ بە دێ و شار بە شار" بە شەو وبە رۆژ تا گەیشتینە ئەستەنبوڵ" هەر لە هەڵەبجەوە تا ناو ئەستەنبوڵ یەك زنجیرە قاچاخچی بوون" پارەکەمان لەوێ تەسلیم کرد" ئەمجار لێرە ماوەیەكماینەوە وگەڕاین بە دوای قاچاخچی رێگای تورکیا ویونان"

جارێك بە مەلەوانی وجارێك بە بەلەم تا ناو زەوی یونان

ڕۆیشتین" بەرۆژ لە ناو رەز وكەلاوەكانی سەر رێگا یا لە ژێر

دڕكەكان دەخەوتین هەتا تاریكایی دەهات، ئەمجار بە پێ

رێگای دەشت و دەر و شاخەكان و بەناو تونێلە

ترسناكەكەوە گرتەبەر تا ناو شارێك و پاشان بە ئۆتۆمبێل

گەیشتینە ئەسین و ماوەیەكیش لەوێ ماینەوە" پارەمان پێ

نەما" هەندێكمان یارمەتی لە خزمانیانەوە بە دەست

گەیشت" وهەندێكمان كاری هەرزانیان دەست كەوت و

هەندێكیش كە هیچ ئومێدێكیان نەبوو و بۆ ئەوەی لەتە

نانێكیان دەست بكەوێت وكرێی ماڵ بدەن، ناچار كران

سواری ئەحفادە بە تەمەنە دەوڵەمەندەكانی ئەفلاتۆن

وئێریستۆتالیس وخوا بە ناوبانگەكانی یۆنان بن" لێرەشدا

گەڕاین بۆ قاچاخچێكانی رێگای یونان ـ ئیتالیا" یونان ـ

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

بەسەر چوو .. بیست سەعات ملی شكاند .. سی سەعات بە
دزیەوە لە ناو تاریكایی ترێلەی ناو گەشتییەك بە بێ دەنگی
خۆمانمان ماتدا نەكا كەسێك پێمان بزانێت وبە زگی
برسییەوە لە تەمەنمان بەسەر چوو وهەر رانەوەستا“ بوو بە
سی و یەك سەعات راوەستا“ ئۆخەیمان كرد“ با و بۆنی
جوانی دیموكراتییەت و مافی مرۆڤ هات بە ناو لوتماندا“ كە
ویستمان دابەزین، پۆلیسە دیموكراتە ئازاكانی بەرەی
رۆژئاوا چاویان بە ئێمە كەوت و نەیانهێشت دابەزین“
ترێلەكە لە ناو گەشتێكە مایەوە و بەهەمان رێگا بەرەو
یونان بەرێ خرا“ كە پرسیارمان كرد ئێرە كوێیە؟ " وتیان
بەندەرێكی فەرەنسیە"“ سی و یەك سەعاتی تر لە تەمەنی
بار بە سەر بومانەوە رۆشت“ ژن و سێ مندالّەكانم دەبی سی
و یەك سەعات زیاتر چاوەڕوانی هەواڵ وچارەنووسی من

www.kurdistannet.org

سەر لە نوێ سواری ترێلەیەکی تر کراین بەرەو ئیتالیا“ گەیشتینە رۆما وهەر یەکێك رێگایەکی گرتە بەر“ من و برادەرە ساحیرەکەم کە وا زۆر حەز لە نوستن دەکات، گەڕاین بۆ شەمەندنەفەرەی رێگای ئەڵمانیا“ لێرەدا چوین بۆ لای ناسیاوەکەی موینشن" هیچی پێ نەکرا"“ چوین بۆ لای ناسیاوەکەی هامبۆرگ" هیچی پێ نەکرا"“ چوین بۆ لای ناسیاوێکم سێزدە ساڵە لەوێ دەژێت“ جارێ هەندێ قسەی کرد نیوەی خەونەکانمی لە گۆر نا، دوو مانگ لە لای مامەوە" ئەمیش هیچی بۆ نەکردم"“ قاچاخچیە ئاڵتون لە دەست وملەکان هەر ئیمرۆ و سبەنیان پێ دەکردم و درۆ لە دوای درۆ هەتا یەکێکی تر کە زۆر ئەمرۆ و سبەی بە خەڵك ناکات بەرەو سوید بەرێیکردم بەڵام لەسەر سنوری سوید گیرام و بۆ دەنیمارك سنورداش کرام“وا لەبەردەمتان

پاسەوانەكانی خودا و ئەتاتورك و یونان و دیموكراتییەت لە ئەڵمانیام نەكرد“ هەتا پێمكرا بەسەرهاتەكەم بەكورتی گێڕایەوە“ دەنا بەڕاستی گەورەم دە بەقەد ئەمە پەت پەتی و قوڕبەسەریم بینی!

پێی دەڵێن“ تۆ چیرۆكی هەزارو یەك شەومان بۆ دەگێڕیتەوە، بۆیە سوارە دەبیٚ درۆیان بۆ بكات، درۆیەك لە ڕاستی بچێت:"لە زاخۆ بە مەلەوانی لە رووباری (زاب) مدا وگەیشتم بە زەوی توركیا. لە سلۆپییەوە سواری پاس بووم هەتا گەیشتم بە ئەستەنبول، لەویشەوە بە جەوازیكی مزەوەر بە سواری فرۆكە هاتم بۆ ئێرە! من سیٚ هەزار دۆلارم بە قاچاخچێكە دا.. نەخێر ناوی نازانم...“ ئەوها بە كورتی. ئەوەی راستی بێت دەبیٚ هەر وای لـی بكرێت، دەنا دەبیٚ بۆ هەر پەنابەرێك مانگێك زیاتر بۆ بەسەرهاتەكانی

خۆی بگێڕدرێتەوە چەند مانگێك دەخایەنێ“ جا کێ ئەوەندە کات تەرخان دەکات گوێ لە هۆکانی پەنابەرێتی بگرێت؟ پێویستیشیان پێ نییە“ دەنا تەنها رێگا بڕینەکە شایەنی دان نانە بە مافی پەنابەرێتی ئەو کەسانە“ بەڵام ئەڵێی چی، ئەوەی راستی بێت"ئەمانە خۆیان دەنووسن و دەڵێن: مرۆڤ ئازادە لە هەڵبژاردنی جێگا و شوێنی خۆی، کەس بۆی نییە دەخاڵەت بکات" کەچی بە گوێی قسەکانی خۆیان ناکەن“ وای دابنێن کابرا نەك بۆ داوای مافی پەنابەرێتی“ دەیەوێت ماڵ بگوێزێتەوە“ ئەوێی بە دڵ نیە“ ئیسلەندی بە دڵە“ بە وان چی؟ خۆیان و کاڵاکانیان بۆ هەر کوێ بیانەوێت بە بێ ڤیزە دەڕۆن“ بەڵام بۆ خەڵکی تر دەیان یاسایان دەرکردووە“ هەزار تەشقەڵە بە خەڵك دەکەن...

www.kurdistannet.org

وایه" کوره هەی ریامه قەور باوگەگەی باوگ دروزن" دەنا بۆ نایەڵن هەر کەسێك باسی راستێکەی خۆی بکات؟ مەگەر نالێن مرۆڤ ئازادە؟" کوره ئازادی چی؟ مرۆڤ ئازادە بکرێت بە سواڵکەر" بە بێکار" بە کرێگرتەی هەرزان" وەقسە قەوێگانیان قوڕ خستنەسە سەر عالەمەگە، شیت وهار عالەم کردنە" هەر ئیژید ئینتصاراتەکان گورگەگەی عوجەس!"

بەتایبەتی لەلای "برا"کوردەکانی خاوەن پیتزا و ریستۆرانت" کە پەنابەرێکی تازە دەگات، چەند هەزار مارکێك قەرزارە یا هاوسە و منداڵی هەیە، دەیەوێت بە زووترین کات بۆ ئێرە بیانهێنێت، ئەمەش پارەیەکی زۆری دەوێت، بۆیە ناچارن بە زووترین کات بەدوای کار بگەڕێن بەبێ ئەوەی فێری زمان بن، ئەم بارودۆخە ناچاریان دەکات توشی ئەو برایانە ببن!

شەرەف ئەلدین:بەسەر هەردوو چاو، بەلاّم جەنابتان کار نازانن!دەبیّ یەکەم جار فیّری کارەکە ببن!

فەرهاد:کاکە قاپ شۆردن وپاککردنەوەم پیّ دەکریّت!

شەرەف ئەلدین:بەراستی من حەز دەکەم برا کوردیّکم لە لا کار بکات، بۆچی کابرایەکی روس یا سیریلانکی یا یوگسلافی سەگ باب بهیّنم، ئیّمە باشتر لە یەکتر تیّدەگەین!

فەرهاد:بیمەی کارم هەیە؟

شەرەف ئەلدین:ئەمە کیّ فیّری کردی؟ کاکی مالّی مامە دەیدا!

فەرهاد:ئەگەر نەخۆش کەوتم، کریّی کار وەردەگرم؟

شەرەف ئەلدین:چۆن پارەت بدەمیّ بەبیّ ئەوەی کار بکەی؟

فەرهاد: ئەی ئیجازەم هەیە؟

شەرەف ئەلدین: ماڵی مامە پارەی هەمووی دەدا، مەگە لەوێ پارە وەرناگریت؟

فەرهاد:با

شەرەف ئەلدین: ئێ! !ئیتر چیت دەوێت؟

فەرهاد: ئەرێ خەلکینە، کاك شەرەف ئەلدینی بێ شەرەف هەقی چییە من لە جێگایەکی تر پارە وەردەگرم یا وەرناگرم؟ بە ئەو چی؟ ئەلێی لە گیرفانی باوکی دەردەچێت! برا دایبنێن پێش کارەکەم دزی دەکەم، بەرتیل لە خەڵك وەردەگرم، کارێکی تر دەکەم، بە ئەو چی؟؟!من رۆژی حەوت سەعات قاپی بۆ دەشۆرم زەوی بۆ پاك دەکەمەوە و چەند کاری تریشی بۆ چێ بە جێ دەکەم، ئاخر بە ئەو چی؟؟!

شەرەف ئەلدین: چۆن بە من چی؟ئەگەر بە دڵت نییە،برۆ

ئەو پارەیە رازییە و زۆریش مەمنونە، و ئەوەندە چەقەچەنەییش ناكات!

فەرهاد: كاك شەرەف ئەلدین، كەی پارەكەم بۆ زیاد دەكەیت؟

شەرەف ئەلدین: برا بە كوردستان، بە گۆڕی شەهیدان پارەكەم بۆ زیاد دەكردیت، بەلاّم وەك خۆت دەزانیت: كرێیەكی زۆر دەدەم، مەواد گرانە،كار كەمە، بیمەیەكی زۆر بە حكومەت دەدەم، قەرزارم، هاوینم لەبەردەمدایە، هەتد..

فەرهاد: كەی كرێكەم دەدەی؟

شەرەف ئەلدین: سبەی یا دوو سبەی كار هەبوو، پێج سەد ماركت دەدەمێ، باقێكەیشی دوایی، من پارەی كەس ناخۆم!

فەرهاد: ئاخر پێویستیم بە هەمووی هەیە، دەمەوێت...

www.kurdistannet.org

ئەم پیاوە بە کەرامەت و ماقولاًنە ئەلّێی تفیان کردووەتە ناو دەمی یەکتر، هەموویان بەیەك زمان قسەدەکەن، خوام کردبێت خاوەن کارەکە خەڵکی چواردە ئەستێرەی پاش خۆر بێت! مرۆڤ شەرمەزار دەکەن ئەوەندە(مەقتەلی ئیمام حوسێن دەخوێنن)! لەم دە ساڵە دواییەدا، نرخی پێداویستەکانی ژیان چەند جارێك بەرزکراونەتەوە، بەلاًم یەك نرخ هەیە هەر وەکو خۆی ماوەتەوە و دەمێنی:نرخی کرێی کار لە لای ئەمسالی کاك شەرەف ئەلدین!

شەرەف ئەلدین: کاك قاسم بە خێر بێیت

قاسم: خۆشبیت، تۆ چۆنیت؟

شەرەف ئەلدین: وەڵلا برا باش نیم!

قاسم: خێرە کاکە!

شەرەف ئەلدین: وەرە چاکە بۆ کورد بکە، ئەو خوێریەم

ئەوا منیش بەم بەیانییە توشی ئەم گومان وئازارە بووم وهەر چرکەیەکی زیاترو زیاتر دەمخنکێنێت، بۆچی گومان نەکەم؟ لەوەتی مێشکم بە شتەکان دەشکێت، دەزانم مامۆستا وەلید مامۆستای وانەی هونەر بووە، دەرسی وێنەکێشانی بەخۆم وتووە، کەچی سوارە هاتووە ودرۆی ئەوەم بۆ دەگێڕێتەوە گوایە وەلید ئێستا "شوفێری تەکسیە"! لەوە دەترسم سوارە ئەفەندی خۆی بەسەر من بە درۆ رادەهێنێت! کاکی برا "خۆ من دادپەروەرەکەت نیم" وەلید چی هێناویەتی بەسەر شوفێری؟ پەنجەکانی بۆ سوکان گرتن دروست نەبووە" پەنجەکانی هەر لە ئەزەلەوە بۆ وێنەکێشان دروست بووە! دەڵێت " شارەکە کی مایە لە ناوی، چۆڵ و هۆڵ بیە" !هەی قوڕ وە ئەقڵت بەدبەخت بۆ خۆت و قسە بەتاڵەکانت"هەی زوانت بوڕن پدەر سەگ"

ئەو نازانێت ئەم باسانە چی بە سەر من دەهێنن! نازانێت چاوەکانم ئەگەر کوێر نەبن بە جێم دەهێڵن" نازانێت ئەگەر قاچەکانم ئەفلیج نەبن وەکو ئەسپەکەی ئیباو سەر هەڵدەگرن" دەستەکانم گۆج دەبن!

قسەکانی ئەم کابرایە بۆنی خوێنی لێوە دێت" بەراستی کابرایەکی کەم ئەقڵە... ئەوە شەوە بەو هەموو دەسەڵاتەیەوە،ساڵەهای ساڵە دەکوژێت ودەبڕێ، خانوو دەروخێنێت، باخ لە ناو دەبات، بە زۆر خەڵك لە شارەکە دەردەکات، لاوەکانی دوچاری کۆچکردن کردووە، بەڵام شارەکە بە هێزو سۆزی ئەلۆەن و پردە قارەمان هەر وەکو خۆیەتی، ئەلۆەن دەیچێنێ وسەوزی دەکات و لەو لاوە ئەلۆەن زادەکان گۆرانی:

لە خانەقین کردنمە دارا

له خانەقین تا کەڕادە

خوینمان رژیایە لە جادە

دەن لە لیم وە خۆم نێزانم

روژ وە روژ زیاد بوگ ئیمانم !... دەڵێن...

لەم کاتەشدا ئەڵوەنیش سنگ بەرز دەکات ودەنگی تاڤەکەی جۆش و خرۆشتر دەبێت! ئەو تاڤەی وا هێشتی خودادادعەلی" ئەی ئەڵوەنم، ئەی ئەڵوەنم" بلێت وجەعفەر حەسەنی فێر گۆرانی وتن کرد" کەچی ئێستا سوارە هاتووە و دەڵێت:" ئیسە باوگ و دایکەگان حەز لە منالەگانیان نێکەن، نێزانن چە وە پییان بکەن" مالەگان فرەی نە سەلاجە و نە غەسالەیان مایە " گە چشتیگ فروشتنە"

مالەگان فرەیان تەنیا بەرە ها تی ..!

www.kurdistannet.org

بەدوری نازانم، بەلاّم بۆ پێشتر گوێم لێیان نەبووە؟ من بۆ گوێم لێیان بێت؟ بۆ چی من لە کوێم؟ کێ پێم دەلّێت " چیم لـێ هاتووە"؟

ـ تۆ هیچت لـێ نەهاتووە، مەگەر یوسف پێی نەوتی:"ئەلّێی ئەم دە سالّە لە دۆلّی بالیسان بووی" وجەماعەتیش دەستیان بە سنگەوە گرت ئیتر بۆچی گومان لە خۆت دەکەی؟ مەسەلەکە زیاتر ئەم بەیانییە قیزئاوەرەیە وئەم کابرایەیە کە ناوی خۆی ناوە سوارە و تەقینەوەی بۆمباکە و ئەم رۆژە دووروووە وێرانکەرەیە!

ئەمە من نیم، نەخێر، نکولّی لەم بوونە دەکەم گەر خۆیشم بم، ئەمە من نیم ..... ئەمە کەسێکی ترە ترس دایگرتووە! ئەوە سوارەی مالّ شێواوە، سوارەی کراو بە ژمارەیەك“ بە

هەمان رەنگە گەنمیەکەی جاران، هەمان رۆیشتنە هێمنەکەی، بەرسمێڵی گرتووە و پرچە کورتەکەی وەکو جاران بۆ سەرەوە شانەکردووە، کراسێکی ئوتوکراوی لەبەرە کە رەنگە بۆ شاییەکەی لەبەری کردبێت" پێڵاوێکی بریقەداری قاوە ڕەنگی لە پێیە، بەگشتی لەوە ئەچێت بۆ دەرس وتنەوە یا بۆ بەردەم چایخانەکەی کرندی بڕوات، لەوێ لە گەڵ مامۆستا برادەرەکانی دەمەتەقە و باسە بێ کۆتاییەکان دەکەن. هەموو ساڵێك و لە هەموو مانگ ورۆژێکی هاوین وپایز لە هەمان کات وشوێندا هەمان کەسەکان کۆدەبنەوە" لە پشتەوە چایخانەکەی مەدهوش ودوکانی فیتەرچییەك هەبوو کەمال وبراکەی لەلای کاریان دەکرد، کە بەرەو سینەمای (خەزرا) دەچوی رێك لە سوچەکە، دوکانی حەکیم (دۆڵدرمە) فرۆش بوو، ئەو

گیرابوو.لە ناوەڕاستدا فلکەی کرێکاران بوو، بەیانیان دەیان کرێکاری بیناسازی بۆ دەرکردنی نانی ڕۆژانەیان لەوێ ڕادەوەستان، لە هاویناندا، لە کاتی پشودانی گشتی قوتابخانەکان، ژمارەی کرێکارەکان زیاتر دەبوون" کرێکاری چی، منالێ وردگە بوون" زۆر لە منداڵ و تازە پێگەیشتووی دنیای مەینەتی بنەماڵە هەژارەکان، لەبری سەفەرکردن و پشودان، زووتر لە خەو هەڵدەستان، بەڕێگاوە لە لای خاڵۆ وارانی (باوکە هێمن وبەرێزەکەی مەحمود" ئەو مەحمودەی وا ئێستاش کەس نازانێت بۆچی کاتێك لەریزی ئاوەڵەکانی بە سەرچەماندن وچاو بەستراویەوە بۆ دادگا فالتۆکەی هەیئە ئەلخاسەکەی کەرکوك دەبران، میخێك بە ناو پێیدا چەقی وتێدا چەمایەوە !

هەندێ کەس هەبوو دەیانووت" میخەکە زانیبوی مەحمود

دانابوو به پێی ئەسیرەکان بچەقێت) ماستیان دەکڕی و خێرا خێرا دەچوون بۆ چایخانەکەی تەنیشتی یا لە چایخانەکەی بەرامبەری لە تەنیشت کەباب خانەکەی مەنسور کەبابچی، بە نانەوە لە گەڵ چای دەیانخوارد و دەچوون بۆ لای فلکەکە“ ئەگەر بەختیان هەبوایە یا ئۆستایەکی ناسیاو بهاتبایە دەبران بۆ سەرکار" چەندین هاوین لەوێ رۆژم کردەوە"“ ئەوەی بۆ سەرکار نەبرایە بە خوێڕی ناو دەبرا، توشی جۆرەها قسەی سووك دەبوو و پێی پێدەکەنین هەندێ خاوەن کار هەبوو بەفیز و کەشخەییەکەوە دەهاتن بۆ کڕینی هێزی بازوو“ تەنانەت هەندێ جار جمێنشیان دەدا“ هەموو هێزفرۆشەکان لێیان کۆدەبونەوە" ئەتگۆ کۆڕەپانی مەشقکردنی سەربازیە"، هەمویان بە پێوەوە رادەوەستان، دەبێ راوەستن، جا کێ

سەبریان بە خۆ دەدا، هەتا دەوروبەری کاتژمێری هەشت ونیو لەوێ ڕادەوەستان "بەڵکو گەلاًبەیەکی خشت هات"، کە ڕۆژەکە هەر نەهات ببوایە، بە مەلولیەوە ڕێگای ماڵەوەیان دەگردە بەر" ئەتوت حەوت برایان کوژراوە" بەر چاویان ڕەش دەبوو" چەقۆیانت لێ دابا خوێنیان لێ نەدەهاتە دەر". . !

ئەو ڕۆژە هاوینەی وا ئەحولە بەنا، هۆشیاری پازدە ساڵی بۆ سەرکار برد، بۆ (حەی ئەلعەسکەری) یەکەمجار ئاوی دەخستە ناو خەباتەکە، بەلاًم کاتێك یاسین خەلیفەی موقاول هات، لە جێگایەکی بەرزەوە هاواری کرد:"عەماڵەگان بان ئەڕا ئێرە " هەموو کرێکارەکان لە دەوروبەری کۆبونەوە، وتی:" ئەی کیسە چەمەنتوانە گشتی بووەن ئەڕا ئەورە "!

www.kurdistannet.org

هەڵبگرێت ورسوا ببێت، جارێکی تر بۆ سەر کار نەبرێت" هەتا پێی کرا هێزی بە خۆی دا، کیسەکەی هەتا بان ئەژنۆی هەڵگرت وبە خشکە خشك گەیاند بە شوێنە دیاریکراوەکە. ئەمەیە سەرکەوتن، کام پاڵەوانی کرماشان وقەسر شیرین ئەمەی پێ دەکرێت؟ دەموچاوی گەشایەوە، دەتوت رۆژە و هەڵدێت" ئەلوەنە وقورگی شەوەی گرتووە! خەوی پێدەبینی، بە شانازیەوە بۆ هەر ماڵێك برۆیشتبایە باسی دەکرد" ئەزانن چی، من ....." هەتا رۆژێکیان مەحەمەد پێی وت:"دە بەسە، چمان قن تەیارە صونع کردیدە"... هۆشیار نەیزانی لەوەودوا بە شەق بۆ سەر کار دەینێرن، ئەگەر بلێت" ناتوانم کار بکەم، یا ئەمرۆ ناچم بۆ کار " تازە خوێنی کەوتە کاسەوە، ناتوانمی چی، شەڕ ومرافەی دنیا دەبوو ئەگەر بۆ کارکردن نەرۆیشتبا، دایکی پێدەوت" کوڕم

www.kurdistannet.org

ئاسایی بازاری کاری پێدەدا، کاتێك تەها خەریکی دروستکردنی دیواری هوتێلەکەی تەنیشت پردە سەوزە ئاسنینەکە بوو، لە سەروی دێی کارێز بەرەو رێگای پالآوتنی ئەلّوەن(مصفی الوند) بوو، پێش ئاوایی دارا کە وا بەچکە شەوەکان خشتیان بەسەر خشتەوە نەهێشت“ هۆشیار خشتی بۆ بەردەستی دەهێنا، براکەی تەهایش چەمەنتوی دەهێنا، رۆژێکیان براکەی ویستی دەسەلآتی خۆی بە من پێشان بدات " تو بچو چەمەنتۆگە بار" ئۆستا تەها براکەیی دایە بەر خشت و وتی" خۆت ئەرا نێچید باریدەی"

تەها چەند بە خۆشەویستی وبەحورمەت لە گەلّ کرێکارەکان هەلّسوکەوتی دەکرد، ئەوەندەی تر لە لآی من خۆشەویست تر بوو...

www.kurdistannet.org

بناری ئەڵوەنەکەت، بڕۆ بۆ ڕونیٚ، بۆ لای دەنگی هۆرەکەی حاجی عەبدوڵلا، هەی کێوی!! تۆ هەر باسی ئەویٚ دەکەیت!!

هۆشیار: بەلاّم چۆن؟ تازە من ئێستا خۆم لە ناو دوریانێکدا دەبینمەوە، نە لەویٚ و نە لێرە لە من تیٚ دەگەن، منیش هەندیٚ جار ترسم هەیە لەوان تێنەگەم، نە دەتوانم مل بۆ ئەویٚ کەچ بکەم، ونە بۆ ئێرەی کەچی دەکەم، هێشتا بە ڕێگا دژوارەکەی خۆمدا دەڕۆم، زمانیشم یاخی و یاخی تر بووە، ئەی چ بکەم؟ من هەر دەبیٚ بۆ هەڵهاتنی ڕۆژی خۆم بژێم...

دەڵێن: کار مرۆڤی دروست کردووە!

کو؟ ئەوە لەم شارستانیەتەشدا کار کراوە بە کورەخانەی مرۆڤ سوتاندن و دەبیٚ سوپاسیش بێت، ئەوە نییە کابرایەك

ئەم کابرایە سوارەی ئەڵوانزادە نییە!! نەخێر، من سوارە دەناسم ، با... با، چۆن ئەڵوەن دەناسم ئەوها سوارە دەناسم، ئەو کاتیٚ گوێی دەگرت، نە لێوی بە یەکەوە دەنوساند نە ناو چەوانی گرژ دەکردەوە نە چاوی زەق دەکردەوە و نەیش پرچ و ریشی سپی بوو، بە هەموو تەمەنم بە چاوی پڕ ئەسرین نەمدیوە ...

- بۆچی فرمێسك دەڕێژێت؟ ئەو فرمێسکانە بۆ چارەرەشی منە یا بۆ حاڵی خۆیەتی؟

ئەوجا چۆن نەگری؟ بۆ یەکەم جارە دولبەر وسیٚ منداڵەکەی بۆ ماوەیەکی ئەوەندە زۆر بەجیٚ هێشتووە" شەو و رۆژ لە زکر و فکریان غافلٚ نیە".

www.kurdistannet.org

ئەمە چ گێژاوەیەکە ریشی گرتووم؟ نەخێر گێژاوە نیە زیاتر گومانە لەم کابرایە کە ناوی سوارەی لە خۆ ناوە. گومان لە بونێکی ئاشنا دەکەم، لە هەمان کاتدا بە نابەجێی دەزانم بلێم"جا سوارە کێیە؟

نەخێر ئەوە من نیم" پاکانە دەدەم لەم پرسیارە گەورەم ... (لەبەر خۆمەوە وتم) هەرچەند ئەو گوێی لە هیچ وشەیەك نەبووە بەلاّم داوای لێبوردنی لـێ دەکەم، خایش میکونم ئاغا ...!

من رێ بە خۆم نادەم پرسیارێکی وا پوچ لەم کابرا بەرێز و سالارە بکەم. تازە کار لە کار ترازاوە ودەبێ وەك پرسیارەکەی ئەلوەن بینوّشم! جا چی بنۆشم؟

نەخێر من بە هیچ شێوەیەك باسی نۆشینم نەکردووە، کاك سوارە رێك لە بەرامبەرمدا دادەنیشێت، کە هەلّدەستم،

www.kurdistannet.org

خوا نەخواستا بڵێم" ئەمە یەکەم جارە ڕووبەڕووی یەکتر بینینێکی وا نائاسایی بومەتەوە. ببورن ئەوە من نیم، یەکتر بینینی ئاشنایەك بە نائاسایی دابنێم، نەخێر حاشا دەکەم، جا بۆ نائاساییە؟

پێم وا بێ مەسەلەکە چاوپێکەوتنی نائاسایی ئاشناکەم نیە، هەرگیز، مەسەلەکە زیاتر ئەم بیانییە سیس ورەنگ زەردەیە وجێگای یەکتر بینینەکەیە،دووریش نییە ئاوازی تانگۆکە بێت" نەخێر من هەرچییەك ڕوو بدات ئۆبالّەکەی دەخەمە سەر ئەوەکانی دی" ئەمە کارێکی ئاسانە و بە هەموو کەسێك دەکرێت" مەسەلەکە خۆمم، خۆم، بەلاّم بەکەس مەڵێن" بە کەس مەڵێن کەوا دڵێکی وێران بووم پێوەیە !

ئا ئەوە کاری خەونە دورەکانە" دەزانم، دەزانم بەم زووانە منیش دەرۆم و چاوم پێ ناکەوێت" بستێك خاکم بۆ تەرخان

لەبەردەم بێت، ئیتر ئەوەکەی تر ئاساییە، ئاسەواری چی، بەسوودی چی دێت"" بەڵام داخی گرانم هەر دەمینێتەوە: پێڵاوەکان قومار و سەوداکاری بە چارەنووسی نان لـێ براوەکان دەکەن" ژەهرەکانیان دەخەنە ناو مێشك" دەیانبەن شەڕیان پێ دەکەن"دنیایەکی دەوێت هەتا درکی پێ دەکەن، ئەوسایش دڵم هەر بۆ دڵە حەپەساوەکان" بۆ چاوەڕوانی منداڵەکانیان دەقرچێت!

جا ئەوە چ سوودێکی دەبێت؟ هیچ، ئەوە نەبێت منیش وەکو ئەوان گۆرانی بە باڵای ئاواتە ئەویندارە بە جێ ماوەکانی مێژوو دەڵێمەوە"بەرز بێت ئەو دەنگە، بەرز! هاورێ! ئەو دەنگە دەناسمەوە، ئەوە دەنگی خۆمە" مەسەلەی خۆمە، لە گۆریشدا بم گوێم لـێ بێت ژیانم دێتە

مەسەلەکە هەرچییەك بێت یا نەبێت، ئەم بارودۆخە هیچ لەو راستیە ناگۆرێ کەوا من هەست بە نائارامیەکی نائاسایی دەکەم ...

بە دەستی راستەوە جگەرە بە جگەرە دادەگیرسێنم و بەدەستی چەپم سەرم دەخورێنم" خێرا خێرا میزدەکەم" قوری و کتری بە پێچەوانەوە چای تێدەکەم چونکە قورێکە بچوکە و بەرگەی چای خواردنەوەکەمان ناگرێت" بە درێژایی رۆژەکە چای لـێ دەنێم، و هیچ یەکێکمان بایەخ بە ساردی و گەرمی چایەکە نادین، چونکە خاوەن ماڵەکە لەوێ تێدەپەرێت"دەبینێت پەنجەرەی موبەقەکە بە هۆی هەڵمی چای کولآن یا هەڵمی چێشت لێنان تەماویە" لەترسی خانم شوتە دەبێ بەبەردەوام یەکێکمان پەنجەرەکە بسرێت، وای لـێ هاتووە رقم هەستێت لە خۆراکی گەرم ...

کردید؟ که رۆژ باشی لێ دەکەم. له ولأمدا دەلێت"خۆشبیت حەیاتەگەم وە سەیارە بەنەمان ؟

کاك سوارە شەو باش.

له ولأمدا "خۆشبیت کاکە، وە قەتار چم خاسترە؟ نەنەمە ناوی؟ ...

www.kurdistannet.org

(٨)

دەبێ ئەم کابرایە وا ناوی سوارەی ئاشنامی لە خۆی ناوە کێ بێت؟ بۆچی وای لە خۆی کردووە؟ سەرلـێ شێواو وگێژ؟ بۆچی ئەوەندە درۆی زل زلم بۆ دەکات، شەرت بێت زمانی ببڕم هێشتا ئۆخەی ناکەم...

ئاخ گەر مێوان نەبوایە!

دەڵێ: بەچکە شەوەکان لە تۆڵەی سەرهەڵگردنی دارەکانی کەلآت، دارە زلەکەی ناوەڕاستی فلکەکەی مەسفا ئەلوەندیان سەربڕیوە تا خەڵکی شارەکە لە سێبەرەکەی بێ بەشی بکەن" ئاخر بڵێ هەی نامەردەکان، بۆچی حەسادەتان لە سۆزی دارەکەمان دێت؟ خۆی باوەشی بۆ بێ چارەکان کردۆتەوە و لە ئامێزیان دەگرێت" دڵیان بە

باسی تالآن کردنی کوێدی و رووخاندنی وێستگای شەمەندنەفەرەکە"خەرە مردێگە"دەکات“ ئەی خەڵك بە چی بچن بۆ جەلەولا" حەسیبە دەیوت: جەلەولەو"“ ئەو هەموو مەڕ و مریشکانە بە چی بۆ شارەکە بهێنن ؟

هیچ دوور نیە ئەم کابرایە من بە گێلە پیاو بزانێت، هووو، جا کێ دەزانێت ئەم کابرایە چۆن بیردەکاتەوە؟ پرسیارەکانی سەرسامی کردووم، هەروا عەیبیش نیە دان بە ترسەکانم بنێم ئاخر سەیارەی چی؟ قەتاری چی؟ نەنەمە ناوی چی؟

ئەم بەیانییە بۆ گومان کردن لە دایك بووە“ بۆیە منیش هەتا دێت گومانەکەم قوڵتر دەبێ! ! تازە ناشتوانم بەشیوەیەکی تر بیر بکەمەوە" ئاویگ برژێیگ گردەو نێوگ" !

پێموت زمانەکەت تێناگەم، ئەمجا ئەویش بە ئینگلیزیەکی شرِوبە دەست قاچ وتی: تۆ لە دەست سەددام هەڵهاتووی؟

هۆشیار: نەخێر! ! !

ئەی لەم چارەیە! برینم کەمە، ئەمیش هاتووە ئەوەندەی تر برِینەکانم دەکولێنێتەوە، من لە کوێ دەتوانم بەرگەی ئەم هەموو برینانە بگرم؟

ئافرەت: قاوە دەخۆیتەوە؟

هۆشیار: بەڵێ

ئافرەتەکە قاوە و کۆلا و ئاوی دامێ لە گەڵ سەموون و گۆشت! !و وتی" بیرە ناخۆیتەوە؟

هۆشیار: نەخێر

هۆشیار: تۆ خەڵکی کوێی؟

ئافرەت: خەڵکی تائیتی.

www.kurdistannet.org

ئەسمەرە“ بە روویەکی خۆشەوە وتی" من جوتەم لە زکدایە !" بای!

هۆشیار چی پارەی خوردەی هەبوو خستیە ناو گیرفانی و سەفەرێکی خۆشی بۆ خواست!

بۆچی ئەو ئافرەتە بەو شەوە لەناو ئەو قەتارە ئەو پرسیارە ئاراستەی من دەکات، بەبێ ئەوەی وشەیەك لە گەڵ یەکدا بلێین؟

ـ هەر ئەڵێی کۆترە سپیێکەیە!

لەوەتی لەو ماڵە دەژێم هیچ کۆترێك لە تەنیشت پەنجەرەی ماڵەکە دانەنیشتۆتەوە“ بەڵام ئەو رۆژە لە بەردەم تەلەفزیۆنەکەی (حەوت برا) تەماشای هەواڵەکانمان دەکرد:فرۆکەکانی ئەمریکا بۆمبابارانی عێراقی دەکرد، لەم

هۆشیار: جەنگە، جەنگ، تۆ چی دەکەی لێرە؟

کۆنتراستێکی دەگمەن دەسەلاَتداریێتی کرد" چاوێکمان لە تەلەفزیۆنەکە بوو وچاوێکمان لە کۆتری ئاشتی" تەماشای دەکردین" سەیر ئەوە بوو لێی نزیك دەکەوتینەوە،نەدەفڕی، زەق زەق چاوی بە چاومان دەنا"دوور نیە گاڵتەی بە ئێمە هاتبێ: ئاشتیتان دەوێت؟

ـ فەرموون ئەوە جەنگ!!

کارتان دەوێت؟

ـ ئەوە بێ کاری یا خزمەچێتی!

پێکەنینتان دەوێت؟

ـ فەرموون ئەوە جەرگ سوتاندن!!

سورکێو وتی" لەوەیە بەو نیگایانەوە پێمان دەڵێت"دنیا وا

سورکێو وتی"نشتنەوەی ئەم کۆترە سپییە لەم کاتەدا لە تەنیشت پەنجەرەکە هێمایەکە بۆ نیازەکانی ئێمە" ئێمە نە جەنگی شەوەمان دەوێت و نە جەنگی شارستانییەکان" ئەم جۆرە شەرانە، شەری ئێمە نین" دوو قەلە رەشەکەن و بە یەکتری دەلێن:" رووت رەش"" دووریش نیە ویستبێتی پێمان بلێت:" لەوەتی زەمین زەمینە" هەروا بە دەست دەسەلاتدارەکانەوە دەسوتێنرێت" بەلام دنیا هەر ئەوە نیە" تەماشای من بکەن" دنیا هەر شەر نییە" خۆشەویستی و جوانیشە!خەم مەخۆن ئەمە تەنها چارەنووسی ئێوە نیە" ئەمە چارەنووسی ملیونان مرۆڤە!

بۆیە" دڵ هەر یەکیگەو سەوزە بردگەسەی"!

لەم لایشەوە کابرایەك بە ناوی مام سوارە تەوقەم لە گەڵ دەکات!

گرتنەبەرەکەشی نەبێت، هەر وا بە هەوەس ڕێگەی گردووەتە بەر" کێ دەڵێت ئەم کابرایە ڕێبوارە"هەمان ئەم پرسیارانە لە خۆم دەکەم" جا کێ دەڵێت من منم؟؟

تەماشای دەورو بەری خۆم دەکەم، دەبینم ژوورەکەم جیاوازیەکی وای نییە لە گەڵ ژوورێکی ئاسایی ناو ماڵێکی هەژاری قەراخی ئەلوەن، هیچ بەڵگەیەك نییە کە ئەم ژوورە بەشێکە لە جێگایەکی ناسراو بە شارستانییەت“ سەر دیوارەکان بە تابلۆی ڕەنگاورەنگە جوان و پڕماناکانی شیرین و ژیان ڕازاوەتەوە لە گەڵ وێنەیەکی گەورەی ئافرەتێکی بەساڵا چوو، چاوە پڕ پرسیارەکانی پێم دەڵێن:" تۆ لێرە چی دەکەی؟ پێت وا بوو لێرە ڕزگارت دەبێت؟ پێت وا بوو لێرە شەڕوشۆڕ کۆتایی پێ دێت وبە

وێنەیە لە ناو ژوورەکەم هەڵواسراوە؟" بەڵام وڵامێکی وام پیٚ نییە وەهەر ئەوەندە دەزانم هێزێکی زۆرم پێدەدات. .

هەندیٚ جار دەڵێم"هەر ئەڵێی میم حوسنی یە، نەخێر دەقاودەق خۆیەتی.بڕوانە ناوچەوانی، بڕوانە، بڕوانە چۆن گەرمی بەردە سپێکانی چەمە وشك بووەکە رەنگی پێستی قاوەیی کردووە" سەرپێچەکەی سەری لە هەمان ئەو سەرپێچە دەچێت وا عەزیز بۆیی هێنابوو"" کتێبخانەیەکی بچوك، ناسیارێك پێشکەشی کردم، کتێبەکان بە پەرش و بڵاوی لە سەر یەك دانراون و لە سوچەکانی ژوورەکە رۆژنامە، کتێب و پەرەی بە کەڵك و بیٚ کەڵك بڵاوبوونەتەوە" تەپڵەی جگەرەکە لە جێگا خۆشەویستەکەی خۆیدا بەرێزەوە جێی خۆی گرتووە، منیش بە هەمان رێزەوە ئەوەی خۆی بیەوێت دەیدەمیٚ، سوتکە جگەرە و

وەکو جێگای نوستنی رەزا شایە، هەر ئەڵێی باشترین دارتاشی دنیا بە شێوەیەکی تایبەت بۆ منی دروست کردووە.کاتێك لە سەریدا پاڵ دەکەوم شا بە گونم نازانم هەروا مێزێکی نووسین کاتی خۆی جەبار پێشکەشی کردم. مێزی نوسینەکەم کە گابریەلا سەردینی کاتی خۆی پێشکەشی کردم، جەبار بردی بۆ ئەتەلێ بە بایەخ و بە هاکەی"فەرشەکەش یەکێك لە دوورەوە بیبینی ئەڵێ فەرشی کاشانە، ئەمەش دانشتووی پێشووی ئەم ژوورە پێ .. ش ... کە ... شی کردم !ئەوەی بۆنی شارستانییەتی پێوە بێت تەلەفۆن و فاکسەکەیە، کەچی ئەمەش بووە بە ئاگر و دەمسوتێنێت کاتێك زەنگ لێدەدات بەترس و لەرزێکەوە دەستی بۆ دەبەم، چونکە هەر جارێك ئەرکێکی زیاترم بەسەر دێت" ئەرك لە دوای ئەرك" جارێك داوای چەند هەزار

به گیان جیٚ به جێم دەکرد ئەگەر کات وپارەیەکی کەمم هەبوایە !.

مونیر سەرلەنویٚ دووبارەی پرسیارەکەی دەکات کە ڕەنگە پێنج سەد هەزار جار لێی کردبێتم: بۆچی هیچت نیه، ئەی ئەو هەموو ساڵە چیت کردووە ؟"

هۆشیار: تەنها قاچاخچیێتیو دزی و جەردەیی و گەوادی و جاسوسێتی و ماستاوکردنم نەکردووە، دەنا هەر لە کرێکاری بیناسازی و کەناسی و دەواجن و وەرگێڕی و پیتزاکردن وقاپ شۆردن وزەلاتە دروست کردن هەتا فەرمانبەری و کەلنەری ومامۆستایەتی و چەندین کاری ترم کردووە" میراتی باوکمە بۆ من ماوەتەوە، کتومت لە باوکم دەچم، نەک تەنها بە ڕەنگ و شێوە بەڵکو لە بواری کارکردنیشدا،

www.kurdistannet.org

پاسەوانی بیناسازی، شاگرد فیتەر و فەرمانبەری شەرکەتی بیمە، خاوەن حەوت سەنعەتە و هیچی لە گیرفاندا نییە !

مونیر: کارەکانی لە یەك ناچن !

هۆشیار: پێش ئەوەی بەرنامە ئابووریەکانی تاتشەر و ریغان بەسەر جیهان بسەپێت، لە سەر باوکم تاقیکرایەوە، پاش سەرگردنی ئێستا وا بەسەر منی دەسەپێنن !

مونیر: ئەی بە چی دەژێیت ؟

هۆشیار: بە هیوا !

مونیر:کێلوی بە چەند دەفرۆشیت ؟

هۆشیار: من سەر لە کڕین و فرۆشتن دەرناکەم، وەك پێم وتی، زۆر کۆڵەوارم، ئەگەر کەسێك لە هیواکانمی بوێت، باقیشی دەدەمەوە !

مونیر: جا بانکرۆت دەبیت، بە بێ هیوایی دەمێنیتەوە،

www.kurdistannet.org

منیش بەقەد باڵاکەیان هیوام دەبێت

هەتا بۆنی چاترەیەك، هەناسەی ئەڵوەنزادەیەك،

کەڵاتێك، خەندەی سەر لێوی منداڵێك مابێت

منیش لە گەڵیاندا هێوام دەبێت !

مونیر: هیواکانت باسی چی دەکەن ؟

هۆشیار: باڵای مرۆڤ ئەوەندە بەرزبێت، رۆژ بخەنە بن دەستی راست، مانگ بخەنە بن دەستی چەپ، پێیەکیان لەم بەر ئەڵوەن بێت و پێیەکیان لەوبەر، ئەستێرەکانیش لە دەوریاندا گۆرانی " وەی لە من یاخی، تۆ گوڵی ناو باخی " بڵێن!

مونیر: بۆیە قەرەچەکانیش لەوەتی ئەڵوەن ئەڵوەنە بەرەو ئاواتەکانیان بەرێگاوەوەن! هێشتا بێ تاقەت نەبوون لە چرینی گۆرانی:

www.kurdistannet.org

بەلاّم ئێمە لەسەر ڕێگاین

ڕۆژێك دادێت

هەر ڕۆژێك بێت

هەر بە هێواكانمان دەگەین ......هەر پییان دەگەین...

بەلاّم ئەمە هەر ناكرێت! ! وەهمە وەهم!

هۆشیار: دەبیّ هەتا پیمان بكرێت گەشە بە خەیاڵ و خەونەكانیشمان بدەین! ئەی سمبۆلەكەی سەدەی بیستەم، نەیوت"با ریالیست بین، ئێمە هەولّی ناگونجاو دەدەین!"

سەرباری هەموو ئەم بارودۆخە بێفەڕە، كابرایەك هاتووە بەناوی سوارە ولە دەرگام دەدات!

ڕاستە هەندیّ كەس هەن ئەوەندە شارستانییانە هەلّسوكەوت دەكەن، دەرگا لە هەندیّ ڕێبوار ناكەنەوە،

www.kurdistannet.org

بەلاّم هۆشیاریێك خەڵكی شاریێك بێت لە دێرزەمانەوە كاروان سەرا بوبێت، چۆن دەرگا ناكاتەوە؟

ئەلۆەن وتی: ئەوە بیست و چوار بلیۆن ساڵە دەرگام بە رووی كەس دانەخستووە، ئێوەش، ئەی ئەوانەی وا بە رووتی لە دایك دەبن، دەرگاكانتان بە رووی كەس دامەخەن. دەرگا تەنها بەرووی شەوەو بەچكەكانی دابخەن، سەنگەریان بۆ دابمەزرێنن، راویان بكەن...ر...ا..و..ی..ا...ن...بكەن! هەر بۆیە دەرگا بۆ میوان لەسەر پشتە، مال ماڵی میوانە، بەلاّم هەی رووی پارە وپوول رەش بێت وا بەم شێوەیە رەنگی زەرد كردووم! بە هەمان شێوەیش دەڵێن: ئەوە نزیكەی سەدەیەكە، بگرە زیاتر، ئەوەی روو لە ماڵەكانی قەرەئەنگوێ وقومرغان و

پوورێ: مێوان بە خێر بێت، وەی بەخێربێن بەسەر چاوان کوڕی خۆم.

بەڵام ئەم کابرایە بەراست مێوانی منە؟ یا من مێوانی ئەوم؟ ڕەنگە هەردوکمان مێوانی ئەڵوەن بین؟ هیچ دووریش نیە ئەڵوەن بێت خۆیی لێم کردبێت بە سوارە بۆ ئەوەی هەواڵی بە ماسی بوونی مامۆستا محێدین، ڕیاز، وەرگی، ئیسماعیل خانمە پێ بگەیەنێت و چۆن هەموویان خەنیون بە گەیشتنی محێدینی ئەڵوەنزادە و چۆن وەکو جاران بێ دەنگ و هێمن نییە، هەست بە ئازادی و ئاسودەیی دەکات، گۆرانی ئەچڕێ و هەموو دانیشتوانی بنەکەی هێناوەتە دوان، پرسیار لە دوای پرسیار دەربارەی ئەم بەرو ئەو بەری لـێ دەکەن، ئەمیش بە دەنگی بەرز، بە زبانە شرینەکەی، جوان بۆیان

www.kurdistannet.org

ئەچێت زۆر دەمێکە چاوەروانی محیێدینن، ئەوا بە یەك شادبوونەوە.

لە ناو ئەم بەسەرهاتەدا بووم، چاوم بە حەسۆ و باوکی هێلانە کەوت، چاوپێکەوتنێکی ئاسایی وەکو جارەکانی تر، هیچ هێمایەکم بەدی نەکرد بۆ هەواڵێکی شوم، هەوالێك بەو رادەیە کز و کەساسم بکات، ئەوە نەبێت کاتێ پێم وت ئەمرۆ ناتوانم بێم، هاتنەکەم درەنگ دەکات، با بۆ سبەی بمێنێتەوە . ئەو وتی" قەی ناکات، ناخەوم ئەگەر نەیەیت! پرسیارێکم لە خۆ کرد "بۆچی باوکی هێلانە وام پێ دەڵێت؟" تومەز هەواڵی مەرگی لە خوا یاخێکەیان پێیە.

هۆشیار:کەی؟

حەسۆ: رۆژی هەینی رابردوو!

و پانتۆڵە رەشەکەی پێشکەش کردم" ئامادەی کردم بۆ بیستنی هەواڵی کوژانەوەی ئاگرێکی کورەی کار" مەرگی دوژمنی پارە و یەکێك لە نائارام ترین لە خوا یاخی ولاوترین بە سالآچوی شارە وێرانکراوەکەی ئەم بەر و ئەو بەر تۆ بلێیت مەرگە پڕ ئەشکەنجەکەی شرینی شرینەکان لە ناوەوە داینەرزاندبێت؟ دویر نیە وەل محێدینەو مەوعدی بیە ! ! دوریش نییە شەرمی لە لاوازی وبێ هێزێکەی هاتبێت" چونکە نەیتوانی وەکو جاری جاران بە پۆستاڵە سەربازیەکەیەوە کەلەی سەری بەچکە شەوەکان شەق بکات، چۆن بە شەوافەکانی کرد.من ئاشکرای دەکەم بۆ هەموو لایەك کەوا دوا پاڵەوانی گریان بۆ مەهداوی سەری نایەوە !

کە مانگی گەلاوێژ دەهات، وەکو منداڵ پەلپی دەگرت، بن

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

ـ باوكه با نان بخۆین!

ـ له یادت چوو؟ "ئه‌مرۆ دڵم نان نابات"

زۆر جار باسی نه‌به‌ردی سه‌ربازی شوعی حه‌سه‌ن سه‌ریعی ده‌كرد"" هاواری كرد! به‌ره‌و به‌رگری!به‌ره‌و به‌رگری! ئه‌فسه‌ره شوعێكان وتیان"هیچمان پیَ ناكرێت"" نه‌هاتن به ده‌نگیه‌وه! نه‌هاتن به ده‌نگیه‌وه! نه‌هاتن به ده‌نگی سه‌ربازه هه‌ژاره‌كه‌ی سه‌ربازگه‌ی ره‌شید" كه برێك له راستێكانی له گه‌ڵ فیشه‌كه‌كان خستبوه ناو شانه‌ی چه‌كه‌كه‌ی" ته‌نها خۆی و په‌له‌كه‌ی مانه‌وه" ئه‌مجار خۆیانیان نه‌دا به ده‌سته‌وه...

له گه‌ڵ هاواری به‌رگری!

به‌رگری،

ئەو هەموو رەنجەی دەدا کەچی هەر بە هەژاری دەمایەوە" دوو عانەی زیادیشی لە گیرفاندا هەبوایە ماڵەکەی شلوق دەکرد" پەنجا فلسی دەدا بە ئەم، بیست فلسی دەدا بە ئەو، کراسێك بۆ کچە گەورەکەی، پێلاوێك بۆ کچەکەی تری" قەد لە دڵی نەهات ئەڵوەن بە جێ بهێلێت" بە دەگمەن سەفەری دەکرد" هەتا شار بەدەر کرا" یەك جار چاوی بە سلێمانی کەوت، ئەوەش بە دیلی!

نەخێر، بڕوا ناکەم، چونکە بە خۆشییەوە پێشکەشی کردم، بێ گومان ئەمە تەنها رێککەوتە وەك هەر رێکەوتێکی تر کە لە رێگای مرۆڤ دێتە پێش، هەفتەیەك پاش هەر بە خۆی سەرەخۆشی لـێ کردم و وتی" تۆ هەفتەی رابردوو باست کرد، بۆچی نەتوت سەری هەڵگردووە؟. . .

بۆچی دایبنێم؟ زۆر کەس دێن فاتیحای لەسەر بخوێنن، بەلاّم ئەو خۆی هیچ بڕوایەکی بە فاتیحا نەبوو، هەندێکیش بەناوی فاتیحا خوێندنەوە هەتا بیست ویەك دەیژمێرن“ منیش پێویستیم بە هیچ یەکێکیان نییە“ ئازارەکانیش لەبن نەهاتوون، هیچ شتێکیش تەسکینم ناکات:

وای چە دەست یاران،

وای چە دەست یاران

دلّ بی وە نەرگس

سالّ کەم واران... ئەلّوەن نەبێت، ئەمیش لە ژێر چەپۆکی شەوە چاوی کز بۆتەوە:

هەی ئەلّوەنەکەی چەم وە عەسرەوە

چەند جار واتم مەشاخنە وە دەو

گەل گەل نازداران بێدار مۆ نە خەو

له ناخمدا دەنگێك بەرزدەبێتەوە" كە سیا چەمانەی ئەم بەر
وئەو بەر بە شەوان پاسەوانیم دەكات" ئەوە چەنێكە وا كە
هەمیشە پاسەوانیم دەكات" پاسەوانی دەكەم" بۆچی رێك
دوێنیێ شەو خەو لە چاوی كەوت؟
ئەوە وا دوێنێش شەو بەسەر هات" شەوێك" شەوانی درێژ"
بە درێژایی مێژووی زەوت كردنی مرۆڤ بوونمان
ئەوا سەر لە نویێ شەو هات!!
كە دەیزانی ئەم بەیانییە مێژوو كۆتایی پیێ دێت، بۆچی هەر
بەتاریكی كۆتایی پیێ نەهات؟ لەو كاتەدا كە گەردوون پشو
دەدات، بۆچی هەر بە جارێك نەبوو بە دوا پشوودانی؟ رۆژی
داماو بۆچی ئەم ئەزیەتە بەبەر خۆی دەدات؟
ئەو لە خۆشی مرۆڤ هەڵدێت، كەچی مرۆڤ داری دراوەتە
ڕۆحی! بەراستی ئەمە كار نییە دەیكات".. نەخێر" نەخێر"

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

(٨)

هەرچەند دەیهێنم و دەیبەم، ئەم بەیانییە، تەنها بەیانییەك نییە“ بیست وچوار سەعاتە“ هەموو رۆژێكە “هەموو باری ژیانی ئەمرۆی زۆربەی مرۆڤەكانە“ گاڵتە بەخۆم دەكەم ،ئەگەر بڵێم " هەر من بەم شێوەیە دەژێم و بیردەكەمەوە" نەخێر هەر من نییم، بە تاقی تەنها لەم سوچە بە دەستی ئەو هێزانەوە گیرم خواردووە كە مرۆڤ بوونم زەوت دەكەن! هەر وا هەر من نییم كە ناچاری تاوانباریم دەكەن“ من نامەوێت تاوان بكەم! من دەمەوێت بە بێ گیروگرفت و ناحەزی و دوشمن كاری هەناسە بكێشم“ نامەوێت بۆ لەتە نانێك ڕسوا بكرێم“ چی زۆرە؟ نان زۆر! كورە چی زۆرە؟

www.kurdistannet.org

جەمیل: تۆ کەی واز لەم قسە قۆرانە دەهێنی؟ مێشکت بردین، دە بیبڕەوە ماڵت ئاوەدان نەبێت، ئەم هەموو فرە بێژیە فلسێك ناکات، بەراستی من خولقی چەقەچناوەیی تۆم نەماوە!

شاخەوان: جەمیل بڕوانە، بڕوانە ئەوانە چۆن لە گەڵ یەکتر دەدوێن" بە پەنجە یەکتری حاڵی دەکەن" دەمیان دەجولێننەوە بەلاّم زۆر جار دەنگیان لە دەست داوە، دەنگ دەرناکەن، هەندێ جار تەنها هاوار دەکەن" لە چرکەیەکدا دوو کەس دەبێتە خاوەن پارە و هەزاران و ملیونان کەس برسی و وێران دەبن! بە هێمای چەنجەیەکیان نرخی خۆراك بەرز و نزم دەبێت! لەسەر ئاستی دنیا بە کۆمپیوتەر لە گەڵ یەك دەدوێن و یەکتری دەناسن بە بێ ئەوەی رۆژێك لە رۆژان چایەکیان پێکەوە خواردبێت!

www.kurdistannet.org

جەمیل: جا ئەمانە هەقیان چییە؟

شاخەوان: چۆن هەقیان نییە! ئەمانە، ئەمانە ناچارم دەکەن دەستم بە خۆینەکەیان سوور بکەم" دووچاری دەسرێژکردنم دەکەن" سنگیان هەڵتەکێنم" وای لەم رۆژە ترسناکە" وای لە فرمێسکی دایکان و رەش پۆشەکان!

جەمیل: من هەقم نییە بەم بەزمەوە، من لەرێی خۆم دێم و دەچم، برواش ناکەم ئەوان کاریان بە منەوە هەبێت

شاخەوان: ئەی بۆچی دوێنێ نرخی کێلۆیەکی برنجی شارەزوور لە سەنجا فلسەوە بوو بە دوو سەد دینار؟

جەمیل: برا شارەزورێکان هەر وا گران جان بوونە!

کەمال: جەمیل، باسی شارەزوور بە خراپەیی مەکە، ئەوان هەقیان چییە! ئەو قورپەسەرانە دەبێ بارێك پارە بەدن بە بانزین و نەوت و جگەرە و پوشاك!

www.kurdistannet.org

بەربەریەت، بیانکەیت بە پەن! چیتر کەس شانازی بە چەکی سەر شانی نەکات!

کەمال: رێگایەکی تر نییە؟

شاخەوان: نەخێر" چەکفرۆش ئاشتی بۆ چییە؟ئاشتی ئێمەی نایەوێت و لە هەرکوێ دەنگی ئاشتی بەرز بێتەوە، ئەوان لە ژێر پێی دادەنێن! گێلە پیاوێك بڕوای بە قسە زلەکانی ئەمانەی کرد ،هات بۆ ئێرە، پێیانی گۆ: من هاتوم بۆ ئاشتی!

ئەمانیش هەموو قسەکانی خۆیانیان لە بیر چووەوە، کارێکیان کرد، یەکسەر کەلەپچەی بکەن و بە نامەردی ناردیان بۆ ژووری هەڵواسین" نرخی گێلایەتێکەی دا! ئاخر جەنەراڵ و چەك فرۆش و ئاشتیان وتووە؟ لەوەیش سەیر تر، چی ئەندازیار و پزیشك و مامۆستا هەیە، بە هەموو

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

شاخەوان: گۆرانی: هەی ڕێوی ڕێوی .. هەی

ڕێوی بیٚ ئیمان ...هەی بلٚێن!

ئەمە وەك ئەوە وایە، داوا لە جوتیارێك بكەی، زەویێكەی نەكێلٚێت، بەبیٚ ئەوەی پوولی بدەیتیٚ یا نان و بەرگ! ئەی بە چی بژێت؟؟ یا داوا لە كرێكارێك بكەی چیتر كار نەكات، بەبیٚ ئەوەی بیژێنیت! ئاخر دەمرێت!!كیٚ گێلایەتی وا دەكات؟

تیٚ گەیشتن؟ جارێكی تر زاتی هەنگاونانی وا دەكەن؟؟ بروا ناكەم! كورە نەتەوە یەككگرتووەكانی چی ...مافی تەڕەماشی چی، كورە چەك فرۆش" (زەمبیل فرۆش) نییە !!

دەبیٚ چەك فرۆش وجەنەراڵەكان و پەرلەمانەكەیان لە ناو مەترەپۆلٚەكانیاندا سەریان پان بكرێتەوە"

خۆشەویستی و ئاشتی دەکەی، کەچی تۆیش وەکو ئەوانی تر لە سەرپانکردنەوە مرۆڤ نایەیتە خوارەوە! نەخێر! بەراست، بۆ شارستانێکان چەکفرۆشیش دەکەن؟

کەمال: نەخێر!! ئەوە پروپاگەندەی کەسە دواکەوتووەکانە! ئەمانە گوڵ فرۆشی دەکەن!!!...مام جەمیل، ئەوانە مرۆڤ نیین، ڤیرۆسی ترسناکی دژ بە مرۆڤن! مرۆڤ ئەو کەسەیە هیچ جۆرێکی چەوساندنەوەی مرۆڤ لەلایەن مرۆڤەوە قبووڵ نەکات" ئەوەی بە پێچەوانە رفتار دەکات مرۆڤ بوونی لە دەست دەدات" مەسەلەکەیش بە پەلەی یەکەم سستێمی چەوساندنەوەیە و ئەوانەی کە دەیپارێزن و لە سەر لاشەی ملیونان مرۆڤ بەرێوەی دەبەن!

جەمیل: ئەها! ئەوە گاڵتەیشم پێ دەکەیت؟ ئەی بۆ دەڵێن ئەمانە پێشکەوتوون وئەقڵدارن؟

...زەرەر...راست ...چەپ...جەنگ... ئاشتی ... راست ...چەپیان هەیە، چەکی پۆست مۆدێرنیان هەیە! "بۆ ئاشتی پاراستن و تەبایی لە نێوان گەلان" چەکە مۆدێرنەکەشیان بەو خوارە دەفرۆشن، هەندێ جار پێشکەشیان دەکەن!

جەمیل: ئەی ئەگەر پێیان بوترێت" مرۆڤ گوناهە، خوا بۆ قوربەسەری خەڵقی نەکردووە، بۆچی جلوبەرگی خاکی لەبەر بکرێت، بەیانیان زوو بۆ مەشقکردنی راست چەپ ... راست چەپ لە خەو هەستن"

شاخەوان: ئەوە سەر لە نوێ هاتە سەر ...! خوای چی، ئەگەر هەشبێت یا خوایەکی خوێنخوار و سادیستە، یا بە جێی هێشتووین! ئاخر ئەگەر هەبێت، چۆن ئەم هەموو وێران کاری و قەتڵوعامە قبووڵ دەکات؟ ئەگەر شتی وایان

شاخەوان: ئەوە چی ئەڵێی؟ لە هۆڵەندا لە ژێر وێنەی پاشا ژنە بەربوکەکەیان حوکمیان دام!

جەمیل: چۆن؟

شاخەوان: چاك، زیندانە تاقە نەفەرێکەی دێنهاك لە ئاودەست دەچوو!

جەمیل: هەی رۆ بۆ لەوێش زیندان هەیە !

شاخەوان: ئاااااا، پاشان دادوەری حکومەتی پایە بەرزی هۆڵەندا ئەوەندە عەداڵەت دۆست بوو، ئەوەندە مرۆڤ دۆست بوو، تاوانی دزیکردنیان خستە ئۆباڵم! گوایە من بۆ دزیکردن لە ئەڵمانیاوە چوومە بۆ باڵوێزخانەی عیراق لە لاهای!

کەمال: دزی چی؟ ئەمە دەعایەیە دەیکەی، خۆ یەکجاری ئەوەندە کەر نیین!

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

تاج و ئەستێرەی جۆراوجۆر هەڵناگرێت، بە پێچەوانەوە، خۆی ودار و دەستەکەی قات لە بەر دەکەن وکەرەوات دەبەستن وەهەر بەو شێوەیەش شەڕ بەرپا دەکەن، ئەمە ملیتاریزمی پۆست مۆدێرنە ! خۆ وەك کەر و ولأخەکانی لای خۆمان نیین کە هێشتا لە قۆناغی مۆدێرنن“ شانازی بە ئەستێرەکەی سەر شانیان دەکەن! ئەو رۆژە کابرایەکی" رۆشنبر" کە دەزگایەکی گەورەی لە ژێر دەستە، بە ئاشکرایی، بە رۆحێکی زۆر دیموکراتییانەوە لە تەلەفزیۆنەکەیاندا(لە ئەوەڵەکانی مانگی سیٚ) وتی:" دەبیٚ نووسین بە گوێرەی یاسا پەیرەو بکرێت، ئەوەی سنوری یاسا بشکێنێت، دەبیٚ بە قورسترین شێوە سزا بدرێت"!

ـ ئاخر نووسەر و یاسایان گوتووە؟

ـ ئازادی نووسین چەند پەرەگرافی یاسایی دەکات؟

www.kurdistannet.org

روسی بۆ منداڵان نووسراوه وبه هیچ شێوهیهك پهیوهندی به باری رامیاری لای خۆمانهوه نهبوو، چیرۆكێك بوو كه تهنها یهك تاقه مهبهست زۆر به باشی دهپێكێت: خۆ پهرهستی شتێكی نابهجێیه!

جهمیل: عهجایب!

كهمال: ئهی چینی پرۆلیتاریا چی دهڵێن، چی دهكهن؟ ئهحواڵیان چۆنه؟ شوكر باشن؟

شاخهوان: دهستهكانت ماچ دهكهن، سهڵاوی ئینتهرناسیۆنالییان ههیه، زۆر ئهحواڵی ئێوه دهپرسن، بهیانیان زوو له سهره رێگایان بۆ فرۆشتنی ژیان و تهمهنیان، رۆژنامهی (بیلد) دهكرن، لهكاتی پشودانی بهیانیاندا،زگیان تێردهكهن، و به رۆژنامهی بیلد مێشكیان" له كاتی پشودانی نیوهروان له خوێندنهوهی تهواو دهبن!

ئافرەتێکی رووت رازاوەتەوە و لە ژێری وێنەکەش بۆ نموونە،هەر جارێك وتەیەکی پۆست مۆدێرن نووسراوە: ئەم کیژۆڵەیە زۆر حەزی لـێ دەکات و ماندوو نابێت، بە شەو و رۆژ ئامادەیە، حەز لە سەفەر دەکات بۆ وڵاتەکانی کاریبی! لە ناوەراستیشی وێنەیەکی تر و وتە زەردێکی تر .. ! کابینەی جلوبەرگ گۆرینەکەیان بە وێنەی ئافرەتی رووت رازاندۆتەوە!

جەمیل: ئەی بەرپاکردنی شۆرشی کۆمەلآیەتی؟ یەکسانی؟

شاخەوان: باشەکەیان چڵکاوی سۆسیال دیموکراتەکان دەخۆنەوە!

جەمیل: ئەی نەقابەکەیان ؟

شاخەوان: چڵکاوخۆری دەستی یەکێتی خاوەن کارەکانن!

دەسگایەکی بیروکراتیە دژی بەرژەوەندیە راستێکانی چینی

www.kurdistannet.org

بەرژەوەندیاندا چالاك بێت دەردەكرێت ! ئەمە بە پلەی یەكەم شوعێكان دەگرێتەوە !

جەمیل: ئەی هاوڕێ شوعێكان ؟

شاخەوان: بە حاڵ دەنگیان دەبیسترێت! ئەمانیش گوایە هێشتا بە شێنەیی خەریكی پیلان دانان و رێكخستنی شۆرشن بۆ دوا رۆژ، نابینن، با بڵێم دەبینن رژێمەكانی ئێرە، لەم دوورەوە، هەموو رۆژێك هەزاران هەزار كەس لە ولاتەكانی ئەو خوارە دەكوژن و برسی دەكەن! لە خۆپیشاندانەكاندا وێنەی گیڤارا هەڵدەگرن، بەلأم كاریان بە چەكەكەیەوە نییە“ ئەوە بڤەیە! هەندێ لێیان دەڵێن: هێشتا كاتی نەهاتووە! ئەگەر لێی بپرسیت: بەخێر كەی كاتی دێت؟ پێدەكەنن!!

كەمال: واتە لەوێ تیئۆری و پراكسیس لە یەكتر دوورن!

www.kurdistannet.org

بەرهەمهێنەرەکانی چەك و تفاقەکانی بکەن، دەچون بەرازێکیان لـێ دەتۆپاند! بەرێوبەری بانقی ئەڵمانی هێرهاورزنیان کوشت، هەی دەستەکانیان خۆش، بەلاّم بەرازی پۆست مۆدێرن وەك ناو براو زۆرن! دەبوایە بنکەکەیان بتەقاندایەتەوە!

کە ئەم ئەستێرە سوورانە، درك بە هەڵەکانیان کرد، بانگەشی ئاشبەتاڵیان کرد!

شاخەوان: من بیستومە، کە رێکخستنێك هەست بە هەڵەکانی دەکات، هەوڵ دەدات بە ئاشکرایی رخنەیان لێ بکرێت" چارەسەری بکات و درێژە بە خەباتەکەی بدات!

کەچی ئەمانەش وتیان:"کار من تمام شود"!

کورە بیکەن بە خاتری عەول، بیکەن بە خاتری هەژارکراوەکانی "ئەندەنوسیا قوربانییەکانی ناو

www.kurdistannet.org

بیشۆفه رۆده، غاین هاوزن و ڤۆلکان“ بیکەن به خاتری کرێکاره مانگرتووەکانی فۆلکس فاگن له مەکسیك و کرێکاره مانگرتووەکانی له تورکیا یا قوربانییەکانی کوردستان “کرێکارەکانی کۆریای خوارو! هیچ سوودی نەبوو، هەزار نەقیزەشیان لـێ بدەی، هەر هیچ! هەر ئەڵێی ئێسترەکەی رێگای قەڵەم پاشان: حەفتا خودایش بهاتبایه خوارەوه، پێیان بگۆتایه" باوکەکەم، براکەم بکەوه رێ، هەر سوودی نەبوو"، تازه پشتی گوێی ئەفەندی ئارەقەی کردووه! بەخۆم چەند جارم پێگۆ" برا گیان وا تاریکایی دادێ، خۆڵقی گورگ و جاش و کەمتارم نییه! نزیکەی سەعات ونیوێك له جێگاکەی وشك ببووەوه و نەدەجوڵا، پاشان هەر به قسەی خۆیی کرد!

جەمیل: ئەمه کەی؟

شاخەوان: ئەڵێی بنکەی ئاگرکوژاننەوەن، کە تاوانێك روو دەدات،پۆلیس ئامادە دەبێت، پاشان ئەوان دەگەن، نەختێك هات وهاوار دەکەن و بلاّوەی لـێ دەکەنەوە و دەچن بۆ بارەکانیان!

جەمیل: ئەی تەکبیر؟

شاخەوان: لەوە دەچێت سەردەمی راپەرینی گشتییە لە ولاّتەکانی خوارەوە، هەڵە کۆنەکان دووبارە دەکرێتەوە، واتە شکستی نوێ!

جەمیل: کە وابێت، دەبێ کۆڵی لـێ بدەین، دنیایان چەند کاولکردووە، با ئەوەندەی تر کاولتری بکەن!هیچ برا هیچ...تازە هیچ سوودی نەماوە، رۆژگاری خۆم دەبەمە سەر!

شاخەوان: نەخێر، ئەمەش چارەسەر نییە! تۆش مەبە لێم

www.kurdistannet.org

ڕەعنا: ئەوجا ڕۆڵە بۆ چیمە؟ بۆ چی؟ من سبەی ئەمرم!

ـ پورە ڕەعناماڵەکەت لە کەلاوە دەچێت، نەختێك دەستی پێ بهێنە، بە دوو کیسە چەمەنتۆ دەبێتە شتێکی تر!

ڕەعنا: جا بۆ چیمە ڕۆڵە، من ئەمرم ! ئەمرم !...

ئیتر، ڕەعنا، ئەمە بکە، لەولأمدا: ئەمرم ...ئەمرم...ئەمرم!

جەمیل: ئەی چی چارەسەرە؟

شاخەوان: من فەتەحفاڵێ نییم! بەلأم دەبێ ڕێکخراوە شوعێکان تەنها باسی "ڕۆژی حەشر" نەکەن، ئەو ڕۆژەی وا هەموو کرێکارانی جیهان لە ڕۆژێکدا مەسەلەکە لابەلا دەکەن، دەبێ هەر ئیمرۆیش دەس بەکار بن، بەشی هێزی چەکداریان هەبێت، بەرازەکان لە هەر کوێ تاوانێك دەکەن، لەناو جەرگەیاندا بەرپەرچیان بدرێتەوە!! هەولێ کارێك بدرێت، مرۆڤ ئەوەندە مێشکی بە نان دەرکردن

و كۆشش! پاره چییه؟ چڵكی دهسته! ئهوهی باسی دیموكراتی و مافی مرۆڤ و پهرلهمانی كرد، پیێ بڵێی: ئوو، ئهمه گاڵتهجاریهكی كۆنه، باوی نهماوه، كاتی خۆی زۆر كهس پێی ههڵخهڵهتان، ئهو ئهقڵه بۆ خۆت ههڵبگره، من پۆلیس و لهشكر ودهزگاكانی ئاسایش و زانیاری و دادگایی ناو هۆڵهكان و ئهو ههموو بیرۆی فهرمانبهرایهتی و هیراشیانهم ناوێت، ئهو ههموو یاسانهم ناوێت، كه بهبێ ئاگاداری من دهركراوه! خۆشهویستی ببێت به زادهی مرۆڤهكان! ئهمه بكرێت به یهكهم ههنگاو!!

جهمیل: له كوێ شتی وا ههیه؟ ئهمه خهونه! پاشان بهرازه پۆست مۆدێرنهكان ههموو رۆژێك تاوان دهكهن، واته ئێمهیش دهبێ ههموو رۆژێك به چهك بهرپهرچییان بدهینهوه! من ههقم نییه، و به چهكیش هیچ ناكرێت!

هەوڵی جدی بۆ پیَ گەیشتنی دەدەی، بۆ ئەو خەونەش هەمان هەوڵ بدە ! پاشان چ هۆیەکی رامیاری، کۆمەلأیەتی، ئیدۆلۆژی، پروپاگەندەیی هەیە رێگا لەوە بگرێت بنکەکانی تاوانباری لە جیهان سەروخوار بکرێن؟ بەلَیَ! ئەزانم تۆیش حەز دەکەیت ببێت بە مێوانی بەشەرم، و لە پالَیەوە نەختێك خەریکی ریفۆرم بیت، و نە ختێك باسی سیاسی بۆ کات بردنە سەر بکەیت، وا نییە؟

جەمیل: نەخێر وا نییە! بەلاَم بە رێگای دیالۆکیش گیروگرفتەکان چارەسەر دەکرێت، شتەکان یەکجاری وا لە کۆنترۆڵەی ئەقل و لۆجیك دەرنەچون! تۆ دنیات بە جارێك کاول کردووە!

شاخەوان: چما کەم کاول بووە؟ من پێموایە، بەم هەوڵە مرۆڤ هەست بە مرۆڤی خۆی دەکات، دەبێت بە بەشێکی

چەند مەزنە مرۆڤ، چەند بەهایە، هیچ پەپولەیەك ناگاتە ناسکی ئەو هەستانە... تەنها هەستی ئاشتی و خۆشەویستی هەبو و هیچی تر، پێویستیمان بەوەیە رۆژگارمان بەو هەستە بەسەر ببەین!

کەمال: ئێ ! دە دوو قسەی گەشبینی وا بکە! واتە ئەم هەموو گەرمێن و کوێستانەتە بۆ شتێفیە؟

شاخەوان: نەخێر!

کەمال: کورە نەخێری چی، ئەم جارەیان تێ کەوتی! ئەها، بۆیە!!

شاخەوان: بە ناو چی کەوتم، من مەبەستم تەنها هەستکردنەکە بوو، دەنا هیچم لە گەڵدا نەبووە، و نایشی ناسم، رەنگە جارێکی تریش چاوم پی نەکەوێت! ئەوەندە خەوێکی جوان بوو، بە هیچ جۆرێ لێی نزیك نەبومەوە،

به مرۆڤ دەدات! حەز دەکەم مرۆڤەکان هەر ئەمرۆ لە ناو بەهاری ئەو جۆرە چرکانەدا ژیان ببەن بە سەر!...

ئەڵوەن نە چەکی هەیە و نە چەکی دەوێت "تینوێتی رێبوارەکان دەشکێنێت بەبێ سەوداکاری" هەر وا، هەر وا بە ئازادی! هەر وا سوپاسیشی ناوێت "نەختێك سەرتی بۆ دانوێنە، ناو لەپت قوڵ بکەرەوە و بیخۆرەوە، یەکسەر یەك تاقە وشە دێتە سەر زارت: ئۆخەی!

ئەمەیە ئەڵوەن، جا مرۆڤ لە ئۆخەی زیاتر چی دەوێت؟ هیچ، هیچی ناوێت ، تەنها ئۆخەی .. ئۆخەی ...ئۆخەی!

www.kurdistannet.org

www.kurdistannet.org
21/05/2003 22:00

www.kurdistannet.org

(١٠)

کێ وتی مێژوو کۆتایی پێ دێت ؟ مێژوو ئەڵوەنە، ئەڵوەنیش

ئەڵوەنی خرگە لە وەر، برسی و ماندوو چۆن ڕادەوەستیٚ؟
تازە بە تازە بەو بارە زەلیلەیەوە، ئاوازی بۆ پێشەوە
دەڵێت" هیچ قایە و تاشە بەردێك ناتوانێت ڕێگای پیٚ
بگرێت" هەمیشە بۆ پێشەوە... بەرەو یەکانگیری خەون و
ڕاستێکان دەڕوات" دەچپێنێت بە گوێی ئەوانەی وا دەستە
گوڵ و مۆم نەبێت، کەس بۆی نییە پیٚ لەسەر نێت!
ئاخر ئەڵونی برسی و ماندوو چۆن چۆك دادەنیٚ؟؟ چۆن؟
ترسی لە چی هەبێت تا چۆك دابنێت؟ گەر بە چۆکدا چوو"
ئەوە وێنەیەکی سەنگەرگردتنە! تەماشاکردنی قەدوباڵای
ئاسۆکانە" بوژانەوەی ئومیدی لەپ قلێشاو ونیگا
چاوەڕوانەکانی مشتێکی ئازادی!

ئەڵوەنی وەرزەکانی سال چۆنٚ چاو دەنوقێنیٚ؟

هەڵواسراوەکان" پەیامەکانیان دەکات بە لافاو و بەگژ پایتەختەکانی تاوان دێت !

چۆن ئەم بەرو ئەو بەری زێبای بەجێ دەهێڵێ ؟

زامە قوڵ و بە تینەکانیان بە کۆڵ هەڵدەگرێت" دەستیان دەگرێت" قامەکی بۆ ئاسمان بەرز دەکاتەوە و پێیان دەڵێ: خۆری ئێمە هێشتا هەڵ نەهاتووە!

چۆن لە رێ وبانان وە کەساسی دادەمێنی؟ هاوارەکەی" هاوارەکەم" چۆن کپ دەبێ؟ ئەوان ئەمەیان دەوێت!

داستانەکەی ئەم بەیانە دەس پێ دەکات" داستانی کەسانێك" قووڵی دەریاکان" چڕی دارستانەکان و بەرینی

رازی بوون، خۆ بەدەستەوە دانە" خۆ کۆت کردنە بۆیە لە
دەرگای خەون بدە و لە باوەشی رۆژ بکەرەوە" پرسیاری
ئاسۆی پاش خەونەکانی لێ بکە" وەك ئەوانە مەکە کە وا بە
سەگە مەرگ لەتە نانێك دەرئەکەن ودەلێن"شوکر"
دەلێن: پێت بە قەد بەڕەکەی باوکت درێژ بکە!
دەلێن: ..
ـ بەرازی بوون، بوونت دەخەیتە مەترسییەوە !

ئەوان هەوڵ ئەدەن چاوەکانت بە پەیوەندی و رەنگە
باوەکان رابهێنن، تۆیش یەك رێگات لە بەر دا هەیە:
سەرکەشی بکەیت" رێگای یاخی بوون بگریتە بەر" بەم
شێوەیە خۆت و کۆمەڵ دەبەیتەوە" ئەم بەیانییەش
هەرچەند سەخترین بەیانییە" سەرەتایەکە بۆ کپ کردنەوەی

www.kurdistannet.org

کودەتا " پیلان لە دوای پیلانی" جەنگ لە دوای جەنگ بۆ خنکاندنی ڕێك دەخەن" ئەمیش وەك (زێی مراوێکان) بەسەر پەنجەکانی دەڕوات" مژدەبەری ئاشتی و دەس لە مل کردنە، کە چی پۆلیس و باج وەرگرانی سەر سنور داوای شناس نامە و پاسپۆرتی لێ دەکەن!

ـ من ئەڵوەنم!

ـ لە کوێوەوە هاتووی؟

ـ من ئاوم، پاسپۆرتم بۆ چییە؟ مرۆڤ پاسپۆرتی بۆ چییە" بەسە کە من مرۆڤم" سەرووەری ئەم بەر و ئەو بەرم...

ـ قسەی قۆر مەکە، ئەو قسانە تۆ دەیکەی، بۆ خۆت هەڵیبگرە... ناوی خۆت ،باوکت و باپیرەت و نازناوت؟ خەڵکی چ ولاتێکی زەحمەت نەبێت !

ـ ناوم ئەڵوەنە، ئەڵوەن" لە وەتی هەم هەر پێم دەڵێن

www.kurdistannet.org

ـ ئەم بەر و ئەو بەر !

ـ بۆچی بۆ ئێرە هاتوی؟

ـ کەس ئەم پرسیارەی لـێ نەکردووم، من بۆ هەموو جێگایەك دەرۆم" ماڵم لە گشت جێگەیەکە !

ـ تیرۆریستە سوورەکان هەمان قسە دەکەن و لە هیچ شتێك رازی نیین !بیگرن...

ـ من گیراوم !

ـ هێشتا باش بەخێو نەکراویت" زمان درێژی دەکەیت" بەئارامی لە ناو کونە مشکەکەت غەڵبەغەڵب دەکەیت ..

ـ جا چی تێدایە !

ـ سکتر بە... ئێژم سکتر بە !

ـ "من سکتر بووم" !؟ ئەوە نەگۆمی بوو کە نزیکەی دە ساڵە چاوم پێ نەکەوتەوە" لە خولگەی فێربوونی زمان

www.kurdistannet.org

نەگۆمی: منیش ماوم، تۆ چی ئەکەی!

ـ بە هەزار حاڵ پاڵی پێوە دەنێم، ئەی تۆ!

نەگۆمی: من پێش چەند ساڵێك بۆ ماڵەوە گەڕامەوە، وكارم كرد، بەڵام گیروگرفتەكان زۆر بوون" هەرچییەكم كرد سوودی نەبوو، نەمتوانی لەوێ بژێم، ناچاركرام سەرلەنوێ بۆ ئێرە سەرهەڵگرم، بەم زوانەش سەر بۆ ئەمریكا هەڵدەگرم!

ـ لەوێ چی هەیە؟

نەگۆمی:(بە پێكەنینەوە)، ئەی لێرە چی هەیە؟

ـ هیچ، منداڵەكانم نەبێت!

نەگۆمی: لە هەركوێ شوێنت تەسك بووەوە بەجێی بهێڵە و بڕۆ، مرۆڤ نابێ سڵ بكاتەوە " تاقی بكەرەوە !!

ـ تاقی چی بكەمەوە؟!" ئە شەمگە، ئەوە جمگە، ئەویش

www.kurdistannet.org

نەگۆمی: وایە ئەمە ژیان نییە، بەڵام هەر ئەمەمان لە دەستدا هەیە، ئەمەش وەستاند و واوەیلاکردن قبوڵ ناکات!

ـ منیش باسی راوەستاندنم نەکردووە" بەڵام مەینەتەکان زۆرن

نەگۆمی: مەینەتت زۆرە یا زۆر نییە، کەیفی خۆتە، دەبێ هەر بە خۆت چارەیان بکەیت یا کەمیان بکەیتەوە، دەشتوانیت پشت گوێیان بخەیت" ئەوان کەس ناناسن، تۆ بۆ ئەوان تەنها مشکێکی، مشکی ژمارە .. لە ناو شوشەی ژمارە ... مۆدێل ...بۆ تاقیکردنەوە ..."یان گا دێنن یان پەمو"" چی زۆرە مشك زۆرە!

ـ من مشك نیم، من ...

نەگۆمی: قسەی نەستەقت زۆر لایە، ئەزانی تۆ عەنتیکەی!

نەگۆمی: تۆ هێشتا لە زمانی پۆست مۆدێرن تێ نەگەیشتوی" دەنا قسەی وات نەدەکرد" چەند کۆنە رستەکانت!

ـ چەند روخێنەرە ئەم سەردەمە!

نەگۆمی: بەلأم هەرکەسێك هەوڵ ئەدات لە گەڵ باری ژیانی خۆی جوت ببێت!

ـ بۆیە نالە نالکردن لە گشت لایەك بەرز دەبێتەوە!

نەگۆمی: من تەنها گوێم لە نالەی خۆمە" گوێم لە نالەی کەسێکی تر نییە! ناشمەوێت گوێم لێیان بێت، بۆچی خۆم داررزێنم؟ چما کەم داررزاوم؟ من دەمەوێت تەنها بۆ خۆم بژێم!

ـ تۆ نەتەنهای و نەیش دەتوانی بە تەنهایی بۆ خۆت بژێیت"

ئەگەر وا بکەیت خۆتیش لە دەست دەدەی بەبێ ئەوەی"

www.kurdistannet.org

یارمەتیدانیانت هەبێت! ناڵینی تۆ دەنگێکە لە ناو جیهانێکی پڕ لە ناڵەی ستەم !

نەگۆمی: ستەم پیشەی ژیانە! بە منیش هیچ ناکرێت!

ـ بەرگری پیشەی مرۆڤە" هەمیشە بەرگری هەبووە، لە هەرکوێ نامرۆڤایەتی حاکم بووە، لەوێ بەرگری هەبووە!

نەگۆمی: چۆن؟ هەمووی تاقی کراوەوە!

ـ ئەمجار دەستی پێ دەکرێتەوە" لەوە دەچێت بۆ ماوەیەك پشودانێك " رۆژێك بۆ لێکدانەوە و خەون بینین پێویست بێت" رەنگە بۆ ماوەیەك بارەکەمان هەر وا سیس بێت " بەڵام هەر خۆیان بۆ گۆرەپانی لێکدادان بانگمان دەکەن " کە ئەم جۆرە بەیانییانە لە لای هەر کەسێك بەسەر یەکتر کەڵەکە بکەن ئەمجارە دەبێت بە دوا جاریان ...بە دوا جاری شکستی" بە دەست پێ کردنی ژیان!

www.kurdistannet.org

ئێوەش یاران، هەرچەند ئەم بەیانییە زەفەری پێ بردووم، بەلاّم ئێوە بە زبان و ئاوازێکی تر“ بە وەفاداری بۆ هەر ژان و ئاهێك، بەیانییەکی تر، بە یانییەکی نوێ بۆ ناو مالاّن دەهێنن“ چیتر نە بانگ و نە زەنگ“ نەتەنهایی و نە رەشبینی“ بەبێ ئەوەی وشەیەك بێژین“ دەس لە ناو دەستی یەکتر دەنێین و دەرۆین“ دەرۆین“ هەتا پێمان دەکرێت دەرۆین“ بەبێ ترس وخەمی نان“ بەبێ ناوی زیندان! یاران“ یارانی بالاّ بەرزی ژیان مەچەکتان بەرز و بیر... چاوەکانتان گەش و دوارۆژمان... ئەم بەر و ئەو بەر بەیانیمان باش!.. داوای لێ بوردنتان لێ دەکەم! دەبێ ئەوەندەی تر بەرگەبگرین“ هەوڵ بدەین ژوورەکانمان پڕ خۆر بکەین ! جا من سەرم بۆ کوێ هەڵبگردایە ئەگەر ژیان نەبوایە!!

ئەڵون: هەموو چوار چێوەكان بشكێنن! بە هیچ دەرگا و پەنجەرەیك ڕازی مەبن، هیچ شتێكی پیرۆز نییە، تەنها ئازادی تۆ پیرۆزە، تەنها تۆ! یا هەمووی بە جارێك، یا هیچ ...

ـ تەواوـ

www.kurdistannet.org

فەرهەنگۆك

١/كەلأت:ناوی چیایەكە لە نزیك شاری خانەقین.

٢/ وە پەڕیێ سەری بڕیێ: بە پەڕێك سەری دەبڕدرێت.

قوڕچوگە سەر: قوڕی چۆتە سەر.

٤/بویشم: بلێم.

٥/وسێد: وەستاند.

٦/مایدە: ماوی.

٧/ئی جارە: ئەم جارە.

٨/مامر: مریشك.

٩/سینم: دەكرم.

١٠/ڕەسێسە كورە: گەیشتۆتە كوێ.

١٣/ئیژی مینەی موختار کەیگن: ئەڵێی بۆ موختار دەگەڕێت.

١٤/زەوێگە: زەمینەکە.

١٥/چەفتە: چەوتە.

١٦/ عافێت ئۆڵسو : (تورکومانییە): عافێتت بێت.

١٧/مەلوچك: چۆلەکە.

١٨/هوندرت ڤەسەر: ناوی ماڵێکی بەناوبانگە لە ڤین، زۆر چوان رازاوەتەوە.

١٩/ ماڵی چۆڵم ... ماڵی ساردم: گۆرانییەکە، نووسەرەکەی ناناسم، بە دەنگی سالار عەزیز بیستوومە.

٢٠ /فستگلاس: کوردیزیرەکردنی وشەیەکی ئەنگلیزیە(فرست کلاس) واتە: یەکەمە

www.kurdistannet.org

٢٢/ زەعیف کەد: لاواز دەکات

٢٣/دار، دور: (عەرەبییە) وانەیەکی پۆلی یەکەمە، واتە ماڵ، ماڵان

٢٤/البلبل الفتان، یگیر فی البستان: (عەرەبییە)واتە بولبولی جوان، لە ناو باخ دەفڕێت.

٢٥/ شویشە بشکێیگ جەم نێوگ: شوشە بشکێت کۆ نابێتەوە.

٢٦/هەشتە لە سەر مەشتە(کنایەتە) ئەمیش بەسەر ئەوەکانی تر.

٢٧/ ئەوەنە: ئەوەندە.

٢٨/جمان: جوێن.

٢٩/کەڵکەند: باخچەیەکی زۆر جوانە لە ناوەڕاستی شاری هەولێر.

www.kurdistannet.org

٣٢/ گوش: گوێ

٣٣/زوانت بوڕن: زمانت ببڕن.

٣٤/ئیباو: ناوی پیاوە، کورتکراوەی ئیبراهیم.

٣٥/ کەماڵەیی: تیرەیەکی عەشرەتی جافە، لە دێهاتەکانی سەروی کەلار دەژێن(گۆبان، میلان، کانی چایلە، ڕونیێ، سەید خەلیل،... و لە دێی بۆیسان سووری نزیك عەربەت تا دەگاتە هەورامان).

٣٦/ باشکی: تیرەیەکی عەرشەتی جافە ، لە سەرووی دێهاتی کەماڵەیەکان نیشتەجێن.

٣٧/ خۆد ئەڕا نێچید باریدەی: خۆت بۆچی نارۆی بیهێنیت.

٣٨/بار: بهێنە

٣٩/بدو:راکە

٤٠/خایە: هێلکە

٤٣/بەیانەگان: بەیاننامەکان

٤٤/بەعزە: هەندێ

٤٥/قەهار: ناوە

٤٦/لەوەرەگان: لەبەرەکان

٤٧/بەچە: مندالَ

٤٨/مۆچ: ماچ

٤٩/ هیندۆ: هیندە سوورەکان

٥٠/ بەستا: (ئەسپانییە) بەسیەتی

٥١/ ڤیڤالْدی:مۆسیقارێکی ئیتاڵییە، خاوەن سیمفۆنیای چوار وەرزە، لێرە مەبەستم تەنها وەرزی پایزە!

٥٢/ تیئۆرێکان رەنگیان بۆرە، بەلاْم داری ژیان هەمیشە بەسەوزایی دەمێنێتەوە - لە مارکس وەرگیراوە، سەرچاوەکەی نازانم!

www.kurdistannet.org